

January 19, 2023

827.001.49

Washington State Department of Ecology
Northwest Regional Office
15700 Dayton Avenue North
Shoreline, Washington 98133

Attention: Ms. Valerie Cramer

**CLEANUP PROGRESS REPORT, FOURTH QUARTER 2022
BSB PROPERTY, KENT, WASHINGTON
CONSENT DECREE No. 11-2-27288-5**

Dear Ms. Cramer:

On behalf of B.S.B. Diversified Company, Inc. (BSB), PES Environmental, Inc. (PES) is submitting this quarterly progress report for the cleanup action at the BSB property located at 8202 South 200th Street in Kent, Washington. The cleanup action is being implemented pursuant to the requirements of Consent Decree No. 11-2-27288-5 issued by the State of Washington Department of Ecology (Ecology), effective August 8, 2011.

This cleanup progress report, which is being submitted consistent with Section XI of the CD, covers the period of October 1 through December 31, 2022. This progress report includes discussions of: (1) a list of activities that took place during the reporting period, (2) a description of any deviations from the required tasks not already documented in project plans or reports, (3) any deviations from the cleanup action plan during the reporting period or planned deviations during the upcoming reporting period, (4) a plan for recovering any time lost due to schedule deviations, (5) all raw data received during the reporting period with the sample source identified, and (6) a list of deliverables for the upcoming reporting period if different from the schedule.

ACTIVITIES CONDUCTED DURING THE REPORTING PERIOD

During the fourth quarter of 2022, BSB conducted the following work:

- Pumped water from the vault through the air stripper treatment system to the sewer throughout the quarter. The system was pumped at an average rate of 0.92 gallons per minute (gpm) in October, 0.63 gpm in November, and 0 gpm in December, for an average pumping rate of 0.52 gpm for the quarter. The vault pumps were shut off on November 30 due to a minor exceedance of the vinyl chloride permit exemption limit (15 pounds per year) under Puget Sound Clean Air Agency (PSCAA) Regulation 1, Article 6, Section 6.03(c)(94). BSB is in communication with PSCAA regarding this matter and

additional information will be provided to Ecology in future communications. The system was restarted January 6. A total of 68,264 gallons of water was discharged to the sewer during the quarter;

- Conducted periodic monitoring and maintenance of the pumping and treatment systems;
- Collected discharge monitoring samples consistent with BSB's King County Industrial Waste (KCIW) permit on November 11 and submitted the samples to Fremont Analytical in Seattle for halogenated volatile organic compound (HVOC) analysis;
- Monitored groundwater levels in all piezometers and monitoring wells consistent with the Compliance Monitoring Plan¹ (as modified by the frequency reduction approved by Ecology²) on December 1; and

DEVIATIONS FROM REQUIRED TASKS NOT ALREADY REPORTED

No unreported deviations from required tasks occurred during the reporting period.

DEVIATIONS FROM CLEANUP ACTION PLAN

No deviations from the cleanup action plan occurred during the reporting period.

DEVIATIONS FROM THE SCHEDULE

No deviations from the schedule provided in the cleanup action plan occurred during the reporting period.

RAW DATA RECEIVED DURING THE REPORTING PERIOD

Attached are two tables summarizing the monthly vault data (Table 1) and the groundwater elevation data in paired shallow and intermediate monitoring points across the soil-bentonite cutoff wall (Table 2). Attachment A presents a graph of groundwater elevations in the vault and nearby piezometers and a table with the daily transducer measurements during 2022. Attachment B provides hydrographs through the quarter, and Attachment C presents summary tables of the containment system groundwater chemistry results and corresponding time-trend plots. The data generated during the monthly discharge monitoring under BSB's KCIW permit are not included since they have already been transmitted to Ecology.

¹ PES Environmental, Inc. 2015. *Compliance Monitoring Plan, Shallow Aquifer Cleanup Action, BSB Property, Kent, Washington*. Submitted on behalf of B.S.B. Diversified Company, Inc., to the Washington State Department of Ecology. December 18.

² PES Environmental, Inc. 2017. *Cleanup Progress Report, BSB Property, Kent, Washington, Consent Decree No. 11-2-27288-5*. Submitted on behalf of B.S.B. Diversified Company, Inc., to the Washington State Department of Ecology. January 19.

Ms. Valerie Cramer

PES Environmental, Inc., an NV5 Company

January 19, 2023

Page 3 of 3


DELIVERABLES PROJECTED DURING THE UPCOMING REPORTING PERIOD

BSB will provide Ecology with additional information regarding the approach to ensure that operation of the groundwater treatment system meets the PSCAA exemption from vapor emission controls.

If you have any questions or comments, please call me at (206) 529-3980.

Sincerely,

PES ENVIRONMENTAL, INC.



William R. Haldeman, LHG, R.G.
Associate Hydrogeologist

- Attachments: Table 1 – Monthly Summary of Vault Area Data
Table 2 – Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
Attachment A – Vault Area Transducer Data
Attachment B – Hydrographs and Groundwater Elevation Table
Attachment C – Groundwater Chemistry Data and HVOC Time-Trend Plots

cc: Steve Lee, B.S.B. Diversified Company, Inc.
Ronald Burt, Burt Geology & Environmental Applications, PLLC
David DiBoyan, Hexcel Corporation
Chinnathambi Esakkiperumal, Hexcel Corporation

Table 1

**Monthly Summary of Vault Area Data
BSB Property, Kent, Washington**

Month	Average Groundwater Elevation (feet)						Groundwater Extraction		SeaTac Airport Precipitation (inches)		
	Shallow Wells			Intermediate Wells			Inside Vault			Monthly Totals (gallons)	Monthly Average Rate (gpm)
	Inside P-1	Outside P-3	ΔH	Inside P-2	Outside P-4	ΔH	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
April 2012	24.95	23.04	-1.91	25.36	22.59	-2.77	21.34	–	102,629	2.38	2.68
May 2012	21.14	22.40	1.26	22.65	21.61	-1.04	18.13	–	155,907	3.49	2.05
June 2012	20.30	22.41	2.11	21.80	21.60	-0.20	17.09	–	112,027	2.59	2.96
July 2012	19.74	21.68	1.94	21.12	21.19	0.07	17.25	–	104,169	2.33	1.04
August 2012	19.61	20.84	1.23	20.75	20.57	-0.17	17.42	–	75,009	1.68	0.00
September 2012	19.53	20.24	0.71	20.47	20.21	-0.26	17.65	–	53,519	1.24	0.03
October 2012	20.09	20.88	0.78	20.70	20.49	-0.21	18.59	–	38,014	0.85	6.71
November 2012	22.65	22.64	-0.01	22.84	21.71	-1.13	21.19	–	39,130	0.91	8.28
December 2012	24.81	23.14	-1.68	24.81	22.28	-2.53	21.87	–	52,135	1.17	6.85
2012	21.43	21.92	0.49	22.28	21.36	-0.92	18.95	–	732,539	1.85	30.60
January 2013	24.18	22.79	-1.39	24.58	22.09	-2.49	19.05	–	91,196	2.04	4.16
February 2013	23.14	22.50	-0.64	23.90	21.84	-2.06	16.79	19.49	99,665	2.47	1.58
March 2013	21.39	22.55	1.16	22.62	21.75	-0.87	16.99	18.56	116,507	2.61	2.74
April 2013	22.01	22.85	0.84	23.04	22.08	-0.96	17.01	19.84	101,804	2.36	5.89
May 2013	21.68	22.17	0.49	22.72	21.60	-1.13	18.95	19.96	76,717	1.72	2.38
June 2013	21.20	21.61	0.42	22.34	21.09	-1.25	16.03	19.27	94,440	2.19	1.30
July 2013	20.51	20.88	0.36	21.56	20.65	-0.90	16.51	18.61	68,125	1.53	0.00
August 2013	20.04	20.41	0.37	21.05	20.28	-0.77	17.16	18.71	65,936	1.48	1.35
September 2013	19.69	21.21	1.52	20.68	20.69	0.01	17.36	18.24	53,781	1.24	6.17
October 2013	20.38	21.83	1.46	21.18	21.20	0.02	18.11	19.07	41,790	0.94	1.54
November 2013	20.76	21.75	1.00	21.48	21.16	-0.32	19.14	19.63	40,384	0.93	3.79
December 2013	20.93	21.59	0.66	21.67	21.04	-0.63	19.51	19.79	44,459	1.00	1.66
2013	21.33	21.84	0.52	22.24	21.29	-0.95	17.72	19.20	894,804	1.70	32.56
January 2014	21.62	21.90	0.28	22.37	21.27	-1.10	20.04	20.39	51,451	1.15	3.70
February 2014	21.81	22.64	0.83	22.77	21.85	-0.92	20.22	20.18	60,139	1.49	6.11
March 2014	23.58	23.44	-0.15	24.39	22.55	-1.83	21.28	22.01	65,695	1.47	9.44
April 2014	23.94	23.07	-0.87	24.65	22.27	-2.38	22.24	22.52	58,332	1.35	4.18
May 2014	23.87	22.74	-1.13	24.65	22.06	-2.59	22.78	22.43	67,228	1.51	3.15
June 2014	21.83	21.74	-0.09	22.98	21.28	-1.70	21.84	20.08	94,124	2.18	0.73
July 2014	19.98	21.03	1.05	21.37	20.77	-0.61	19.53	18.14	86,821	1.94	0.77
August 2014	19.56	20.84	1.28	20.82	20.59	-0.23	19.00	17.89	72,250	1.62	1.81
September 2014	19.41	20.85	1.44	20.45	20.37	-0.08	18.78	17.84	58,205	1.35	2.23
October 2014	19.59	21.51	1.93	20.50	20.81	0.31	18.75	18.07	55,553	1.24	6.75
November 2014	20.21	22.43	2.22	21.14	21.65	0.52	18.88	18.11	73,872	1.71	4.84
December 2014	20.36	22.88	2.52	21.45	22.16	0.71	18.90	17.93	91,238	2.04	4.79
2014	21.31	22.09	0.78	22.29	21.47	-0.82	20.19	19.63	834,908	1.59	48.50
January 2015	20.45	22.95	2.51	21.68	22.29	0.60	18.86	18.02	91,055	2.04	3.66
February 2015	20.39	23.19	2.80	21.82	22.45	0.64	18.87	17.86	93,948	2.33	5.27
March 2015	20.33	23.04	2.71	21.70	22.29	0.59	18.64	17.99	104,656	2.34	4.47
April 2015	20.08	22.75	2.67	21.60	22.09	0.49	18.40	17.85	103,400	2.39	2.03
May 2015	19.66	21.82	2.16	21.11	21.48	0.37	18.17	17.85	87,746	1.97	0.58
June 2015	19.43	21.05	1.62	20.69	20.89	0.20	18.03	17.83	71,754	1.66	0.23
July 2015	19.29	20.37	1.08	20.36	20.27	-0.09	17.96	17.78	62,364	1.40	0.09
August 2015	19.14	20.14	1.00	20.08	19.98	-0.10	17.96	17.76	53,726	1.20	3.28

Table 1

Monthly Summary of Vault Area Data
BSB Property, Kent, Washington

Month	Average Groundwater Elevation (feet)						Groundwater Extraction		SeaTac Airport Precipitation (inches)		
	Shallow Wells			Intermediate Wells			Inside Vault			Monthly Totals (gallons)	Monthly Average Rate (gpm)
	Inside P-1	Outside P-3	ΔH	Inside P-2	Outside P-4	ΔH	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
September 2015	19.08	20.61	1.53	19.93	20.18	0.26	18.01	17.78	46,710	1.08	0.83
October 2015	19.03	20.98	1.95	19.84	20.39	0.55	18.04	17.76	44,053	0.99	4.81
November 2015	19.47	22.40	2.93	20.33	21.59	1.26	18.25	17.79	59,260	1.37	8.37
December 2015	20.06	23.35	3.30	21.18	22.64	1.46	18.47	17.85	85,791	1.92	11.21
2015	19.70	21.89	2.19	20.86	21.38	0.52	18.31	17.84	904,463	1.72	44.83
January 2016	20.33	23.33	3.00	21.58	22.69	1.11	18.58	17.93	91,064	2.04	7.45
February 2016	20.52	23.52	3.01	21.95	22.89	0.95	18.56	18.17	92,097	2.21	5.97
March 2016	20.41	23.61	3.21	22.03	23.02	0.99	18.05	17.80	91,359	2.05	5.52
April 2016	20.03	22.65	2.62	21.56	22.33	0.77	18.12	17.92	92,238	2.14	1.19
May 2016	19.63	21.92	2.28	21.01	22.03	1.02	18.08	17.86	77,419	1.73	0.94
June 2016	19.56	21.63	2.07	20.77	21.23	0.46	18.07	17.95	63,280	1.46	1.77
July 2016	19.43	21.36	1.93	20.56	20.89	0.33	18.07	17.85	64,599	1.45	0.72
August 2016	19.32	20.59	1.27	20.34	20.33	-0.01	18.06	17.88	58,816	1.32	0.17
September 2016	19.08	20.61	1.53	19.93	20.18	0.26	18.01	17.78	50,751	1.17	1.05
October 2016	19.37	21.81	2.44	20.27	20.96	0.69	18.10	17.93	57,985	1.30	10.05
November 2016	19.95	22.97	3.02	21.06	22.13	1.07	18.32	18.20	73,164	1.69	6.48
December 2016	20.13	23.12	2.99	21.34	22.29	0.95	18.44	18.12	90,373	2.03	3.87
2016	19.81	22.26	2.45	21.03	21.75	0.72	18.21	17.95	903,145	1.71	45.18
January 2017	20.23	23.08	2.85	21.54	22.40	0.86	18.48	18.07	92,992	2.08	4.22
February 2017	20.89	23.96	3.07	22.36	23.02	0.66	18.54	18.48	129,374	3.21	8.85
March 2017	20.84	23.81	2.97	22.57	23.10	0.53	17.96	17.90	115,878	2.60	7.31
April 2017	20.89	23.58	2.69	22.73	22.92	0.19	18.07	17.99	141,476	3.27	4.21
May 2017	20.64	23.18	2.53	22.53	22.63	0.10	18.15	17.98	126,185	2.83	2.28
June 2017	20.03	22.38	2.36	21.73	22.00	0.27	18.15	17.99	90,434	2.09	1.52
July 2017	19.74	21.32	1.58	21.18	21.29	0.10	18.14	18.12	70,849	1.59	0.00
August 2017	20.03	20.75	0.72	21.11	20.78	-0.32	18.25	18.87	46,350	1.04	0.02
September 2017	19.87	20.73	0.86	20.85	20.56	-0.29	18.51	18.79	43,435	1.01	0.61
October 2017	19.72	21.34	1.62	20.58	20.79	0.21	18.57	18.52	45,017	1.01	4.80
November 2017	21.02	22.70	1.68	21.63	21.88	0.25	19.87	19.92	29,036	0.67	8.63
December 2017	21.11	22.98	1.87	22.04	22.30	0.27	19.79	19.88	62,616	1.40	5.43
2017	20.42	22.48	2.07	21.74	21.97	0.24	18.54	18.54	993,642	1.89	47.88
January 2018	22.57	23.61	1.04	23.19	22.86	-0.33	20.85	21.74	32,062	0.72	8.12
February 2018	22.99	23.35	0.36	23.78	22.71	-1.06	21.92	22.00	48,222	1.20	2.16
March 2018	21.68	22.97	1.29	23.00	22.26	-0.73	21.26	19.91	108,566	2.43	2.44
April 2018	20.48	23.26	2.78	22.21	22.51	0.30	18.48	18.25	109,415	2.53	5.69
May 2018	19.87	22.22	2.35	21.56	21.85	0.30	18.14	17.98	88,365	1.98	0.12
June 2018	19.58	21.53	1.96	21.00	21.25	0.26	18.04	18.02	65,272	1.51	0.63
July 2018	19.59	20.91	1.32	20.79	20.76	-0.03	18.10	18.36	50,594	1.13	0.05
August 2018	19.84	20.42	0.58	20.77	20.38	-0.39	18.18	18.98	33,061	0.74	0.20
September 2018	19.66	20.48	0.83	20.61	20.29	-0.32	18.58	18.62	52,057	1.21	1.04
October 2018	19.03	21.14	2.11	20.08	20.59	0.50	18.59	17.82	52,455	1.18	3.78
November 2018	19.12	21.85	2.73	20.19	21.17	0.98	18.66	17.87	47,830	1.11	5.42
December 2018	20.10	22.73	2.62	20.99	21.87	0.89	18.79	19.01	39,334	0.88	6.08
2018	20.37	22.04	1.66	21.51	21.54	0.03	19.13	19.05	727,233	1.51	35.73

Table 1

**Monthly Summary of Vault Area Data
BSB Property, Kent, Washington**

Month	Average Groundwater Elevation (feet)						Groundwater Extraction		SeaTac Airport Precipitation (inches)		
	Shallow Wells			Intermediate Wells			Inside Vault			Monthly Totals (gallons)	Monthly Average Rate (gpm)
	Inside P-1	Outside P-3	ΔH	Inside P-2	Outside P-4	ΔH	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
January 2019	21.14	23.04	1.91	22.09	22.37	0.28	19.76	20.05	53,727	1.20	3.83
February 2019	22.13	23.45	1.32	22.87	22.65	-0.21	20.48	20.97	72,183	1.79	4.62
March 2019	20.27	22.69	2.42	21.84	22.11	0.27	19.04	18.21	113,941	2.55	1.37
April 2019	20.19	22.84	2.65	21.66	22.02	0.36	18.16	18.21	87,742	2.03	3.53
May 2019	19.78	21.97	2.19	21.32	21.48	0.16	18.16	17.94	84,096	1.88	0.62
June 2019	20.71	21.35	0.64	21.56	20.98	-0.57	18.33	19.76	30,719	0.71	0.90
July 2019	20.24	21.17	0.93	21.38	20.78	-0.60	18.86	18.89	63,230	1.42	1.15
August 2019	19.58	20.71	1.13	20.75	20.46	-0.29	18.82	18.20	55,797	1.25	1.20
September 2019	19.46	21.66	2.19	20.60	20.90	0.30	18.82	18.07	53,049	1.23	3.32
October 2019	19.54	21.94	2.40	20.63	21.20	0.57	18.85	18.02	58,116	1.30	3.67
November 2019	19.58	21.92	2.34	20.76	21.32	0.55	18.89	18.09	60,461	1.40	1.71
December 2019	19.80	22.59	2.79	20.99	21.82	0.83	18.98	18.31	64,675	1.45	7.96
2019	20.20	22.11	1.91	21.37	21.51	0.14	18.93	18.73	797,736	1.52	33.88
January 2020	20.46	23.55	3.10	21.67	22.59	0.92	19.10	18.56	80,888	1.81	9.23
February 2020	20.65	23.44	2.79	22.06	22.71	0.65	19.21	18.52	93,430	2.24	4.05
March 2020	20.39	23.01	2.62	21.81	22.20	0.39	19.21	18.44	84,472	1.89	3.17
April 2020	20.10	22.55	2.45	21.50	23.34	1.84	19.18	18.19	71,683	1.66	1.70
May 2020	20.23	22.41	2.17	21.50	21.75	0.25	19.14	18.53	68,401	1.53	3.12
June 2020	20.26	22.50	2.23	21.53	21.66	0.13	19.15	18.43	67,843	1.57	2.28
July 2020	19.74	21.52	1.78	21.09	21.12	0.03	19.08	17.99	68,838	1.54	0.17
August 2020	19.45	20.81	1.36	20.68	20.61	-0.06	18.96	17.93	60,038	1.34	0.31
September 2020	19.90	20.77	0.87	20.74	20.36	-0.38	18.90	18.83	36,383	0.84	2.48
October 2020	19.35	21.41	2.06	20.37	20.67	0.30	18.91	17.92	54,523	1.22	2.56
November 2020	19.89	22.49	2.59	20.79	21.36	0.57	18.96	18.46	49,974	1.16	5.58
December 2020	19.88	22.97	3.09	21.06	21.89	0.82	19.00	18.12	67,891	1.52	6.65
2020	20.04	22.22	2.18	21.25	21.67	0.42	19.07	18.35	804,365	1.67	41.30
January 2021	20.33	23.58	3.25	21.65	22.66	1.02	19.10	18.36	74,200	1.66	8.75
February 2021	20.75	23.47	2.72	22.06	22.53	0.47	19.18	18.81	87,530	2.17	4.68
March 2021	20.43	23.13	2.70	21.93	22.27	0.34	18.62	18.27	87,880	1.97	2.61
April 2021	20.22	22.55	2.32	21.69	21.86	0.17	18.39	18.25	78,827	1.82	1.03
May 2021	19.97	22.23	2.25	21.33	21.48	0.15	18.24	18.14	71,735	1.61	1.12
June 2021	19.82	22.09	2.27	21.13	21.32	0.18	18.13	18.06	63,518	1.47	1.91
July 2021	19.69	21.05	1.36	20.89	20.81	-0.09	18.07	18.13	55,726	1.25	0.00
August 2021	19.64	20.40	0.76	20.67	20.33	-0.34	18.11	18.32	48,321	1.08	0.11
September 2021	19.55	20.54	0.99	20.43	20.29	-0.14	18.17	18.32	42,223	0.98	3.02
October 2021	20.41	22.11	1.70	21.03	21.28	0.25	18.43	19.35	34,399	0.77	5.76
November 2021	22.23	23.53	1.30	22.58	22.58	0.00	19.77	21.19	36,262	0.84	10.26
December 2021	22.66	23.62	0.96	22.93	22.86	-0.06	20.82	20.62	61,552	1.38	4.08
2021	20.08	22.36	2.03	21.53	21.69	0.16	18.75	18.82	742,173	1.54	43.33
January 2022	21.68	23.67	1.99	22.89	22.69	-0.20	20.67	19.61	98,479	2.21	7.06
February 2022	20.08	22.65	2.57	21.64	22.01	0.38	19.23	18.63	72,248	1.79	5.32
March 2022	21.57	23.49	1.93	22.72	22.68	-0.04	19.62	20.00	81,169	1.82	3.32
April 2022	20.46	22.88	2.42	21.80	21.94	0.14	19.06	18.15	85,698	1.98	2.71
May 2022	20.37	22.83	2.46	21.66	21.70	0.05	18.64	18.14	92,174	2.06	3.82

Table 1

**Monthly Summary of Vault Area Data
BSB Property, Kent, Washington**

Month	Average Groundwater Elevation (feet)						Groundwater Extraction		SeaTac Airport Precipitation (inches)		
	Shallow Wells			Intermediate Wells			Inside Vault			Monthly Totals (gallons)	Monthly Average Rate (gpm)
	Inside P-1	Outside P-3	Δ H	Inside P-2	Outside P-4	Δ H	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
June 2022	20.39	22.73	2.33	21.69	21.75	0.06	18.44	18.34	76,831	1.78	2.67
July 2022	19.80	21.56	1.75	21.18	21.20	0.02	18.27	17.99	68,593	1.54	0.18
August 2022	19.64	20.91	1.27	20.82	20.72	-0.09	18.15	18.04	56,838	1.27	0.05
September 2022	19.26	20.43	1.17	20.50	20.35	-0.14	18.11	18.09	48,603	1.13	0.25
October 2022	19.00	20.61	1.61	20.21	20.29	0.08	18.11	18.09	41,184	0.92	2.51
November 2022	20.39	22.08	1.69	20.90	20.92	0.02	18.31	19.47	27,081	0.63	5.60
December 2022	22.61	23.20	0.60	23.27	21.44	-1.83	20.44	23.44	0	0.00	7.55
2022	20.44	22.25	1.82	21.60	21.48	-0.13	18.92	19.00	748,898	1.42	41.04

Notes: 1. Elevations in feet relative to the North American Vertical Datum of 1988 (NAVD 88).
2. Inside or outside refers to the location of the piezometer relative to the soil-bentonite cutoff wall.
4. Δ H = groundwater elevation difference; positive = inward gradient, which is shaded in blue, and negative = outward gradient, which is shaded in red.
3. gpm = gallons per minute.
4. - = not available.
5. Groundwater extracted from Cell 6 through 2/12/13, from Cells 1 and 6 from 2/13/13 through 7/20/13 and from Cell 1 after 7/20/13.
6. P-1 transducer faulty during November and December 2021; groundwater elevations represent averages of two electronic probe measurements each month.

Table 2

Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
BSB Property, Kent, Washington

Date	Pump Rate (gpm)	Monthly Rainfall (inches)	Groundwater Elevations																
			Northeast Corner			North Boundary			Northwest Corner			Southwest Corner			East Boundary			Center	
			Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	ΔH
Shallow																			
2/6/12	-	3.63	21.29	23.03	1.74	23.36	23.24	-0.12	24.84	24.71	-0.13	23.67	25.15	1.48	23.60	23.45	-0.15	-	-
2/24/12	-	-	20.47	23.20	2.73	22.53	24.52	1.99	24.15	24.82	0.67	22.88	25.19	2.31	19.75	23.60	3.85	-	-
3/13/12	-	7.20	23.69	23.51	-0.18	24.77	23.49	-1.28	25.83	25.35	-0.48	24.79	25.52	0.73	23.51	24.07	0.56	-	-
3/27/12	0.6	-	26.28	23.51	-2.77	26.53	22.91	-3.62	26.82	24.91	-1.91	26.20	25.32	-0.88	26.18	23.60	-2.58	-	-
4/9/12	2.0	2.68	25.76	23.13	-2.63	26.36	22.84	-3.52	26.82	23.90	-2.92	26.06	25.33	-0.73	25.59	23.57	-2.02	-	-
4/26/12	3.0	-	22.84	23.16	0.32	24.65	24.22	-0.43	25.89	24.89	-1.00	24.75	25.23	0.48	22.34	23.58	1.24	-	-
5/4/12	4.0	2.05	22.09	22.95	0.86	23.86	22.87	-0.99	25.27	24.92	-0.35	24.13	25.26	1.13	21.90	23.55	1.65	-	-
5/7/12	4.0	-	21.96	22.76	0.80	23.85	22.59	-1.26	25.17	24.66	-0.51	24.03	25.08	1.05	21.63	23.28	1.65	-	-
5/10/12	4.0	-	21.44	22.36	0.92	23.37	22.22	-1.15	24.75	24.37	-0.38	23.64	24.85	1.21	21.10	22.93	1.83	-	-
6/11/12	2.5	2.96	20.31	22.44	2.13	21.84	22.22	0.38	22.40	24.16	1.76	22.26	24.56	2.30	19.98	22.92	2.94	-	-
6/25/12	2.5	-	20.28	22.45	2.17	21.65	22.24	0.59	22.78	24.08	1.30	22.01	24.40	2.39	19.97	22.89	2.92	-	-
6/26/12	2.5	-	21.02	22.27	1.25	22.00	22.05	0.05	22.92	23.99	1.07	22.26	24.36	2.10	20.74	22.75	2.01	-	-
7/3/12	2.5	1.04	19.80	21.89	2.09	21.21	22.01	0.80	22.44	23.71	1.27	21.71	24.07	2.36	19.55	22.51	2.96	-	-
7/18/12	2.5	-	19.57	21.12	1.55	20.82	21.11	0.29	21.99	23.11	1.12	21.32	23.49	2.17	19.31	21.94	2.63	-	-
8/2/12	2.0	0.00	19.48	20.93	1.45	20.61	20.91	0.30	21.61	22.88	1.27	21.07	23.25	2.18	19.24	21.77	2.53	-	-
8/9/12	2.0	-	19.37	20.69	1.32	20.46	20.79	0.33	21.42	22.65	1.23	20.90	23.00	2.10	19.11	21.57	2.46	-	-
8/20/12	1.5	-	19.53	20.50	0.97	20.48	20.48	0.00	21.33	22.33	1.00	20.92	22.71	1.79	19.36	21.40	2.04	-	-
9/19/12	1.0	0.03	19.34	19.97	0.63	20.16	19.98	-0.18	20.85	21.65	0.80	20.52	22.02	1.50	19.23	20.90	1.67	-	-
10/8/12	1.0	6.71	19.74	19.83	0.09	20.43	19.91	-0.52	20.96	21.34	0.38	20.74	21.70	0.96	19.71	20.76	1.05	-	-
11/9/12	1.0	8.28	22.01	22.50	0.49	22.60	20.47	-2.13	22.93	23.27	0.34	22.56	23.60	1.04	21.84	22.45	0.61	-	-
12/3/12	1.0	6.85	23.95	23.38	-0.57	24.48	22.72	-1.76	24.69	25.10	0.41	24.12	25.39	1.27	24.08	23.82	-0.26	-	-
2012 Shallow Averages			21.59	22.14	0.55	22.70	21.88	-0.82	23.51	23.73	0.21	22.88	24.17	1.29	21.66	22.71	1.05	-	-
1/4/13	1.5	4.16	24.69	23.02	-1.67	25.34	22.79	-2.55	25.69	24.74	-0.95	25.07	25.11	0.04	24.63	23.29	-1.34	-	-
1/24/13	3.0	-	22.54	22.14	-0.40	23.78	22.18	-1.60	24.56	24.31	-0.25	23.92	24.76	0.84	22.38	22.96	0.58	-	-
2/1/13	2.0	1.58	23.99	22.89	-1.10	25.11	22.35	-2.76	25.73	24.76	-0.97	24.69	25.10	0.41	23.75	23.42	-0.33	-	-
3/1/13	3.0	2.74	21.48	22.44	0.96	23.08	22.40	-0.68	24.16	24.23	0.07	23.15	24.58	1.43	21.15	23.06	1.91	-	-
4/5/13	2.8	5.89	20.17	22.12	1.95	21.83	22.26	0.43	23.10	24.04	0.94	22.29	24.44	2.15	19.92	22.99	3.07	-	-
5/3/13	3.0	2.38	20.89	22.08	1.19	22.59	22.06	-0.53	23.76	24.08	0.32	22.91	24.61	1.70	20.53	22.92	2.39	-	-
5/14/13	0.6	-	21.33	21.88	0.55	22.44	21.88	-0.56	23.32	23.82	0.50	22.72	24.23	1.51	21.27	22.55	1.28	-	-
6/7/13	1.8	1.30	21.40	21.49	0.09	22.70	21.46	-1.24	23.63	23.56	-0.07	22.90	23.93	1.03	21.23	22.30	1.07	-	-
7/12/13	2.0	0.00	19.98	20.86	0.88	21.22	20.82	-0.40	22.24	22.77	0.53	21.62	23.13	1.51	19.83	21.75	1.92	-	-
8/6/13	1.5	1.35	20.10	20.29	0.19	21.09	20.29	-0.80	21.88	22.06	0.18	21.45	22.45	1.00	20.08	21.21	1.13	-	-
9/9/13	1.5	6.17	19.55	21.16	1.61	20.51	20.83	0.32	21.25	22.50	1.25	20.88	22.97	2.09	19.46	21.76	2.30	-	-
10/11/13	1.0	1.54	20.12	22.09	1.97	20.91	21.24	0.33	21.61	23.49	1.88	21.25	23.88	2.63	20.05	22.55	2.50	-	-

Table 2

Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
BSB Property, Kent, Washington

Date	Pump Rate (gpm)	Monthly Rainfall (inches)	Groundwater Elevations																
			Northeast Corner			North Boundary			Northwest Corner			Southwest Corner			East Boundary			Center	
			Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	ΔH
11/8/13	1.0	3.79	20.45	21.87	1.42	21.16	21.78	0.62	21.69	23.40	1.71	21.46	23.78	2.32	20.48	22.57	2.09	-	-
12/6/13	1.0	1.66	20.85	21.40	0.55	21.55	21.58	0.03	22.04	23.01	0.97	21.70	23.53	1.83	20.82	22.14	1.32	-	-
2013 Shallow Averages			21.14	21.81	0.67	22.26	21.66	-0.60	23.07	23.55	0.49	22.45	23.96	1.51	20.99	22.50	1.50	-	-
1/13/14	1.0	3.70	21.69	22.28	0.59	22.61	21.69	-0.92	23.06	23.90	0.84	22.51	24.39	1.88	21.58	22.85	1.27	-	-
2/7/14	1.5	6.11	21.00	21.42	0.42	22.05	21.50	-0.55	22.76	22.49	-0.27	22.33	24.03	1.70	20.90	22.47	1.57	-	-
3/14/14	1.5	9.44	23.54	23.36	-0.18	24.64	23.36	-1.28	25.35	25.53	0.18	24.62	25.79	1.17	23.25	24.18	0.93	-	-
4/11/14	1.5	4.18	23.46	22.49	-0.97	24.60	22.48	-2.12	25.32	24.58	-0.74	24.57	25.05	0.48	23.35	23.29	-0.06	-	-
5/8/14	1.5	3.15	24.20	23.05	-1.15	26.07	22.92	-3.15	26.02	25.02	-1.00	25.22	25.41	0.19	23.98	23.86	-0.12	-	-
6/5/14	1.5	0.73	22.71	21.59	-1.12	23.87	21.59	-2.28	24.44	23.56	-0.88	23.88	24.12	0.24	22.63	22.45	-0.18	-	-
7/3/14	2.5	0.77	20.00	20.98	0.98	21.40	20.97	-0.43	22.51	22.85	0.34	21.88	23.27	1.39	19.95	21.80	1.85	-	-
8/6/14	1.75	1.81	19.48	20.50	1.02	20.60	20.47	-0.13	21.55	22.16	0.61	21.07	22.55	1.48	19.45	21.34	1.89	-	-
9/4/14	1.48	2.23	19.29	21.15	1.86	20.24	20.84	0.60	21.04	22.16	1.12	20.69	22.61	1.92	19.23	21.57	2.34	-	-
10/10/14	1.13	6.75	19.29	20.39	1.10	20.09	20.33	0.24	20.74	21.79	1.05	20.48	22.28	1.80	19.24	21.20	1.96	-	-
11/13/14	1.80	4.84	20.14	22.14	2.00	21.20	21.90	0.70	21.90	23.66	1.76	21.48	24.11	2.63	19.81	22.76	2.95	-	-
12/5/14	2.00	4.79	20.07	22.16	2.09	21.18	22.18	1.00	21.97	23.91	1.94	21.50	24.44	2.94	19.77	22.90	3.13	-	-
2014 Shallow Averages			21.24	21.79	0.55	22.38	21.69	-0.69	23.06	23.47	0.41	22.52	24.00	1.49	21.10	22.56	1.46	-	-
1/14/15	2.00	3.66	20.16	22.52	2.36	21.50	22.45	0.95	22.50	24.27	1.77	21.88	24.81	2.93	19.83	23.15	3.32	-	-
2/13/15	2.50	5.27	20.51	23.20	2.69	22.05	23.58	1.53	23.08	25.10	2.02	22.31	25.52	3.21	20.10	23.87	3.77	-	-
3/13/15	2.29	4.47	19.84	22.27	2.43	21.17	22.22	1.05	22.17	24.11	1.94	21.68	24.64	2.96	19.68	22.81	3.13	-	-
4/10/15	2.60	2.03	20.10	22.37	2.27	21.52	22.32	0.80	22.63	24.27	1.64	22.04	24.79	2.75	19.95	23.13	3.18	-	-
5/1/15	2.00	0.58	19.79	22.02	2.23	21.12	21.95	0.83	22.16	23.83	1.67	21.64	24.33	2.69	19.72	22.76	3.04	-	-
6/5/15	1.85	0.23	19.41	21.18	1.77	20.49	21.12	0.63	21.35	22.79	1.44	20.99	23.25	2.26	19.38	21.96	2.58	-	-
7/2/15	1.60	0.09	19.22	20.45	1.23	20.22	20.46	0.24	21.02	21.98	0.96	20.68	22.39	1.71	19.22	21.34	2.12	-	-
8/7/15	1.30	3.28	19.07	19.85	0.78	19.93	19.85	-0.08	20.61	21.11	0.50	20.34	21.54	1.20	19.05	20.75	1.70	-	-
9/4/15	1.09	0.83	19.04	20.69	1.65	19.78	20.41	0.63	20.37	21.44	1.07	20.14	21.88	1.74	19.02	21.22	2.20	-	-
10/16/15	0.92	4.81	18.88	20.98	2.10	19.59	20.67	1.08	20.13	21.53	1.40	19.99	22.03	2.04	18.88	21.50	2.62	-	-
11/6/15	1.20	8.37	19.02	21.71	2.69	19.68	21.36	1.68	20.20	22.48	2.28	20.04	23.02	2.98	18.91	22.09	3.18	-	-
12/4/15	1.67	11.21	19.61	22.58	2.97	20.50	22.47	1.97	21.07	24.10	3.03	20.91	24.57	3.66	19.39	23.33	3.94	-	-
2015 Shallow Averages			19.55	21.65	2.10	20.63	21.57	0.94	21.44	23.08	1.64	21.05	23.56	2.51	19.43	22.33	2.90	-	-
1/16/16	2.10	7.45	20.06	23.06	3.00	21.27	NM	-	22.06	24.90	2.84	21.71	25.32	3.61	19.82	NM	-	-	-
2/5/16	0.26	5.97	20.45	23.48	3.03	21.78	23.40	1.62	22.70	25.43	2.73	22.15	25.85	3.70	20.24	24.20	3.96	-	-
3/4/16	2.46	5.52	20.50	23.67	3.17	22.15	23.56	1.41	23.17	25.61	2.44	22.48	26.00	3.52	20.12	24.37	4.25	-	-
4/1/16	1.69	1.19	20.07	22.80	2.73	21.59	22.78	1.19	22.75	24.73	1.98	22.12	25.22	3.10	19.91	23.52	3.61	-	-
5/6/16	1.94	0.94	19.62	21.82	2.20	20.82	21.80	0.98	21.76	23.55	1.79	21.39	24.02	2.63	19.56	22.61	3.05	-	-
6/2/16	1.61	1.77	19.40	21.57	2.17	20.47	21.59	1.12	21.34	22.88	1.54	21.02	23.32	2.30	19.40	22.25	2.85	-	-

Table 2

Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
BSB Property, Kent, Washington

Date	Pump Rate (gpm)	Monthly Rainfall (inches)	Groundwater Elevations																
			Northeast Corner			North Boundary			Northwest Corner			Southwest Corner			East Boundary			Center	
			Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	ΔH
7/7/16	1.47	0.72	19.21	21.20	1.99	20.25	21.06	0.81	21.04	22.34	1.30	20.78	22.80	2.02	19.18	21.95	2.77	-	-
8/5/16	1.40	0.17	19.18	20.68	1.50	20.14	20.59	0.45	20.86	21.84	0.98	20.74	22.20	1.46	19.22	21.48	2.26	-	-
9/26/16	1.20	1.05	18.98	20.33	1.35	NM	20.18	-	20.44	21.09	0.65	20.29	21.45	1.16	19.03	21.04	2.01	-	-
10/14/16	1.31	10.05	20.35	22.03	1.68	NM	21.71	-	20.61	21.87	1.26	20.49	22.24	1.75	19.24	22.64	3.40	-	-
11/11/16	1.60	6.48	19.97	22.70	2.73	NM	22.48	-	21.53	24.06	2.53	21.26	24.58	3.32	19.82	23.31	3.49	-	-
12/2/16	1.80	3.87	19.80	22.80	3.00	20.86	22.72	1.86	21.63	24.39	2.76	21.31	24.90	3.59	19.75	23.38	3.63	-	-
2016 Shallow Averages			19.80	22.18	2.38	21.04	21.99	1.18	21.66	23.56	1.90	21.31	23.99	2.68	19.61	22.80	3.21	-	-
1/13/17	2.00	4.22	19.84	22.43	2.59	20.96	22.21	1.25	21.74	24.06	2.32	21.29	24.51	3.22	19.67	22.95	3.28	-	-
2/3/17	2.07	8.85	19.88	22.69	2.81	21.51	22.68	1.17	22.64	24.59	1.95	22.05	25.13	3.08	19.83	23.52	3.69	-	-
3/3/17	3.30	7.31	20.40	23.41	3.01	21.95	23.51	1.56	23.06	25.59	2.53	22.33	25.77	3.44	20.02	24.26	4.24	-	-
4/6/17	1.96	3.27	-	-	-	22.92	23.76	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/4/17	3.33	2.28	20.64	23.37	2.73	22.39	23.29	0.90	23.78	24.94	1.16	22.95	25.38	2.43	20.34	23.88	3.54	-	-
6/27/17	2.01	1.52	19.52	21.69	2.17	20.62	21.77	1.15	21.50	23.16	1.66	21.20	23.50	2.30	19.55	22.37	2.82	-	-
7/13/17	1.55	0.00	19.56	21.21	1.65	20.78	21.19	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/25/17	1.05	0.59	19.56	20.67	1.11	20.99	20.26	-0.73	20.60	21.46	0.86	20.37	22.54	2.17	19.40	22.38	2.98	-	-
10/11/17	1.05	4.80	19.37	20.49	1.12	20.17	20.31	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/6/17	1.04	8.63	20.14	22.23	2.09	NM	21.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/14/17	1.70	5.43	20.61	22.15	1.54	21.56	22.11	0.55	22.17	23.90	1.73	21.99	24.43	2.44	20.62	22.94	2.32	-	-
2017 Shallow Averages			19.95	22.03	2.08	21.39	22.09	0.72	22.21	23.96	1.74	21.74	24.47	2.73	19.92	23.19	3.27	-	-
3/12/18	1.43	2.44	21.89	22.89	1.00	23.21	22.85	-0.36	24.04	24.41	0.37	23.49	24.66	1.17	21.69	23.40	1.71	-	-
6/30/18	1.40	0.63	19.35	21.10	1.75	NM	21.03	-	21.31	22.39	1.08	20.99	22.82	1.83	19.46	21.91	2.45	-	-
9/17/18	1.50	1.04	19.04	20.88	1.84	19.90	20.49	0.59	20.62	20.93	0.31	20.37	21.45	1.08	19.18	21.15	1.97	-	-
12/10/18	1.19	6.08	19.41	22.37	2.96	20.23	22.03	1.80	20.81	23.03	2.22	21.02	23.72	2.70	19.49	22.76	3.27	-	-
2018 Shallow Averages			19.92	21.81	1.89	21.11	21.60	0.68	21.70	22.69	1.00	21.47	23.16	1.70	19.96	22.31	2.35	-	-
3/18/19	2.50	1.37	20.10	22.60	2.50	NM	22.42	-	22.80	24.06	1.26	22.18	24.58	2.40	19.98	23.16	3.18	-	-
6/21/19	0.75	0.90	21.63	21.69	0.06	NM	21.34	-	22.34	22.38	0.04	22.18	22.85	0.67	21.76	21.96	0.20	-	-
9/3/19	1.27	3.32	19.19	20.35	1.16	20.10	20.16	0.06	20.89	21.07	0.18	20.61	21.51	0.90	19.28	21.05	1.77	-	-
12/9/19	1.30	7.96	19.28	21.82	2.54	20.14	21.54	1.40	20.79	22.57	1.78	20.54	23.08	2.54	19.32	22.13	2.81	-	-
2019 Shallow Averages			20.05	21.62	1.57	20.12	21.37	0.73	21.71	22.52	0.82	21.38	23.01	1.63	20.09	22.08	1.99	-	-
3/2/20	2.25	3.17	20.39	22.92	2.53	21.47	22.86	1.39	22.27	24.54	2.27	21.91	25.00	3.09	20.36	23.35	2.99	-	-
6/4/20	0.00	2.28	19.93	22.21	2.28	21.10	22.01	0.91	NM	22.13	-	21.50	23.85	2.35	19.94	22.68	2.74	-	-
9/4/20	1.30	2.48	19.14	20.40	1.26	20.10	20.33	0.23	20.89	21.28	0.39	20.64	21.69	1.05	19.18	21.15	1.97	-	-
12/2/20	1.40	6.65	19.83	22.39	2.56	20.74	22.06	1.32	21.36	23.10	1.74	21.14	23.70	2.56	19.76	22.69	2.93	-	-
2020 Shallow Averages			19.82	21.98	2.16	20.85	21.82	0.96	21.51	22.76	1.47	21.30	23.56	2.26	19.81	22.47	2.66	-	-
3/8/21	2.19	2.61	20.32	23.09	2.77	21.76	23.06	1.30	22.74	24.75	2.01	22.26	25.18	2.92	20.17	23.55	3.38	-	-

Table 2

Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
BSB Property, Kent, Washington

Date	Pump Rate (gpm)	Monthly Rainfall (inches)	Groundwater Elevations																
			Northeast Corner			North Boundary			Northwest Corner			Southwest Corner			East Boundary			Center	
			Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	ΔH
6/23/21	1.33	1.91	19.62	21.69	2.07	20.73	21.49	0.76	21.57	21.72	0.15	21.23	23.20	1.97	19.58	22.20	2.62	-	-
9/13/21	0.99	3.02	19.43	19.92	0.49	19.99	19.81	-0.18	20.59	20.68	0.09	20.34	21.10	0.76	19.28	20.68	1.40	-	-
12/15/21	1.40	4.08	22.91	23.48	0.57	22.84	23.78	0.94	23.26	25.16	1.90	23.03	25.63	2.60	21.86	24.00	2.14	-	-
2021 Shallow Averages			20.57	22.05	1.48	21.33	22.04	0.70	22.04	23.08	1.04	21.72	23.78	2.06	20.22	22.61	2.39	-	-
3/9/22	1.21	3.32	21.94	23.23	1.29	22.76	23.09	0.33	23.24	24.90	1.66	22.98	25.20	2.22	21.96	23.48	1.52	-	-
6/20/22	1.76	2.67	20.27	22.44	2.17	21.68	22.07	0.39	22.49	23.20	0.71	22.00	23.41	1.41	20.51	22.44	1.93	-	-
9/13/22	1.17	0.25	19.26	20.32	1.06	20.16	20.28	0.12	20.77	21.09	0.32	20.63	21.43	0.80	19.30	21.04	1.74	-	-
12/1/22	0.00	7.55	21.79	22.93	1.14	22.11	22.45	0.34	22.00	22.65	0.65	21.89	23.24	1.35	21.72	22.94	1.22	-	-
2022 Shallow Averages			20.82	22.23	1.42	21.68	21.97	0.30	22.13	22.96	0.84	21.88	23.32	1.45	20.87	22.48	1.60	-	-
Intermediate																			
2/6/12	-	3.63	23.07	22.27	-0.80	23.34	22.55	-0.79	23.57	23.94	0.37	23.62	25.09	1.47	22.91	23.50	0.59	23.42	-
2/24/12	-	-	22.26	22.41	0.15	22.53	22.66	0.13	22.80	24.00	1.20	22.85	25.18	2.33	22.12	23.59	1.47	22.63	-
3/13/12	-	7.20	24.52	22.53	-1.99	24.64	22.45	-2.19	24.74	24.14	-0.60	24.79	25.54	0.75	24.46	23.82	-0.64	24.49	-
3/27/12	0.6	-	26.11	22.46	-3.65	26.14	22.71	-3.43	26.20	24.13	-2.07	26.18	25.28	-0.90	26.13	23.64	-2.49	26.14	-
4/9/12	2.0	2.68	25.85	22.32	-3.53	25.92	22.14	-3.78	26.02	24.10	-1.92	26.02	25.30	-0.72	25.86	23.58	-2.28	25.95	-
4/26/12	3.0	-	24.22	22.20	-2.02	24.43	22.18	-2.25	24.67	23.92	-0.75	24.70	25.24	0.54	24.11	23.47	-0.64	24.44	-
5/4/12	4.0	2.05	23.42	21.83	-1.59	23.85	22.45	-1.40	24.05	23.88	-0.17	24.08	25.25	1.17	23.55	23.35	-0.20	23.92	-
5/7/12	4.0	-	23.27	21.79	-1.48	23.74	22.31	-1.43	23.95	23.82	-0.13	23.99	25.05	1.06	23.40	23.27	-0.13	23.81	-
5/10/12	4.0	-	22.87	21.54	-1.33	23.33	22.05	-1.28	23.56	23.58	0.02	23.59	24.81	1.22	22.99	22.95	-0.04	23.43	-
6/11/12	2.5	2.96	21.57	21.51	-0.06	22.01	21.95	-0.06	22.91	23.37	0.46	22.23	24.54	2.31	21.71	22.93	1.22	22.08	-
6/25/12	2.5	-	21.39	21.42	0.03	21.81	21.90	0.09	21.97	23.21	1.24	21.99	24.43	2.44	21.55	22.84	1.29	21.87	-
6/26/12	2.5	-	21.79	21.31	-0.48	22.13	21.80	-0.33	22.24	23.15	0.91	22.24	24.34	2.10	21.96	22.73	0.77	22.16	-
7/3/12	2.5	1.04	21.07	21.07	0.00	21.50	21.56	0.06	21.67	22.88	1.21	21.68	24.05	2.37	21.21	22.44	1.23	21.55	-
7/18/12	2.5	-	20.72	20.66	-0.06	21.12	21.13	0.01	21.29	22.39	1.10	21.29	23.48	2.19	20.87	21.99	1.12	21.18	-
8/2/12	2.0	0.00	20.53	20.46	-0.07	20.91	20.93	0.02	21.06	22.21	1.15	21.06	23.22	2.16	20.69	21.83	1.14	20.98	-
8/9/12	2.0	-	20.37	20.31	-0.06	20.75	20.75	0.00	20.89	21.97	1.08	20.88	22.99	2.11	20.51	21.65	1.14	20.81	-
8/20/12	1.5	-	20.44	20.11	-0.33	20.78	20.55	-0.23	20.90	21.72	0.82	20.90	22.69	1.79	20.61	21.50	0.89	20.85	-
9/19/12	1.0	0.03	20.11	19.71	-0.40	20.44	20.08	-0.36	20.52	21.06	0.54	20.54	22.02	1.48	20.29	21.03	0.74	20.47	-
10/8/12	1.0	6.71	20.37	19.64	-0.73	20.67	20.00	-0.67	20.75	20.84	0.09	20.70	21.68	0.98	20.58	20.90	0.32	20.69	-
11/9/12	1.0	8.28	22.24	21.12	-1.12	22.50	21.50	-1.00	22.58	22.50	-0.08	22.53	23.61	1.08	22.44	22.47	0.03	22.52	-
12/3/12	1.0	6.85	23.84	21.76	-2.08	24.15	22.28	-1.87	24.17	23.75	-0.42	24.10	25.39	1.29	24.15	23.56	-0.59	24.14	-
2012 Intermediate Averages			22.42	21.29	-1.12	22.72	21.63	-1.09	22.91	22.97	0.06	22.85	24.15	1.30	22.53	22.67	0.14	22.75	-
1/4/13	1.5	4.16	24.74	21.67	-3.07	24.95	22.21	-2.74	25.05	23.77	-1.28	25.07	25.06	-0.01	24.95	23.23	-1.72	24.99	-
1/24/13	3.0	-	23.39	21.46	-1.93	23.75	21.95	-1.80	23.88	23.48	-0.40	23.89	24.73	0.84	23.56	22.95	-0.61	23.81	-
2/1/13	2.0	1.58	24.28	21.83	-2.45	24.63	22.30	-2.33	24.71	23.82	-0.89	24.70	25.04	0.34	24.55	23.35	-1.20	24.60	-

Table 2

Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
BSB Property, Kent, Washington

Date	Pump Rate (gpm)	Monthly Rainfall (inches)	Groundwater Elevations																
			Northeast Corner			North Boundary			Northwest Corner			Southwest Corner			East Boundary			Center	
			Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	ΔH
3/1/13	3.0	2.74	22.54	21.43	-1.11	22.95	21.95	-1.00	23.10	23.32	0.22	23.11	24.56	1.45	22.69	22.95	0.26	23.10	-
4/5/13	2.8	5.89	21.66	21.29	-0.37	22.07	21.80	-0.27	22.26	23.13	0.87	22.27	24.43	2.16	21.76	22.81	1.05	22.13	-
5/3/13	3.0	2.38	22.28	21.46	-0.82	22.66	21.97	-0.69	22.85	23.39	0.54	22.87	24.62	1.75	22.38	22.93	0.55	22.75	-
5/14/13	0.6	-	22.26	21.14	-1.12	22.60	21.64	-0.96	22.71	23.05	0.34	22.70	24.20	1.50	22.43	22.55	0.12	22.63	-
6/7/13	1.8	1.30	22.40	20.88	-1.52	22.75	21.36	-1.39	22.87	22.78	-0.09	22.87	23.92	1.05	22.53	22.35	-0.18	22.79	-
7/12/13	2.0	0.00	21.13	20.44	-0.69	21.45	20.85	-0.60	21.70	22.06	0.36	21.62	23.13	1.51	21.37	21.83	0.46	21.51	-
8/6/13	1.5	1.35	21.01	19.95	-1.06	21.34	20.38	-0.96	21.44	21.40	-0.04	21.41	22.44	1.03	21.18	21.34	0.16	21.37	-
9/9/13	1.5	6.17	20.45	20.38	-0.07	20.76	20.80	0.04	20.87	21.79	0.92	20.85	22.93	2.08	20.62	21.81	1.19	20.82	-
10/11/13	1.0	1.54	20.88	21.09	0.21	21.10	21.51	0.41	21.29	22.65	1.36	21.25	23.90	2.65	21.06	22.47	1.41	21.21	-
11/8/13	1.0	3.79	21.12	20.81	-0.31	21.40	21.25	-0.15	21.47	22.46	0.99	21.43	23.76	2.33	21.31	22.40	1.09	21.43	-
12/6/13	1.0	1.66	21.41	20.77	-0.64	21.65	21.19	-0.46	21.71	22.39	0.68	21.72	23.51	1.79	21.60	22.15	0.55	21.70	-
2013 Intermediate Averages			21.99	21.00	-0.99	22.31	21.46	-0.84	22.44	22.75	0.30	22.43	23.94	1.51	22.17	22.47	0.30	22.37	-
1/13/14	1.0	3.70	22.18	21.14	-1.04	22.45	21.59	-0.86	22.52	22.96	0.44	22.48	24.43	1.95	22.35	22.74	0.39	22.48	-
2/7/14	1.5	6.11	22.03	20.97	-1.06	22.22	21.42	-0.80	22.33	22.77	0.44	22.30	24.01	1.71	22.07	22.52	0.45	22.25	-
3/14/14	1.5	9.44	24.23	22.43	-1.80	24.52	22.91	-1.61	24.61	24.41	-0.20	24.60	25.74	1.14	23.45	24.08	0.63	24.53	-
4/11/14	1.5	4.18	24.17	21.77	-2.40	24.50	22.27	-2.23	24.61	23.76	-0.85	24.59	25.01	0.42	24.36	23.30	-1.06	24.52	-
5/8/14	1.5	3.15	24.79	22.19	-2.60	25.13	22.66	-2.47	25.20	24.10	-1.10	25.21	25.37	0.16	24.98	23.82	-1.16	25.13	-
6/5/14	1.5	0.73	23.47	21.10	-2.37	23.65	21.55	-2.10	23.85	22.96	-0.89	23.85	24.09	0.24	23.61	22.50	-1.11	23.79	-
7/3/14	2.5	0.77	21.35	20.52	-0.83	21.72	20.94	-0.78	21.86	22.19	0.33	21.85	23.25	1.40	21.50	21.84	0.34	21.76	-
8/6/14	1.75	1.81	20.60	20.12	-0.48	20.94	20.51	-0.43	21.04	21.55	0.51	21.04	22.56	1.52	20.78	21.44	0.66	20.99	-
9/4/14	1.48	2.23	20.25	20.16	-0.09	20.56	18.55 ^a	-2.01	20.66	21.53	0.87	20.64	22.61	1.97	20.42	21.60	1.18	20.60	-
10/10/14	1.13	6.75	20.12	19.94	-0.18	20.40	20.34	-0.06	20.50	21.26	0.76	20.45	22.27	1.82	20.29	21.29	1.00	20.44	-
11/13/14	1.80	4.84	21.04	21.34	0.30	21.37	21.74	0.37	21.47	22.94	1.47	21.46	24.11	2.65	21.20	22.76	1.56	21.42	-
12/5/14	2.00	4.79	21.09	21.45	0.36	21.42	21.88	0.46	21.51	23.18	1.67	21.55	24.44	2.89	21.23	22.86	1.63	21.46	-
2014 Intermediate Averages			22.11	21.09	-1.02	22.41	21.62	-1.04	22.51	22.80	0.29	22.50	23.99	1.49	22.19	22.56	0.38	22.45	-
1/14/15	2.00	3.66	21.37	21.77	0.40	21.72	22.22	0.50	21.87	23.51	1.64	21.86	24.67	2.81	21.51	23.11	1.60	21.79	-
2/13/15	2.50	5.27	21.80	22.38	0.58	22.17	22.34	0.17	22.32	24.21	1.89	22.31	25.49	3.18	21.92	23.80	1.88	22.23	-
3/13/15	2.29	4.47	21.17	21.64	0.47	21.53	22.11	0.58	21.66	23.44	1.78	21.65	24.64	2.99	21.11	22.97	1.86	21.57	-
4/10/15	2.60	2.03	21.53	21.80	0.27	21.88	22.26	0.38	22.01	23.58	1.57	22.00	24.76	2.76	21.68	23.10	1.42	21.94	-
5/1/15	2.00	0.58	21.16	21.41	0.25	21.51	21.85	0.34	21.63	23.15	1.52	21.62	24.29	2.67	21.33	22.75	1.42	21.55	-
6/5/15	1.85	0.23	20.55	20.71	0.16	20.85	21.12	0.27	20.98	22.21	1.23	21.00	23.24	2.24	20.75	21.98	1.23	20.92	-
7/2/15	1.60	0.09	20.27	20.21	-0.06	20.59	20.57	-0.02	20.65	21.46	0.81	20.70	22.39	1.69	20.48	21.40	0.92	20.64	-
8/7/15	1.30	3.28	19.95	19.67	-0.28	20.26	20.00	-0.26	20.33	20.71	0.38	20.30	21.54	1.24	20.14	20.87	0.73	20.28	-
9/4/15	1.09	0.83	19.80	19.94	0.14	20.08	20.28	0.20	20.14	20.94	0.80	20.10	21.88	1.78	20.00	21.23	1.23	20.11	-
10/16/15	0.92	4.81	19.65	20.26	0.61	19.93	20.56	0.63	20.00	21.12	1.12	19.97	22.04	2.07	19.86	21.56	1.70	19.96	-

Table 2

Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
BSB Property, Kent, Washington

Date	Pump Rate (gpm)	Monthly Rainfall (inches)	Groundwater Elevations																
			Northeast Corner			North Boundary			Northwest Corner			Southwest Corner			East Boundary			Center	
			Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	ΔH
11/6/15	1.20	8.37	19.69	20.70	1.01	19.98	21.02	1.04	20.04	21.86	1.82	20.01	23.02	3.01	19.90	22.07	2.17	20.02	-
12/4/15	1.67	11.21	20.52	21.64	1.12	20.84	22.04	1.20	20.79	23.19	2.40	20.90	24.59	3.69	20.68	23.13	2.45	20.86	-
2015 Intermediate Averages			20.62	21.01	0.39	20.95	21.36	0.42	21.04	22.45	1.41	21.04	23.55	2.51	20.78	22.33	1.55	20.99	-
1/6/16	2.10	7.45	21.27	22.29	1.02	21.62	22.73	1.11	21.70	24.09	2.39	21.69	25.29	3.60	21.42	23.69	2.27	21.68	-
2/5/16	0.26	5.97	21.66	22.61	0.95	22.04	23.09	1.05	22.13	24.47	2.34	22.11	25.80	3.69	21.84	25.08	3.24	22.84	-
3/4/16	2.46	5.52	21.94	22.82	0.88	22.34	23.30	0.96	22.47	24.65	2.18	22.46	25.99	3.53	22.08	24.23	2.15	22.39	-
4/1/16	1.69	1.19	21.61	22.20	0.59	21.98	22.67	0.69	22.10	23.99	1.89	22.11	25.20	3.09	21.78	23.45	1.67	22.03	-
5/6/16	1.94	0.94	20.93	21.36	0.43	21.28	21.81	0.53	21.37	22.94	1.57	21.37	23.98	2.61	21.12	22.62	1.50	21.31	-
6/2/16	1.61	1.77	20.65	21.01	0.36	20.95	21.41	0.46	21.02	22.34	1.32	21.00	23.29	2.29	20.80	22.25	1.45	20.95	-
7/7/16	1.47	0.72	20.37	20.74	0.37	20.70	21.10	0.40	20.76	21.86	1.10	20.69	22.83	2.14	20.55	21.95	1.40	20.72	-
8/5/16	1.40	0.17	20.23	20.34	0.11	20.54	20.69	0.15	20.62	21.37	0.75	20.60	22.23	1.63	20.43	21.55	1.12	20.57	-
9/26/16	1.20	1.05	19.87	19.93	0.06	20.16	20.25	0.09	20.23	20.71	0.48	20.19	21.46	1.27	20.06	21.14	1.08	20.19	-
10/14/16	1.31	10.05	19.08	20.89	1.81	20.45	21.17	0.72	20.49	21.34	0.85	20.46	22.34	1.88	20.34	22.15	1.81	20.47	-
11/11/16	1.60	6.48	20.89	21.80	0.91	21.19	22.23	1.04	21.28	23.32	2.04	21.24	24.60	3.36	21.08	23.24	2.16	21.22	-
12/2/16	1.80	3.87	20.90	21.86	0.96	21.22	22.34	1.12	21.30	23.58	2.28	22.31	24.88	2.57	21.11	23.24	2.13	21.26	-
2016 Intermediate Averages			20.78	21.49	0.70	21.21	21.90	0.69	21.29	22.89	1.60	21.35	23.99	2.64	21.05	22.88	1.83	21.30	-
1/13/17	2.00	4.22	20.96	21.64	0.68	21.15	22.05	0.90	21.30	23.31	2.01	21.30	24.53	3.23	21.09	22.84	1.75	21.27	-
2/3/17	2.07	8.85	21.50	22.07	0.57	21.87	22.59	0.72	21.94	23.85	1.91	22.00	25.11	3.11	21.62	23.35	1.73	21.93	-
3/3/17	3.30	7.31	21.81	22.68	0.87	22.26	23.28	1.02	22.35	24.61	2.26	22.32	25.85	3.53	21.90	24.04	2.14	22.35	-
4/6/17	1.96	3.27	-	-	-	19.98	23.38	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/4/17	3.33	2.28	22.40	22.53	0.13	22.87	24.02	1.15	22.90	24.19	1.29	22.92	25.38	2.46	22.51	23.78	1.27	22.81	-
6/27/17	2.01	1.52	20.81	21.10	0.29	21.08	21.61	0.53	21.23	22.54	1.31	21.10	23.46	2.36	20.88	22.34	1.46	21.00	-
7/13/17	1.55	0.00	20.91	20.92	0.01	21.22	21.33	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/25/17	1.05	0.59	20.45	20.37	-0.08	20.84	20.30	-0.54	20.88	20.95	0.07	20.39	22.61	2.22	19.77	21.35	1.58	20.71	-
10/11/17	1.05	4.80	20.23	20.07	-0.16	20.49	20.39	-0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/6/17	1.04	8.63	20.55	21.06	0.51	20.81	21.40	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/14/17	1.70	5.43	21.58	21.64	0.06	21.85	22.12	0.27	22.12	23.22	1.10	22.00	24.40	2.40	21.77	22.91	1.14	21.89	-
2017 Intermediate Averages			21.12	21.41	0.29	21.31	22.04	0.73	21.82	23.24	1.42	21.72	24.48	2.76	21.36	22.94	1.58	-	-
3/12/18	1.43	2.44	23.10	22.03	-1.07	NM	22.56	-	23.71	23.59	-0.12	23.50	24.99	1.49	23.26	23.23	-0.03	23.46	-
6/30/18	1.40	0.63	20.56	20.74	0.18	20.90	21.12	0.22	21.15	21.92	0.77	20.96	22.84	1.88	20.74	21.93	1.19	20.96	-
9/17/18	1.50	1.04	20.01	20.06	0.05	NM	20.36	-	NM	20.67	-	20.36	21.45	1.09	20.23	21.24	1.01	20.30	-
12/10/18	1.19	6.08	20.34	21.23	0.89	20.94	NM	-	NM	22.33	-	21.00	23.80	2.80	20.56	22.61	2.05	20.67	-
2018 Intermediate Averages			21.00	21.02	0.01	20.92	21.35	0.22	22.43	22.13	0.33	21.46	23.27	1.82	21.20	22.25	1.06	21.35	-
3/18/19	2.50	1.37	21.74	21.87	0.13	22.06	22.32	0.26	22.15	23.41	1.26	22.15	24.55	2.40	21.80	23.13	1.33	22.18	-
6/21/19	0.75	0.90	21.89	20.81	-1.08	22.16	NM	-	22.15	21.86	-0.29	22.15	22.89	0.74	22.14	21.96	-0.18	22.18	-

Table 2

Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
BSB Property, Kent, Washington

Date	Pump Rate (gpm)	Monthly Rainfall (inches)	Groundwater Elevations																
			Northeast Corner			North Boundary			Northwest Corner			Southwest Corner			East Boundary			Center	
			Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	ΔH
9/3/19	1.27	3.32	20.20	20.01	-0.19	20.49	20.30	-0.19	20.58	20.75	0.17	20.58	21.54	0.96	20.44	21.15	0.71	20.56	-
12/9/19	1.30	7.96	20.21	20.84	0.63	20.49	21.23	0.74	20.56	22.03	1.47	20.52	23.09	2.57	20.42	22.07	1.65	20.57	-
2019 Intermediate Averages			21.01	20.88	-0.13	21.30	21.28	0.27	21.36	22.01	0.65	21.35	23.02	1.67	21.20	22.08	0.88	21.38	-
3/2/20	2.25	3.17	21.51	22.09	0.58	21.85	22.57	0.72	21.89	23.79	1.90	21.89	24.98	3.09	21.71	23.28	1.57	21.86	-
6/4/20	0.00	2.28	21.08	21.35	0.27	NM	21.87	-	NM	22.76	-	21.49	23.86	2.37	21.32	22.66	1.34	21.43	-
9/4/20	1.30	2.48	20.21	20.19	-0.02	20.53	20.50	-0.03	20.61	20.94	0.33	20.60	21.74	1.14	20.43	21.25	0.82	20.57	-
12/2/20	1.40	6.65	20.71	20.40	-0.31	21.09	21.80	0.71	21.15	22.58	1.43	21.13	23.71	2.58	20.99	22.66	1.67	21.11	-
2020 Intermediate Averages			20.88	21.01	0.13	21.16	21.69	0.47	21.22	22.52	1.22	21.28	23.57	2.30	21.11	22.46	1.35	21.24	-
3/8/21	2.19	2.61	21.78	22.25	0.47	22.14	22.78	0.64	22.25	23.97	1.72	22.22	25.17	2.95	21.93	23.50	1.57	22.18	-
6/23/21	1.33	1.91	20.83	21.08	0.25	21.15	21.45	0.30	21.23	22.26	1.03	21.20	23.21	2.01	21.01	22.21	1.20	21.18	-
9/13/21	0.99	3.02	20.20	19.81	-0.39	20.29	20.02	-0.27	20.35	20.40	0.05	20.33	21.12	0.79	20.21	20.75	0.54	20.31	-
12/15/21	1.40	4.08	22.67	22.55	-0.12	22.98	22.65	-0.33	23.04	24.26	1.22	23.02	25.61	2.59	22.88	23.87	0.99	23.00	-
2021 Intermediate Averages			21.37	21.42	0.05	21.64	21.73	0.09	21.72	22.72	1.01	21.69	23.78	2.09	21.51	22.58	1.08	21.67	-
3/9/22	1.21	3.32	22.61	22.37	-0.24	22.92	22.83	-0.09	22.95	24.08	1.13	22.95	25.18	2.23	22.82	23.54	0.72	22.96	-
6/20/22	1.76	2.67	21.61	21.38	-0.23	21.91	21.80	-0.11	22.00	22.59	0.59	21.97	23.38	1.41	21.78	22.40	0.62	21.95	-
9/13/22	1.17	0.25	20.24	20.19	-0.05	20.57	20.51	-0.06	20.62	20.83	0.21	20.60	21.44	0.84	20.45	21.17	0.72	20.59	-
12/1/22	0.00	7.55	21.66	21.43	-0.23	21.90	21.70	-0.20	21.91	22.13	0.22	21.86	23.29	1.43	21.90	22.69	0.79	21.94	-
2022 Intermediate Averages			21.53	21.34	-0.19	21.83	21.71	-0.12	21.87	22.41	0.54	21.85	23.32	1.48	21.74	22.45	0.71	21.86	-
Deep																			
2/6/12	-	3.63	-	23.94	1.67	-	24.06	1.51	-	24.44	0.50	-	25.03	-0.06	24.15	-	1.24	24.12	0.71
2/24/12	-	-	-	23.96	1.55	-	23.19	0.53	-	24.48	0.48	-	25.04	-0.14	24.15	-	2.03	24.14	1.51
3/13/12	-	7.20	-	24.13	1.60	-	24.30	1.85	-	24.64	0.50	-	25.13	-0.41	24.36	-	-0.10	24.34	-0.14
3/27/12	-	-	-	24.42	1.96	-	24.54	1.83	-	24.94	0.81	-	25.43	0.15	24.56	-	-1.57	24.56	-1.58
4/9/12	-	2.68	-	24.18	1.86	-	22.94	0.80	-	24.77	0.67	-	25.25	-0.05	24.40	-	-1.46	24.40	-1.54
5/4/12	-	2.05	-	23.73	1.90	-	23.91	1.46	-	24.24	0.36	-	24.87	-0.38	23.91	-	0.36	23.86	-0.06
5/7/12	-	-	-	23.71	1.92	-	23.86	1.55	-	24.27	0.45	-	24.83	-0.22	23.92	-	0.52	23.90	0.09
5/10/12	-	-	-	22.58	1.04	-	23.70	1.65	-	24.09	0.51	-	24.75	-0.06	23.73	-	0.74	23.72	0.29
6/11/12	-	2.96	-	23.44	1.93	-	23.62	1.67	-	23.98	0.61	-	24.57	0.03	23.66	-	1.95	23.65	1.57
6/25/12	-	-	-	23.36	1.94	-	23.53	1.63	-	23.90	0.69	-	23.49	-0.94	23.56	-	2.01	23.55	1.68
7/3/12	-	1.04	-	23.16	2.09	-	23.34	1.78	-	23.73	0.85	-	24.25	0.20	23.37	-	2.16	23.37	1.82
7/18/12	-	-	-	22.91	2.25	-	23.09	1.96	-	23.47	1.08	-	23.95	0.47	23.13	-	2.26	23.12	1.93
8/9/12	-	0.00	-	22.59	2.28	-	22.75	2.00	-	23.04	1.07	-	23.62	0.63	22.74	-	2.23	22.72	1.91
9/19/12	-	0.03	-	21.93	2.22	-	22.05	1.97	-	22.37	1.31	-	22.78	0.76	22.10	-	1.81	22.09	1.62
10/8/12	-	6.71	-	21.91	2.27	-	22.06	2.06	-	22.33	1.49	-	22.71	1.03	22.05	-	1.47	22.05	1.36
11/9/12	-	8.28	-	22.79	1.67	-	22.45	0.95	-	23.19	0.69	-	23.69	0.08	22.95	-	0.51	22.94	0.42

Table 2

Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
BSB Property, Kent, Washington

Date	Pump Rate (gpm)	Monthly Rainfall (inches)	Groundwater Elevations																
			Northeast Corner			North Boundary			Northwest Corner			Southwest Corner			East Boundary			Center	
			Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	ΔH
12/3/12	-	6.85	-	23.44	1.68	-	23.48	1.20	-	23.87	0.12	-	24.49	-0.90	23.63	-	-0.52	23.64	-0.50
2012 Deep Averages			-	23.20	1.92	-	23.18	1.57	-	23.69	0.74	-	24.22	0.08	23.39	-	0.88	23.38	0.65
1/4/13	-	4.16	-	23.64	1.97	-	22.18	-0.03	-	24.14	0.37	-	24.72	-0.34	24.00	-	-0.95	23.91	-1.09
1/24/13	-	-	-	23.59	2.13	-	23.67	1.72	-	24.19	0.71	-	24.70	-0.03	23.81	-	0.25	23.83	0.02
2/1/13	-	1.58	-	23.57	1.74	-	23.45	1.15	-	24.09	0.27	-	24.58	-0.46	23.75	-	-0.80	23.80	-0.80
3/1/13	-	2.74	-	23.25	1.82	-	NM	-	-	23.80	0.48	-	24.33	-0.23	23.45	-	0.76	23.49	0.39
4/5/13	-	5.89	-	23.41	2.12	-	23.62	1.82	-	24.00	0.87	-	24.52	0.09	23.62	-	1.86	23.66	1.53
5/3/13	-	2.38	-	23.49	2.03	-	23.67	1.70	-	24.04	0.65	-	24.68	0.06	22.71	-	0.33	23.40	0.65
5/14/13	-	-	-	23.26	2.12	-	23.50	1.86	-	23.86	0.81	-	24.39	0.19	23.45	-	1.02	23.47	0.84
6/7/13	-	1.30	-	23.09	2.21	-	23.29	1.93	-	23.66	0.88	-	24.16	0.24	23.28	-	0.75	23.31	0.52
7/12/13	-	0.00	-	22.66	2.22	-	22.83	1.98	-	23.18	1.12	-	23.66	0.53	22.81	-	1.44	22.85	1.34
8/6/13	-	1.35	-	22.27	2.32	-	22.42	2.04	-	22.74	1.34	-	23.26	0.82	22.40	-	1.22	22.45	1.07
9/9/13	-	6.17	-	22.23	1.85	-	22.30	1.50	-	22.60	0.81	-	23.11	0.18	22.32	-	1.70	22.36	1.54
10/11/13	-	1.54	-	22.69	1.60	-	22.72	1.21	-	23.14	0.49	-	23.12	-0.78	22.82	-	1.76	22.86	1.64
11/8/13	-	3.79	-	22.61	1.80	-	22.75	1.50	-	23.06	0.60	-	23.60	-0.16	22.76	-	1.45	22.80	1.37
12/6/13	-	1.66	-	22.78	2.01	-	NM	-	-	23.40	1.01	-	23.67	0.16	22.95	-	1.35	22.99	1.29
2013 Deep Averages			-	22.97	1.97	-	22.92	1.48	-	23.49	0.74	-	23.95	0.01	23.07	-	0.91	23.15	0.79
1/13/14	-	3.70	-	22.87	1.73	-	NM	-	-	23.31	0.35	-	23.88	-0.55	23.08	-	0.73	23.05	0.57
2/7/14	-	6.11	-	23.24	2.27	-	23.43	2.01	-	23.85	1.08	-	-	-	23.49	-	1.42	23.51	1.26
3/14/14	-	9.44	-	24.18	1.75	-	24.42	1.51	-	23.74	-0.67	-	25.38	-0.36	24.45	-	1.00	24.45	-0.08
4/11/14	-	4.18	-	23.78	2.01	-	23.99	1.72	-	24.39	0.63	-	24.94	-0.07	24.08	-	-0.28	24.09	-0.43
5/8/14	-	3.15	-	24.08	1.89	-	24.29	1.63	-	24.67	0.57	-	25.24	-0.13	24.38	-	-0.60	24.38	-0.75
6/5/14	-	0.73	-	23.26	2.16	-	23.55	2.00	-	23.85	0.89	-	24.38	0.29	23.51	-	-0.10	23.52	-0.28
7/3/14	-	0.77	-	22.69	2.17	-	22.88	1.94	-	23.25	1.06	-	23.70	0.45	22.95	-	1.45	22.95	1.18
8/6/14	-	1.81	-	22.20	2.08	-	22.39	1.88	-	22.71	1.16	-	23.14	0.58	22.45	-	1.67	22.45	1.46
9/4/14	-	2.23	-	22.06	1.90	-	22.20	3.65	-	22.51	0.98	-	23.00	0.39	22.30	-	1.88	22.29	1.69
10/10/14	-	6.75	-	22.00	2.06	-	22.23	1.89	-	22.44	1.18	-	22.93	0.66	22.24	-	1.95	22.22	1.77
11/13/14	-	4.84	-	23.04	1.70	-	23.26	1.52	-	23.55	0.61	-	24.07	-0.04	23.28	-	2.08	23.29	1.87
12/5/14	-	4.79	-	23.25	1.80	-	23.49	1.61	-	23.81	0.63	-	24.38	-0.06	23.51	-	2.28	23.53	2.07
2014 Deep Averages			-	23.05	1.96	-	23.28	1.94	-	23.51	0.71	-	24.09	0.11	23.31	-	1.12	23.31	0.86
1/14/15	-	3.66	-	23.46	1.69	-	23.72	1.50	-	24.05	0.54	-	24.56	-0.11	23.71	-	2.20	23.73	1.94
2/13/15	-	5.27	-	23.93	1.55	-	24.15	1.81	-	24.47	0.26	-	25.12	-0.37	24.16	-	2.24	24.19	1.96
3/13/15	-	4.47	-	23.51	1.87	-	23.79	1.68	-	24.16	0.72	-	24.65	0.01	23.75	-	2.64	23.78	2.21
4/10/15	-	2.03	-	23.68	1.88	-	23.96	1.70	-	24.30	0.72	-	24.80	0.04	23.92	-	2.24	23.96	2.02
5/1/15	-	0.58	-	23.31	1.90	-	23.58	1.73	-	23.91	0.76	-	24.40	0.11	23.53	-	2.20	23.55	2.00

Table 2

Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
BSB Property, Kent, Washington

Date	Pump Rate (gpm)	Monthly Rainfall (inches)	Groundwater Elevations																
			Northeast Corner			North Boundary			Northwest Corner			Southwest Corner			East Boundary			Center	
			Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	ΔH
6/5/15	-	0.23	-	22.68	1.97	-	22.87	1.75	-	23.19	0.98	-	23.65	0.41	22.88	-	2.13	22.90	1.98
7/2/15	-	0.09	-	22.22	2.01	-	22.45	1.88	-	22.72	1.26	-	23.14	0.75	22.45	-	1.97	22.48	1.84
8/7/15	-	3.28	-	21.68	2.01	-	21.89	1.89	-	22.11	1.40	-	22.50	0.96	21.87	-	1.73	21.89	1.61
9/4/15	-	0.83	-	21.60	1.66	-	21.74	1.46	-	21.98	1.04	-	22.39	0.51	21.77	-	1.77	21.78	1.66
10/16/15	-	4.81	-	21.86	1.60	-	21.96	1.40	-	22.20	1.08	-	22.66	0.62	22.01	-	2.15	22.01	2.05
11/6/15	-	8.37	-	22.05	1.35	-	22.12	1.10	-	22.38	0.52	-	22.91	-0.11	22.19	-	2.29	22.19	2.17
12/4/15	-	11.21	-	23.17	1.53	-	23.18	1.14	-	23.64	0.45	-	24.16	-0.43	23.37	-	2.69	23.38	2.52
2015 Deep Averages			-	22.76	1.75	-	22.95	1.59	-	23.26	0.81	-	23.75	0.20	22.97	-	2.19	22.98	2.00
1/6/16	-	7.45	-	24.14	1.85	-	24.34	1.61	-	24.73	0.64	-	25.25	-0.04	24.33	-	2.91	24.37	2.69
2/5/16	-	5.97	-	24.19	1.58	-	24.41	1.32	-	24.75	0.28	-	25.31	-0.49	22.33	-	0.49	23.73	0.89
3/4/16	-	5.52	-	24.41	1.59	-	24.67	1.37	-	25.04	0.39	-	25.54	-0.45	23.62	-	1.54	24.34	1.95
4/1/16	-	1.19	-	23.96	1.76	-	24.20	1.53	-	24.54	0.55	-	25.04	-0.16	24.15	-	2.37	24.20	2.17
5/6/16	-	0.94	-	23.30	1.94	-	23.54	1.73	-	23.85	0.91	-	24.31	0.33	23.47	-	2.35	23.53	2.23
6/2/16	-	1.77	-	22.92	1.91	-	23.14	1.73	-	23.40	1.06	-	23.83	0.54	23.05	-	2.25	23.09	2.14
7/7/16	-	0.72	-	22.65	1.91	-	22.85	1.75	-	23.12	1.26	-	23.38	0.55	22.80	-	2.25	22.85	2.13
8/5/16	-	0.17	-	22.30	1.96	-	22.55	1.86	-	22.76	1.39	-	23.18	0.95	22.45	-	2.02	22.49	1.92
9/26/16	-	1.05	-	21.77	1.84	-	21.94	1.69	-	22.20	1.49	-	22.57	1.11	21.92	-	1.86	21.95	1.76
10/14/16	-	10.05	-	22.35	1.46	-	22.42	1.25	-	22.75	1.41	-	23.11	0.77	22.48	-	2.14	22.52	2.05
11/11/16	-	6.48	-	23.28	1.48	-	23.44	1.21	-	23.74	0.42	-	24.29	-0.31	23.45	-	2.37	23.49	2.26
12/2/16	-	3.87	-	23.41	1.55	-	23.57	1.23	-	23.89	0.31	-	24.48	-0.40	23.58	-	2.47	23.62	2.36
2016 Deep Averages			-	23.22	1.74	-	23.42	1.52	-	23.73	0.84	-	24.19	0.20	23.14	-	2.09	23.35	2.05
1/13/17	-	4.22	-	23.20	1.56	-	23.44	1.39	-	23.69	0.38	-	24.18	-0.35	23.35	-	2.26	23.38	2.11
2/3/17	-	8.85	-	23.82	1.75	-	24.10	1.51	-	24.52	0.67	-	25.03	-0.08	24.32	-	2.70	24.19	2.26
3/3/17	-	7.31	-	24.28	1.60	-	24.64	1.36	-	24.94	0.33	-	25.52	-0.33	23.50	-	1.60	24.21	1.87
5/4/17	-	3.27	-	24.25	1.72	-	24.43	0.41	-	24.80	0.61	-	25.80	0.42	24.38	-	1.87	24.43	1.62
6/27/17	-	1.52	-	23.10	2.00	-	23.29	1.68	-	23.55	1.01	-	23.97	0.51	23.22	-	2.34	23.25	2.25
9/25/17	-	0.59	-	21.89	1.52	-	22.86	2.56	-	22.39	1.44	-	23.55	0.94	22.20	-	2.43	22.12	1.41
12/14/17	-	5.43	-	23.34	1.70	-	23.44	1.32	-	23.87	0.65	-	NM	-	23.69	-	1.92	23.63	1.74
2017 Deep Averages			-	23.41	1.69	-	23.74	1.46	-	23.97	0.73	-	24.68	0.19	23.52	-	2.16	23.60	1.89
3/12/18	-	2.44	-	23.86	1.83	-	NM	-	-	24.39	0.80	-	NM	-	24.15	-	0.89	24.12	0.66
6/30/18	-	0.63	-	22.69	1.95	-	22.85	1.73	-	NM	-	-	23.62	0.78	22.96	-	2.22	22.91	1.95
9/17/18	-	1.63	-	21.69	1.63	-	21.87	1.51	-	23.08	2.41	-	23.46	2.01	22.04	-	1.81	21.96	1.66
12/10/18	-	6.08	-	22.70	1.47	-	NM	-	-	24.11	1.78	-	23.59	-0.21	23.01	-	2.45	22.91	2.24
2018 Deep Averages			-	22.74	1.72	-	22.36	1.62	-	23.86	1.66	-	23.56	0.69	23.04	-	1.84	22.97	1.63
3/18/19	-	1.37	-	23.61	1.74	-	23.83	1.51	-	24.11	0.70	-	24.62	0.07	23.94	-	2.14	23.89	1.71

Table 2

Summary of Groundwater Elevations in Paired Monitoring Points
BSB Property, Kent, Washington

Date	Pump Rate (gpm)	Monthly Rainfall (inches)	Groundwater Elevations																
			Northeast Corner			North Boundary			Northwest Corner			Southwest Corner			East Boundary			Center	
			Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	Outside	ΔH	Inside	ΔH
6/21/19	–	0.90	–	22.70	1.89	–	22.73	–	–	22.97	1.11	–	23.46	0.57	22.92	–	0.78	22.85	0.66
9/3/19	–	3.32	–	22.01	2.00	–	22.10	1.80	–	22.34	1.59	–	22.78	1.24	22.24	–	1.80	22.17	1.61
12/9/19	–	7.96	–	22.56	1.72	–	22.63	1.40	–	22.95	0.92	–	23.48	0.39	22.88	–	2.46	22.82	2.25
2019 Deep Averages			–	22.72	1.84	–	22.82	1.57	–	23.09	1.08	–	23.59	0.57	23.00	–	1.80	22.93	1.56
3/2/20	–	3.17	–	23.89	1.80	–	24.14	1.57	–	24.46	0.67	–	25.02	0.04	24.25	–	2.54	24.20	2.34
6/4/20	–	2.28	–	23.19	1.84	–	23.37	1.50	–	23.63	0.87	–	24.16	0.30	23.45	–	2.13	23.41	1.98
9/4/20	–	2.48	–	22.14	1.95	–	22.33	1.83	–	22.54	1.60	–	23.00	1.26	23.72	–	3.29	22.82	2.25
12/2/20	–	6.65	–	23.06	2.66	–	23.22	1.42	–	23.49	0.91	–	24.05	0.34	23.35	–	2.36	23.31	2.19
2020 Deep Averages			–	23.07	2.06	–	23.27	1.58	–	23.53	1.01	–	24.06	0.48	23.69	–	2.58	23.44	2.19
3/8/21	–	2.61	–	24.11	1.86	–	24.33	1.55	–	24.69	0.72	–	25.19	0.02	24.45	–	2.52	24.42	2.24
6/23/21	–	1.91	–	23.00	1.92	–	23.22	1.77	–	23.55	1.29	–	23.96	0.75	23.32	–	2.31	23.27	2.10
9/13/21	–	3.02	–	21.58	1.77	–	21.75	1.73	–	21.94	1.54	–	22.36	1.24	21.88	–	1.67	21.82	1.51
12/15/21	–	4.08	–	24.16	1.61	–	24.43	1.78	–	24.76	0.50	–	25.30	-0.31	24.75	–	1.87	24.58	1.58
2021 Deep Averages			–	23.21	1.79	–	23.43	1.71	–	23.74	1.01	–	24.20	0.42	23.60	–	2.09	23.52	1.86
3/9/22	–	3.32	–	23.92	1.55	–	24.17	1.34	–	24.51	0.43	–	24.95	-0.23	24.28	–	1.46	24.24	1.28
6/20/22	–	2.67	–	22.95	1.57	–	NM	–	–	23.35	0.76	–	23.55	0.17	23.09	–	1.31	23.13	1.18
9/13/22	–	0.25	–	22.12	1.93	–	22.32	1.81	–	22.54	1.71	–	22.91	1.47	22.32	–	1.87	22.34	1.75
12/1/22	–	7.55	–	22.76	1.33	–	22.83	1.13	–	23.14	1.01	–	23.61	0.32	22.95	–	1.05	22.98	1.04
2022 Deep Averages			–	22.94	1.60	–	23.11	1.43	–	23.39	0.98	–	23.76	0.43	23.16	–	1.42	23.17	1.31

- Notes:**
1. Shallow and intermediate groundwater comparisons are for monitoring points installed across the soil-bentonite cutoff wall from each other.
 2. Deep to intermediate groundwater comparisons are for co-located monitoring monitoring points installed above and below the Layer C aquitard.
 3. All elevations in feet relative to the North American Vertical Datum (NAVD 88).
 4. ΔH = groundwater elevation difference; positive = inward or upward gradient, which is shaded in blue, and negative = outward or downward gradient, which is shaded in red.
 5. – = not available or not applicable; NM = not measured; gpm = gallons per minutes; precipitation measured at SeaTac airport (station 457473).
 6. Northeast corner monitoring points = inside: P-1 (shallow), P-2 (intermediate); outside: P-3 (shallow), P-4 (intermediate), HY-108 (deep).
 7. North boundary monitoring points = inside: P-5 (shallow), P-6 (intermediate); outside: HYCP-7s (shallow), HYCP-7i (intermediate), HYCP-7d (deep).
 8. Northwest corner monitoring points = inside: P-7 (shallow), P-8 (intermediate); outside: HY-1s (shallow), HY-1i (intermediate), HY-1d (deep).
 9. Southwest corner monitoring points = inside: P-9 (shallow), P-10 (intermediate); outside: P-11 (shallow), P-12 (intermediate), HY-11d (deep).
 10. East boundary monitoring points = inside: P-13 (shallow), P-14 (intermediate), HY-125 (deep); outside: P-15 (shallow), P-16 (intermediate).
 11. Center monitoring points = inside: HYCP-3i, HY-12i, and HY-13i (intermediate); outside: HY-117, HY-122, and HY-125 (deep).
 12. Center groundwater elevations represent averages of HYCP-3i, HY-12i, and HY-13i (intermediate) and HY-117, HY-122, and HY-125 (deep).

^a Groundwater elevation suspect based on change in groundwater elevation from previous month compared to other wells.

ATTACHMENT A
Vault Area Transducer Data




Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
1/1/22 23:45	#N/A	22.80	23.34	20.28	20.76	20.17	1.49	0.00	
1/2/22 23:45	#N/A	23.15	23.79	20.65	20.80	20.82	1.50	0.79	
1/3/22 23:45	#N/A	23.14	24.04	20.72	20.82	21.15	1.75	0.49	Increase pumping rate to 2.0 gpm @ 1330
1/4/22 23:45	#N/A	23.11	23.94	20.73	20.80	20.90	2.01	0.22	
1/5/22 23:45	#N/A	23.32	24.25	20.82	20.83	20.76	1.99	0.33	
1/6/22 23:45	#N/A	23.65	24.83	21.62	20.87	20.98	2.00	2.00	
1/7/22 23:45	#N/A	23.33	24.21	22.49	20.88	21.09	1.98	0.38	
1/8/22 23:45	#N/A	23.23	23.96	21.82	20.87	20.83	2.00	0.00	
1/9/22 23:45	#N/A	23.23	23.78	21.77	20.89	20.57	2.00	0.00	
1/10/22 23:45	#N/A	23.27	23.88	21.98	20.88	20.38	1.98	0.27	
1/11/22 23:45	#N/A	23.35	24.50	22.67	20.92	20.42	1.99	1.70	
1/12/22 23:45	#N/A	23.43	24.41	22.29	20.91	20.48	2.01	0.14	
1/13/22 23:45	#N/A	23.21	24.16	22.24	20.91	20.32	2.23	0.24	Increase pumping rate to 2.5 gpm @ 1234
1/14/22 23:45	#N/A	23.24	24.05	#N/A	20.90	20.03	2.52	0.00	Adjust P-4 transducer value by -1.24 from field values @ 1115
1/15/22 23:45	#N/A	23.21	23.88	#N/A	20.90	19.79	2.51	0.00	P-4 transducer faulty
1/16/22 23:45	#N/A	23.24	23.83	#N/A	20.85	19.61	2.50	0.00	
1/17/22 23:45	#N/A	23.14	23.70	#N/A	20.83	19.45	2.48	0.02	
1/18/22 23:45	#N/A	22.97	23.54	#N/A	20.80	19.29	2.44	0.03	
1/19/22 23:45	#N/A	22.93	23.56	#N/A	20.76	19.16	2.51	0.01	
1/20/22 23:45	#N/A	22.77	23.52	#N/A	20.72	19.01	2.49	0.16	
1/21/22 23:45	#N/A	22.61	23.47	#N/A	20.67	18.86	2.49	0.00	
1/22/22 23:45	#N/A	22.62	23.42	#N/A	20.61	18.79	2.50	0.00	
1/23/22 23:45	#N/A	22.61	23.36	#N/A	20.56	18.70	2.50	0.00	
1/24/22 23:45	#N/A	22.51	23.21	#N/A	20.53	18.60	2.49	0.00	
1/25/22 23:45	#N/A	22.48	23.16	#N/A	20.44	18.49	2.50	0.00	
1/26/22 23:45	#N/A	22.31	23.03	#N/A	20.36	18.41	2.49	0.00	
1/27/22 23:45	#N/A	22.24	22.97	#N/A	20.32	18.28	2.50	0.00	
1/28/22 23:45	#N/A	22.22	22.95	#N/A	20.24	18.24	2.50	0.00	
1/29/22 23:45	#N/A	22.15	22.89	#N/A	20.14	18.17	2.50	0.00	
1/30/22 23:45	#N/A	22.15	23.08	#N/A	20.08	18.11	2.49	0.28	
1/31/22 23:45	#N/A	21.90	23.00	#N/A	19.98	18.05	2.49	0.00	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
Average/Total	#N/A	22.89	23.67	#N/A	20.67	19.61	2.25	7.06	
2/1/22 23:45	#N/A	21.82	22.89	#N/A	19.90	17.95	2.50	0.00	
2/2/22 23:45	#N/A	21.80	22.84	#N/A	19.81	17.91	2.50	0.00	
2/3/22 23:45	#N/A	21.67	22.81	#N/A	19.74	17.91	2.36	0.14	
2/4/22 23:45	#N/A	21.61	22.74	#N/A	19.65	17.93	2.30	0.03	
2/5/22 23:45	#N/A	21.58	22.70	#N/A	19.57	17.86	2.29	0.04	
2/6/22 23:45	#N/A	21.66	22.76	#N/A	19.51	17.92	2.30	0.00	
2/7/22 23:45	#N/A	21.42	22.54	#N/A	19.42	17.87	2.23	0.00	
2/8/22 23:45	#N/A	21.41	22.51	#N/A	19.35	17.94	2.02	0.00	
2/9/22 23:45	#N/A	21.44	22.48	#N/A	19.28	17.98	1.99	0.00	
2/10/22 23:45	#N/A	21.45	22.42	21.99	19.22	18.19	1.70	0.00	Recalibrated P-4 installed on site. P-1 moved to O,8,5
2/11/22 23:45	19.73	21.51	22.40	22.00	19.20	18.32	1.99	0.00	Ladder reprogrammed for P-1
2/12/22 23:45	19.81	21.58	22.38	22.01	19.16	18.42	2.00	0.00	
2/13/22 23:45	19.91	21.69	22.48	22.13	19.10	18.53	1.99	0.00	
2/14/22 23:45	19.82	21.57	22.55	21.98	19.08	18.56	2.01	0.10	
2/15/22 23:45	19.84	21.56	22.58	22.00	19.06	18.59	1.99	0.00	
2/16/22 23:45	19.74	21.39	22.39	21.80	19.04	18.56	1.96	0.00	Adjust pumping rate to 1.6 gpm at 0900
2/17/22 23:45	19.81	21.42	22.37	21.80	19.03	18.65	1.74	0.00	
2/18/22 23:45	19.96	21.57	22.41	21.91	19.04	18.78	1.60	0.00	
2/19/22 23:45	20.05	21.73	22.46	22.03	19.00	18.90	1.59	0.01	
2/20/22 23:45	20.10	21.73	22.71	22.04	18.99	19.00	1.60	0.36	
2/21/22 23:45	20.08	21.67	22.74	22.00	18.99	19.08	1.60	0.06	
2/22/22 23:45	20.05	21.52	22.55	21.78	19.03	19.06	1.58	0.00	
2/23/22 23:45	20.10	21.58	22.53	21.86	19.00	19.12	1.41	0.00	Adjust pumping rate to 1.2 gpm @ 1300
2/24/22 23:45	20.15	21.56	22.40	21.75	19.02	19.28	1.20	0.00	SCADA glitch. Data based on daily fax reports (through 3/21/22)
2/25/22 23:45	20.26	21.72	22.41	21.86	19.02	19.40	1.15	0.00	
2/26/22 23:45	20.41	21.88	22.62	21.97	19.06	19.53	1.18	0.36	
2/27/22 23:45	20.62	22.03	23.43	22.33	19.09	19.83	1.16	1.25	
2/28/22 23:45	21.05	22.24	24.18	23.01	19.16	20.52	1.17	2.97	
Average/Total	20.08	21.64	22.65	22.01	19.23	18.63	1.83	5.32	
3/1/22 23:45	21.42	22.45	24.17	23.11	19.23	20.94	1.20	0.15	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
3/2/22 23:45	21.51	22.57	24.05	22.97	19.25	20.95	1.21	0.25	
3/3/22 23:45	21.62	22.68	24.01	23.04	19.32	20.97	1.20	0.16	
3/4/22 23:45	21.62	22.70	23.83	22.93	19.35	20.98	1.19	0.46	
3/5/22 23:45	21.63	22.69	23.62	22.77	19.41	20.95	1.19	0.00	
3/6/22 23:45	21.59	22.65	23.46	22.63	19.42	20.91	1.19	0.00	
3/7/22 23:45	21.68	22.78	23.45	22.68	19.46	20.91	1.17	0.00	
3/8/22 23:45	21.74	22.89	23.46	22.71	19.51	20.97	1.17	0.08	
3/9/22 23:45	21.70	22.84	23.31	22.57	19.52	20.95	1.21	0.00	
3/10/22 23:45	21.99	22.85	23.22	22.53	19.55	20.84	1.20	0.00	Adjust P-1, P-4 K factor; increase pumping rate to 1.4 gpm @ 1000
3/11/22 23:45	22.13	22.98	23.24	22.62	19.60	20.76	1.37	0.00	
3/12/22 23:45	22.12	23.08	23.25	23.42	19.61	20.71	1.51	0.02	
3/13/22 23:45	21.99	22.91	23.15	22.50	19.64	20.66	1.46	0.10	
3/14/22 23:45	22.00	22.94	23.61	22.66	19.68	20.65	1.48	0.59	
3/15/22 23:45	21.95	22.85	23.69	22.66	19.73	20.52	1.61	0.22	Increase pumping rate to 2.0 gpm @ 1330
3/16/22 23:45	21.91	22.87	23.66	22.69	19.75	20.29	1.99	0.00	
3/17/22 23:45	21.94	22.98	23.62	22.80	19.72	20.05	2.02	0.02	
3/18/22 23:45	21.82	22.98	23.62	22.76	19.75	20.01	2.00	0.21	
3/19/22 23:45	21.68	22.81	23.59	22.64	19.79	19.92	1.99	0.31	
3/20/22 23:45	21.64	22.72	23.68	22.61	19.78	19.84	1.98	0.21	
3/21/22 23:45	21.72	22.74	23.86	22.71	19.80	19.92	1.99	0.41	
3/22/22 23:45	21.85	22.93	23.94	22.88	19.80	19.89	2.18	0.02	Increase pumping rate to 2.4 gpm @ 1330
3/23/22 23:45	21.69	22.80	23.62	22.65	19.79	19.74	2.20	0.09	
3/24/22 23:45	21.65	22.89	23.60	22.74	19.79	19.40	2.60	0.00	Increase pumping rate to 2.8 gpm @ 1330
3/25/22 23:45	21.43	22.81	23.47	22.66	19.78	19.04	2.81	0.00	
3/26/22 23:45	21.31	22.79	23.45	22.69	19.76	18.80	2.78	0.01	
3/27/22 23:45	21.09	22.67	23.26	22.61	19.73	18.55	2.79	0.00	
3/28/22 23:45	20.82	22.38	23.00	22.35	19.69	18.31	2.79	0.00	
3/29/22 23:45	20.63	22.20	22.91	22.22	19.68	18.06	2.81	0.00	
3/30/22 23:45	20.41	22.03	22.77	22.14	19.61	17.83	2.79	0.00	
3/31/22 23:45	20.33	21.96	22.75	22.14	19.56	17.73	2.66	0.01	Decrease pumping rate to 2.4 gpm @ 1550
Average/Total	21.57	22.72	23.49	22.68	19.62	20.00	1.86	3.32	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
4/1/22 23:45	20.29	21.94	22.72	22.14	19.53	17.80	2.35	0.05	
4/2/22 23:45	20.23	21.83	22.64	22.06	19.47	17.77	2.35	0.00	
4/3/22 23:45	20.42	22.09	22.84	22.35	19.45	17.80	2.35	0.23	
4/4/22 23:45	20.33	21.86	23.41	22.29	19.44	18.03	2.30	0.55	Decrease pumping rate to 2.2 gpm @ 1800
4/5/22 23:45	20.30	21.59	23.19	22.05	19.38	18.08	2.15	0.01	
4/6/22 23:45	20.44	21.74	23.16	22.15	19.35	18.10	2.15	0.00	
4/7/22 23:45	20.56	21.93	23.12	22.25	19.29	18.17	2.15	0.00	
4/8/22 23:45	20.38	21.72	23.02	22.01	19.26	18.12	2.16	0.06	
4/9/22 23:45	20.51	21.87	23.06	22.14	19.25	18.08	2.15	0.23	
4/10/22 23:45	20.71	22.09	23.42	22.37	19.21	18.16	2.15	0.05	
4/11/22 23:45	20.68	22.02	23.15	22.16	19.17	18.44	1.92	0.02	
4/12/22 23:45	20.62	21.92	22.93	21.99	19.13	18.30	2.26	0.01	Raise pumping rate to 2.4 gpm @ 1050
4/13/22 23:45	20.59	21.92	22.83	21.96	19.11	18.15	2.35	0.00	
4/14/22 23:45	20.45	21.84	22.84	21.90	19.10	18.05	2.35	0.13	
4/15/22 23:45	20.49	21.83	22.87	21.94	19.08	17.96	2.35	0.00	
4/16/22 23:45	20.29	21.68	22.64	21.75	19.05	17.81	2.35	0.01	
4/17/22 23:45	20.33	21.74	22.70	21.87	19.01	17.72	2.35	0.00	
4/18/22 23:45	20.28	21.81	22.95	21.94	18.98	17.71	2.35	0.23	
4/19/22 23:45	20.26	21.69	23.08	21.94	18.92	17.68	2.35	0.14	
4/20/22 23:45	20.44	21.86	23.14	22.06	18.93	17.74	2.35	0.08	
4/21/22 23:45	20.26	21.63	23.11	21.85	18.85	17.77	2.29	0.18	Decrease pumping rate to 2.3 gpm @ 130
4/22/22 23:45	20.23	21.53	22.95	21.76	18.82	17.80	2.26	0.01	
4/23/22 23:45	20.25	21.55	22.80	21.73	18.79	17.76	2.25	0.00	
4/24/22 23:45	20.32	21.69	22.74	21.80	18.79	17.79	2.24	0.00	
4/25/22 23:45	20.23	21.64	22.63	21.73	18.74	17.77	2.26	0.14	
4/26/22 23:45	20.18	21.57	22.49	21.65	18.73	17.77	2.15	0.05	Decrease pumping rate to 2.1 gpm @ 1055
4/27/22 23:45	20.39	21.62	22.40	21.61	18.71	18.47	0.83	0.00	Shut down system @ 905 - leaky air stripper lid gasket
4/28/22 23:45	20.73	21.74	22.29	21.54	18.71	19.31	0.00	0.00	
4/29/22 23:45	21.10	21.97	22.28	21.61	18.70	19.90	0.00	0.14	
4/30/22 23:45	21.44	22.08	23.00	21.72	18.74	20.45	0.00	0.39	
Average/Total	20.46	21.80	22.88	21.94	19.06	18.15	1.98	2.71	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
5/1/22 23:45	21.80	22.42	22.99	21.90	18.76	20.84	0.00	0.00	
5/2/22 23:45	21.48	22.23	23.04	21.65	18.80	20.16	1.79	0.37	Repair gasket, restart system at 940. Raise pumping rate to 3.5 gpm
5/3/22 23:45	21.01	22.09	22.92	21.64	18.82	18.96	3.43	0.00	
5/4/22 23:45	20.71	22.09	22.83	21.77	18.82	18.20	3.32	0.00	Decrease pumping rate to 3 gpm @ 1835
5/5/22 23:45	20.49	21.95	23.09	21.75	18.82	18.00	2.71	0.44	Decrease pumping rate to 2.5 gpm @ 1225
5/6/22 23:45	20.50	21.96	23.48	21.98	18.80	17.98	2.45	0.64	
5/7/22 23:45	20.48	21.82	23.60	22.09	18.81	18.02	2.45	0.47	
5/8/22 23:45	20.49	21.83	23.34	22.04	18.78	17.99	2.45	0.02	
5/9/22 23:45	20.32	21.65	22.99	21.80	18.76	17.85	2.45	0.01	
5/10/22 23:45	20.18	21.52	22.76	21.66	18.75	17.73	2.44	0.00	
5/11/22 23:45	20.13	21.52	22.65	21.65	18.71	17.66	2.26	0.02	Decrease pumping rate to 2.2 gpm @ 815
5/12/22 23:45	20.10	21.48	22.95	21.67	18.68	17.74	2.05	0.29	Decrease pumping rate to 2.0 gpm @ 1100
5/13/22 23:45	20.21	21.56	22.94	21.78	18.68	17.81	1.96	0.00	
5/14/22 23:45	20.13	21.47	22.71	21.62	18.65	17.87	1.96	0.03	
5/15/22 23:45	20.23	21.60	23.33	21.87	18.66	17.92	1.96	0.65	
5/16/22 23:45	20.18	21.42	23.17	21.77	18.61	17.94	1.96	0.00	
5/17/22 23:45	20.28	21.51	23.03	21.82	18.61	17.94	1.96	0.00	
5/18/22 23:45	20.31	21.52	23.08	21.77	18.61	17.97	1.96	0.24	
5/19/22 23:45	20.29	21.49	22.85	21.68	18.59	18.00	1.96	0.00	
5/20/22 23:45	20.32	21.54	22.73	21.66	18.58	17.96	1.95	0.00	
5/21/22 23:45	20.25	21.51	22.55	21.59	18.55	17.98	1.95	0.00	
5/22/22 23:45	20.22	21.53	22.44	21.58	18.53	17.94	1.96	0.00	
5/23/22 23:45	20.21	21.54	22.34	21.56	18.56	17.97	1.91	0.00	Decrease pumping rate to 1.9 gpm @ 1200
5/24/22 23:45	20.20	21.57	22.27	21.57	18.50	17.97	1.85	0.00	
5/25/22 23:45	20.21	21.56	22.24	21.55	18.48	18.03	1.87	0.02	
5/26/22 23:45	20.19	21.62	22.30	21.59	18.51	18.01	1.86	0.24	
5/27/22 23:45	20.15	21.51	22.53	21.57	18.48	18.08	1.72	0.00	
5/28/22 23:45	20.16	21.58	22.59	21.62	18.46	18.02	1.86	0.15	
5/29/22 23:45	20.10	21.42	22.80	21.54	18.49	17.99	1.86	0.23	
5/30/22 23:45	20.08	21.36	22.65	21.50	18.45	17.99	1.86	0.00	
5/31/22 23:45	20.14	21.46	22.55	21.57	18.43	17.96	1.86	0.00	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
Average/Total	20.37	21.66	22.83	21.70	18.64	18.14	2.06	3.82	
6/1/22 23:45	20.22	21.52	22.44	21.57	18.47	17.97	1.86	0.00	
6/2/22 23:45	20.22	21.62	22.61	21.65	18.44	17.98	1.86	0.03	
6/3/22 23:45	20.14	21.55	22.93	21.69	18.44	17.99	1.86	0.17	
6/4/22 23:45	20.20	21.62	23.12	21.85	18.39	17.94	1.87	0.27	
6/5/22 23:45	20.13	21.44	23.36	21.86	18.43	18.05	1.87	0.56	
6/6/22 23:45	20.15	21.40	23.11	21.76	18.39	18.02	1.81	0.00	Decreases pumping rate to 1.8 gpm @ 0915. Lowered inline heater setpoint to 85 deg F
6/7/22 23:45	20.25	21.54	22.93	21.81	18.38	18.09	1.77	0.00	
6/8/22 23:45	20.27	21.57	22.77	21.73	18.40	18.11	1.76	0.00	
6/9/22 23:45	20.32	21.67	23.79	22.07	18.39	18.19	1.76	1.10	
6/10/22 23:45	20.42	21.66	23.73	22.19	18.40	18.31	1.76	0.17	
6/11/22 23:45	20.50	21.72	23.47	22.16	18.39	18.40	1.76	0.01	
6/12/22 23:45	20.52	21.76	23.21	22.04	18.42	18.39	1.77	0.01	
6/13/22 23:45	20.70	21.72	23.19	21.92	18.43	19.05	0.57	0.11	System down at 732 am - VFD fault
6/14/22 23:45	21.06	21.89	23.01	21.89	18.41	19.73	0.00	0.01	
6/15/22 23:45	21.26	22.17	22.94	21.97	18.43	19.77	1.02	0.00	Restarted system at 945 am
6/16/22 23:45	21.17	22.21	22.79	21.93	18.48	19.49	1.77	0.01	
6/17/22 23:45	21.04	22.15	23.07	21.88	18.48	19.30	1.77	0.16	
6/18/22 23:45	20.89	22.01	22.89	21.78	18.50	19.13	1.76	0.01	
6/19/22 23:45	20.78	21.92	22.68	21.69	18.50	18.98	1.76	0.00	
6/20/22 23:45	20.74	21.88	22.54	21.65	18.52	18.90	1.76	0.00	
6/21/22 23:45	20.58	21.89	22.46	21.71	18.53	18.34	2.53	0.00	Raised pumping rate to 3.0 gpm at 0950
6/22/22 23:45	20.28	21.79	22.37	21.68	18.51	17.94	2.71	0.04	O&M troubleshooting - system down for 2 hours
6/23/22 23:45	20.06	21.62	22.24	21.59	18.48	17.70	2.55	0.00	Lowered pumping rate to 2.0 gpm at 1407
6/24/22 23:45	20.03	21.55	22.17	21.56	18.47	17.77	1.96	0.00	
6/25/22 23:45	20.06	21.56	22.15	21.58	18.46	17.81	1.96	0.00	
6/26/22 23:45	20.06	21.56	22.12	21.59	18.45	17.80	1.96	0.00	
6/27/22 23:45	20.01	21.50	22.02	21.50	18.45	17.79	1.96	0.00	Lowered pumping rate to 1.9 gpm at 1059
6/28/22 23:45	19.93	21.39	21.93	21.41	18.41	17.76	1.90	0.01	
6/29/22 23:45	19.92	21.36	21.91	21.38	18.41	17.77	1.86	0.00	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
6/30/22 23:45	19.89	21.37	21.88	21.41	18.38	17.76	1.86	0.00	
Average/Total	20.39	21.69	22.73	21.75	18.44	18.34	1.78	2.67	
7/1/22 23:45	19.91	21.38	21.88	21.43	18.39	17.74	1.86	0.00	
7/2/22 23:45	19.86	21.37	21.86	21.43	18.36	17.72	1.86	0.00	
7/3/22 23:45	19.80	21.32	21.89	21.41	18.34	17.72	1.87	0.09	
7/4/22 23:45	19.77	21.27	21.87	21.42	18.34	17.70	1.85	0.00	
7/5/22 23:45	19.81	21.30	21.87	21.45	18.35	17.77	1.73	0.02	Lowered pumping rate to 1.7 gpm at 845
7/6/22 23:45	19.75	21.22	21.78	21.35	18.31	17.78	1.67	0.05	
7/7/22 23:45	19.72	21.15	21.69	21.27	18.29	17.83	1.56	0.00	Lowered pumping rate to 1.5 gpm at 1137
7/8/22 23:45	19.79	21.16	21.69	21.27	18.28	17.95	1.47	0.00	
7/9/22 23:45	19.75	21.10	21.60	21.19	18.27	17.98	1.47	0.00	
7/10/22 23:45	19.82	21.14	21.64	21.22	18.30	18.01	1.47	0.00	
7/11/22 23:45	19.95	21.32	21.74	21.37	18.29	18.06	1.47	0.00	
7/12/22 23:45	19.91	21.29	21.65	21.33	18.29	18.09	1.47	0.00	
7/13/22 23:45	19.87	21.21	21.59	21.25	18.25	18.10	1.47	0.00	
7/14/22 23:45	19.88	21.22	21.58	21.26	18.25	18.10	1.47	0.00	
7/15/22 23:45	19.82	21.18	21.53	21.19	18.25	18.08	1.47	0.00	
7/16/22 23:45	19.88	21.21	21.53	21.18	18.27	18.09	1.47	0.00	
7/17/22 23:45	19.84	21.20	21.52	21.19	18.24	18.09	1.46	0.01	
7/18/22 23:45	19.83	21.15	21.50	21.15	18.23	18.08	1.47	0.01	
7/19/22 23:45	19.81	21.16	21.48	21.15	18.23	18.09	1.47	0.00	
7/20/22 23:45	19.85	21.15	21.47	21.14	18.26	18.09	1.47	0.00	
7/21/22 23:45	19.79	21.13	21.43	21.10	18.22	18.08	1.47	0.00	
7/22/22 23:45	19.76	21.08	21.38	21.04	18.22	18.05	1.47	0.00	
7/23/22 23:45	19.80	21.12	21.39	21.05	18.26	18.04	1.47	0.00	
7/24/22 23:45	19.75	21.10	21.38	21.07	18.22	18.01	1.47	0.00	
7/25/22 23:45	19.80	21.17	21.44	21.16	18.24	18.05	1.47	0.00	
7/26/22 23:45	19.79	21.13	21.41	21.11	18.27	18.06	1.47	0.00	
7/27/22 23:45	19.77	21.10	21.37	21.08	18.25	18.07	1.47	0.00	
7/28/22 23:45	19.76	21.11	21.38	21.08	18.24	18.05	1.47	0.00	
7/29/22 23:45	19.74	21.10	21.34	21.07	18.26	18.04	1.47	0.00	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
7/30/22 23:45	19.76	21.08	21.34	21.04	18.23	18.04	1.47	0.00	
7/31/22 23:45	19.72	21.05	21.31	20.99	18.23	18.01	1.47	0.00	
Average/Total	19.80	21.18	21.56	21.20	18.27	17.99	1.53	0.18	
8/1/22 23:45	19.63	20.94	21.18	20.87	18.20	17.91	1.47	0.00	
8/2/22 23:45	19.60	20.91	21.15	20.88	18.15	17.86	1.47	0.00	
8/3/22 23:45	19.62	20.95	21.16	20.90	18.17	17.90	1.50	0.00	Lowered pumping rate to 1.4 gpm at 1711
8/4/22 23:45	19.58	20.86	21.11	20.81	18.15	17.93	1.41	0.00	
8/5/22 23:45	19.59	20.87	21.12	20.85	18.15	17.94	1.32	0.00	
8/6/22 23:45	19.63	20.89	21.12	20.89	18.18	17.96	1.42	0.00	
8/7/22 23:45	19.64	20.91	21.11	20.90	18.17	17.99	1.48	0.00	
8/8/22 23:45	19.59	20.88	21.06	20.85	18.15	17.95	1.45	0.00	
8/9/22 23:45	19.59	20.90	21.07	20.87	18.15	17.96	1.43	0.00	
8/10/22 23:45	19.53	20.76	20.96	20.71	18.14	17.95	1.20	0.03	Lowered pumping rate to 1.2 gpm @1750
8/11/22 23:45	19.63	20.86	20.99	20.80	18.16	18.03	1.20	0.00	
8/12/22 23:45	19.61	20.80	20.95	20.71	18.15	18.11	1.20	0.00	
8/13/22 23:45	19.64	20.78	20.92	20.71	18.12	18.12	1.19	0.00	
8/14/22 23:45	19.69	20.85	20.94	20.76	18.14	18.17	1.18	0.00	
8/15/22 23:45	19.66	20.84	20.91	20.73	18.12	18.17	1.20	0.00	
8/16/22 23:45	19.70	20.86	20.92	20.74	18.13	18.22	1.20	0.00	
8/17/22 23:45	19.77	20.96	20.98	20.82	18.17	18.29	1.17	0.00	
8/18/22 23:45	19.83	20.97	20.95	20.81	18.20	18.29	1.26	0.00	
8/19/22 23:45	19.71	20.87	20.85	20.67	18.15	18.22	1.20	0.02	Raised pumping rate to 1.3 gpm @1720
8/20/22 23:45	19.72	20.85	20.87	20.66	18.16	18.20	1.27	0.00	
8/21/22 23:45	19.61	20.78	20.80	20.63	18.11	18.11	1.27	0.00	
8/22/22 23:45	19.58	20.73	20.77	20.59	18.12	18.09	1.27	0.00	
8/23/22 23:45	19.57	20.78	20.77	20.66	18.11	18.02	1.28	0.00	
8/24/22 23:45	19.61	20.82	20.81	20.70	18.16	18.07	1.27	0.00	
8/25/22 23:45	--	20.72	20.74	20.58	18.14	17.99	1.28	0.00	Cell 1 pressure transducer not reading correctly (too high)
8/26/22 23:45	--	20.71	20.71	20.58	18.11	17.97	1.27	0.00	
8/27/22 23:45	--	20.66	20.67	20.55	18.11	17.95	1.27	0.00	
8/28/22 23:45	--	20.67	20.69	20.57	18.11	17.95	1.27	0.00	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
8/29/22 23:45	--	20.69	20.70	20.58	18.16	17.97	1.24	0.00	Lowered pumping rate to 1.2 gpm @ 1450
8/30/22 23:45	--	20.74	20.73	20.61	18.15	18.06	1.18	0.00	
8/31/22 23:45	--	20.62	20.52	20.47	18.12	18.03	1.14	0.00	
Average/Total	19.64	20.82	20.91	20.72	18.15	18.04	1.29	0.05	
9/1/22 23:45	--	20.67	20.58	20.55	18.12	18.07	1.17	0.00	
9/2/22 23:45	--	20.60	20.51	20.45	18.10	18.08	1.17	0.00	
9/3/22 23:45	--	20.56	20.50	20.42	18.11	18.07	1.18	0.06	
9/4/22 23:45	--	20.55	20.46	20.41	18.11	18.06	1.17	0.01	
9/5/22 23:45	--	20.58	20.48	20.44	18.10	18.05	1.17	0.00	
9/6/22 23:45	--	20.63	20.50	20.48	18.13	18.11	1.17	0.00	
9/7/22 23:45	--	20.49	20.40	20.34	18.11	18.04	1.18	0.00	
9/8/22 23:45	--	20.54	20.43	20.42	18.10	18.05	1.18	0.00	
9/9/22 23:45	--	20.66	20.51	20.52	18.11	18.08	1.18	0.00	
9/10/22 23:45	--	20.61	20.44	20.45	18.10	18.08	1.18	0.00	
9/11/22 23:45	--	20.51	20.38	20.35	18.16	18.03	1.18	0.00	
9/12/22 23:45	--	20.53	20.45	20.41	18.13	18.08	1.18	0.00	
9/13/22 23:45	19.26	20.57	20.45	20.40	18.12	18.03	1.17	0.00	Lowered pumping rate to 1.1 gpm @ 800; P-1 = hand measurement
9/14/22 23:45	--	20.47	20.41	20.34	18.10	18.07	1.08	0.00	
9/15/22 23:45	--	20.42	20.38	20.29	18.09	18.12	1.09	0.00	
9/16/22 23:45	--	20.48	20.53	20.38	18.08	18.12	1.10	0.15	
9/17/22 23:45	--	20.57	20.60	20.47	18.10	18.15	1.10	0.00	
9/18/22 23:45	--	20.56	20.53	20.41	18.13	18.17	1.09	0.00	
9/19/22 23:45	--	20.44	20.48	20.32	18.09	18.19	1.10	0.00	
9/20/22 23:45	--	20.42	20.41	20.30	18.09	18.14	1.09	0.00	
9/21/22 23:45	--	20.41	20.39	20.28	18.08	18.14	1.09	0.00	
9/22/22 23:45	--	20.35	20.35	20.23	18.11	18.10	1.10	0.00	
9/23/22 23:45	--	20.32	20.35	20.21	18.09	18.11	1.10	0.00	
9/24/22 23:45	--	20.39	20.34	20.23	18.09	18.09	1.09	0.00	
9/25/22 23:45	--	20.48	20.38	20.31	18.09	18.09	1.10	0.00	
9/26/22 23:45	--	20.53	20.39	20.33	18.12	18.09	1.09	0.00	
9/27/22 23:45	--	20.44	20.32	20.25	18.09	18.06	1.10	0.00	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
9/28/22 23:45	--	20.40	20.34	20.23	18.12	18.10	1.10	0.03	
9/29/22 23:45	--	20.31	20.29	20.16	18.15	18.10	0.97	0.00	
9/30/22 23:45	--	20.38	20.33	20.23	18.11	18.08	1.08	0.00	
Average/Total	19.26	20.50	20.43	20.35	18.11	18.09	1.13	0.25	
10/1/22 23:45	--	20.38	20.37	20.30	18.09	18.07	1.07	0.00	
10/2/22 23:45	--	20.33	20.37	20.22	18.12	18.07	1.09	0.00	
10/3/22 23:45	--	20.27	20.29	20.19	18.12	18.02	1.08	0.00	
10/4/22 23:45	--	20.18	20.26	20.14	18.09	18.00	1.04	0.00	
10/5/22 23:45	19.07	20.25	20.33	20.22	18.08	18.02	1.04	0.00	
10/6/22 23:45	--	20.21	20.32	20.19	18.09	17.99	1.08	0.00	
10/7/22 23:45	--	20.24	20.33	20.21	18.11	17.96	1.07	0.00	
10/8/22 23:45	--	20.20	20.31	20.21	18.09	17.94	1.07	0.00	
10/9/22 23:45	--	20.25	20.34	20.25	18.11	17.92	1.09	0.00	
10/10/22 23:45	--	20.12	20.26	20.13	18.11	17.90	1.07	0.01	
10/11/22 23:45	--	20.11	20.24	20.10	18.12	17.88	1.07	0.00	
10/12/22 23:45	--	20.09	20.23	20.11	18.07	17.86	1.08	0.00	
10/13/22 23:45	--	20.13	20.26	20.16	18.08	17.84	1.08	0.00	
10/14/22 23:45	--	20.19	20.32	20.22	18.11	17.86	1.07	0.00	
10/15/22 23:45	--	20.19	20.31	20.20	18.11	17.86	1.07	0.00	
10/16/22 23:45	--	20.07	20.22	20.08	18.10	17.85	1.08	0.00	
10/17/22 23:45	--	20.02	20.17	20.04	18.09	17.87	1.02	0.00	
10/18/22 23:45	--	19.97	20.17	20.00	18.08	17.87	0.98	0.00	
10/19/22 23:45	--	20.06	20.22	20.09	18.14	17.88	0.98	0.00	
10/20/22 23:45	18.93	20.13	20.27	20.18	18.06	17.98	0.84	0.00	
10/21/22 23:45	--	20.17	20.54	20.26	18.07	18.07	0.60	0.31	lowered pumping rate to 0.7 gpm
10/22/22 23:45	--	20.15	20.95	20.34	18.09	18.20	0.83	0.41	
10/23/22 23:45	--	20.09	20.87	20.33	18.10	18.24	0.69	0.00	
10/24/22 23:45	--	20.10	20.82	20.32	18.09	18.29	0.68	0.10	
10/25/22 23:45	--	20.32	21.35	20.56	18.12	18.33	0.69	0.47	
10/26/22 23:45	--	20.21	21.30	20.53	18.11	18.40	0.69	0.00	
10/27/22 23:45	--	20.37	21.19	20.62	18.14	18.44	0.69	0.00	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
10/28/22 23:45	--	20.23	21.41	20.50	18.15	18.48	0.68	0.28	
10/29/22 23:45	--	20.28	21.30	20.55	18.12	18.51	0.69	0.00	
10/30/22 23:45	--	20.52	21.45	20.74	18.15	18.58	0.69	0.29	
10/31/22 23:45	--	20.56	22.15	21.00	18.16	18.68	0.69	0.64	
Average/Total	19.00	20.21	20.61	20.29	18.11	18.09	0.92	2.51	
11/1/22 23:45	--	20.62	21.92	21.00	18.20	18.75	0.68	0.13	
11/2/22 23:45	--	20.38	21.81	20.75	18.15	18.76	0.68	0.05	
11/3/22 23:45	--	20.59	22.19	21.02	18.16	18.76	0.69	0.29	
11/4/22 23:45	--	20.81	22.39	21.22	18.17	18.90	0.68	0.21	
11/5/22 23:45	--	20.67	22.14	21.00	18.20	18.96	0.68	0.00	
11/6/22 23:45	--	20.94	22.66	21.34	18.22	19.15	0.71	0.76	
11/7/22 23:45	--	20.77	22.46	21.14	18.20	19.22	0.68	0.23	
11/8/22 23:45	--	20.79	22.31	21.05	18.24	19.22	0.69	0.00	
11/9/22 23:45	--	20.59	22.06	20.79	18.22	19.21	0.68	0.00	
11/10/22 23:45	--	20.73	22.02	20.87	18.25	19.22	0.68	0.00	
11/11/22 23:45	--	20.77	21.91	20.84	18.22	19.20	0.69	0.00	
11/12/22 23:45	--	20.69	21.76	20.70	18.23	19.19	0.69	0.00	
11/13/22 23:45	--	20.67	21.65	20.66	18.27	19.18	0.68	0.00	
11/14/22 23:45	--	20.72	21.60	20.64	18.30	19.22	0.69	0.00	
11/15/22 23:45	--	20.64	21.49	20.54	18.28	19.17	0.68	0.00	
11/16/22 23:45	--	20.76	21.48	20.60	18.29	19.23	0.68	0.00	
11/17/22 23:45	--	20.69	21.35	20.51	18.26	19.22	0.67	0.00	
11/18/22 23:45	--	20.76	21.34	20.54	18.32	19.25	0.69	0.00	
11/19/22 23:45	--	20.86	21.35	20.57	18.34	19.29	0.69	0.00	
11/20/22 23:45	--	20.80	21.27	20.53	18.31	19.31	0.69	0.00	
11/21/22 23:45	--	20.90	21.28	20.61	18.31	19.55	0.26	0.00	
11/22/22 23:45	--	20.94	22.31	20.85	18.35	19.97	0.00	1.20	
11/23/22 23:45	20.39	20.98	22.23	20.92	18.38	20.07	0.32	0.00	
11/24/22 23:45	--	21.10	22.17	20.95	18.37	19.93	0.69	0.00	
11/25/22 23:45	--	21.03	22.64	21.02	18.40	19.97	0.69	0.77	SeaTac rainfall data missing; Renton airport data shown
11/26/22 23:45	--	21.31	22.75	21.33	18.43	19.97	0.69	0.16	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
11/27/22 23:45	--	21.50	22.84	21.43	18.49	20.09	0.69	0.17	
11/28/22 23:45	--	21.39	22.62	21.19	18.50	20.13	0.68	0.02	
11/29/22 23:45	--	21.79	23.16	21.51	18.59	20.39	0.69	1.05	
11/30/22 23:45	--	21.91	23.24	21.58	18.56	21.48	0.42	0.56	Shut off pump at 1420
Average/Total	20.39	20.90	22.08	20.92	18.31	19.47	0.63	5.60	
12/1/22 23:45	21.79	21.91	22.90	21.27	18.65	21.95	0.00	0.02	
12/2/22 23:45	22.16	22.04	22.80	21.49	18.70	22.03	0.00	0.20	
12/3/22 23:45	22.64	22.28	23.21	21.67	18.81	22.84	0.00	0.32	
12/4/22 23:45	23.19	22.48	23.13	21.68	18.97	22.92	0.00	0.31	
12/5/22 23:45	23.22	22.62	23.01	21.64	19.20	22.89	0.00	0.00	
12/6/22 23:45	22.95	22.60	22.84	21.53	19.28	22.72	0.00	0.04	
12/7/22 23:45	22.28	22.79	22.94	21.64	19.42	22.65	0.00	0.01	
12/8/22 23:45	--	22.85	22.97	21.63	19.57	22.67	0.00	0.10	
12/9/22 23:45	--	23.25	23.55	22.05	19.72	22.80	0.00	0.71	
12/10/22 23:45	--	23.14	23.36	21.88	19.84	23.03	0.00	0.30	
12/11/22 23:45	--	23.04	23.11	21.67	20.00	23.04	0.00	0.04	
12/12/22 23:45	--	22.97	23.10	21.63	20.10	23.03	0.00	0.18	
12/13/22 23:45	--	22.98	22.97	21.58	20.22	22.97	0.00	0.00	
12/14/22 23:45	--	22.94	22.79	21.43	20.36	22.90	0.00	0.00	
12/15/22 23:45	--	22.99	22.69	21.40	20.43	22.88	0.00	0.00	
12/16/22 23:45	--	23.17	22.70	21.50	20.53	22.89	0.00	0.00	
12/17/22 23:45	--	23.30	22.83	21.67	20.65	22.96	0.00	0.14	
12/18/22 23:45	--	23.19	22.70	21.50	20.71	23.01	0.00	0.02	
12/19/22 23:45	--	23.18	22.66	21.37	20.79	22.99	0.00	0.04	
12/20/22 23:45	--	23.21	23.15	21.45	20.89	23.22	0.00	0.66	
12/21/22 23:45	--	23.14	23.01	21.30	20.97	23.26	0.00	0.00	SeaTac rainfall data missing; Renton airport data shown
12/22/22 23:45	--	23.46	23.10	21.52	21.06	23.35	0.00	0.00	
12/23/22 23:45	--	23.47	23.03	21.12	21.15	23.61	0.00	0.35	
12/24/22 23:45	--	23.62	23.81	20.92	21.28	24.45	0.00	1.52	
12/25/22 23:45	--	24.01	23.96	19.99	21.38	24.72	0.00	0.45	
12/26/22 23:45	--	24.64	24.44	20.95	21.55	25.16	0.00	1.12	

Table A-1

**Daily Transducer Data
BSB Property, Kent, Washington**

Date	Average Groundwater Elevation (feet)						Average Groundwater Extraction Rate (gpm)	SeaTac Airport Precipitation (inches)	Comments
	Inside the SBCW		Outside the SBCW		Inside Vault				
	Shallow P-1	Intermediate P-2	Shallow P-3	Intermediate P-4	Cell 6 P-5	Cell 1 P-6			
12/27/22 23:45	--	24.37	23.84	--	21.65	25.45	0.00	0.27	
12/28/22 23:45	--	24.34	23.72	--	21.76	25.18	0.00	0.03	
12/29/22 23:45	--	24.58	23.71	--	21.88	25.04	0.00	0.35	
12/30/22 23:45	--	24.48	23.75	--	22.00	25.01	0.00	0.36	
12/31/22 23:45	--	24.28	23.46	--	22.10	24.87	0.00	0.01	
Average/Total	22.61	23.27	23.20	21.44	20.44	23.44	0.00	7.55	
Notes: 1. Elevations in feet relative to the North American Vertical Datum of 1988 (NAVD 88). 2. SBCW = soil-bentonite cutoff wall. 3. gpm = gallons per minute. 4. Groundwater extracted from Cell 6 through 2/12/13, from Cells 1 and 6 from 2/13/13 through 7/20/13, and from Cell 1 after 7/20/13.									

ATTACHMENT B
Hydrographs and Groundwater Elevation Table

**Groundwater Elevations
BSB Property, Kent, Washington**

Well	Date	Time	Northing	Easting	Depth to Water	Elevation		Comments
						MP	GW	
Bs	3/9/2022	09:21	157,073.45	1,295,109.08	2.59	26.76	24.17	Vented
Bs	6/20/2022	17:32	157,073.45	1,295,109.08	3.54	26.76	23.22	Vented
Bs	9/13/2022	15:01	157,073.45	1,295,109.08	6.27	26.76	20.49	Well opened at 15:01
Bs	9/13/2022	16:16	157,073.45	1,295,109.08	6.27	26.76	20.49	
Bs	12/1/2022	15:15	157,073.45	1,295,109.08	2.57	26.76	24.19	
Gs	3/9/2022	09:35	157,364.02	1,294,758.01	4.27	26.90	22.63	Vented
Gs	6/20/2022	16:18	157,364.02	1,294,758.01	5.20	26.90	21.70	Vented
Gs	9/13/2022	16:16	157,364.02	1,294,758.01	6.42	26.90	20.48	Well opened at 16:11
Gs	9/13/2022	16:53	157,364.02	1,294,758.01	6.42	26.90	20.48	
Gs	12/1/2022	12:35	157,364.02	1,294,758.01	4.71	26.90	22.19	
Hs	3/9/2022	09:31	157,192.46	1,294,730.88	2.88	25.94	23.06	Well opened at 09:27
Hs	3/9/2022	11:12	157,192.46	1,294,730.88	2.90	25.94	23.04	
Hs	9/13/2022	14:25	157,192.46	1,294,730.88	5.11	25.94	20.83	Well opened at 14:22
Hs	9/13/2022	16:32	157,192.46	1,294,730.88	5.10	25.94	20.84	
Hs	12/1/2022	12:22	157,192.46	1,294,730.88	3.51	25.94	22.43	
Hs	12/1/2022	12:45	157,192.46	1,294,730.88	3.51	25.94	22.43	
HY-11s	3/9/2022	10:31	156,795.46	1,294,193.52	5.78	31.14	25.36	Well opened at 09:13
HY-11s	3/9/2022	11:24	156,795.46	1,294,193.52	5.78	31.14	25.36	
HY-11s	6/20/2022	13:33	156,795.46	1,294,193.52	7.64	31.14	23.50	Well opened at 13:33. Unable to access for second reading.
HY-11s	9/13/2022	15:10	156,795.46	1,294,193.52	9.47	31.14	21.67	Well opened at 15:03
HY-11s	9/13/2022	15:54	156,795.46	1,294,193.52	9.56	31.14	21.58	
HY-11s	12/1/2022	13:09	156,795.46	1,294,193.52	7.52	31.14	23.62	
HY-11s	12/1/2022	13:30	156,795.46	1,294,193.52	7.53	31.14	23.61	
HY-1s	3/9/2022	11:57	157,370.15	1,294,202.42	5.26	30.16	24.90	Vented. Well opened at 10:01
HY-1s	6/20/2022	15:49	157,370.15	1,294,202.42	6.96	30.16	23.20	Vented
HY-1s	9/13/2022	13:21	157,370.15	1,294,202.42	9.06	30.16	21.10	Well opened at 13:16
HY-1s	9/13/2022	13:51	157,370.15	1,294,202.42	9.07	30.16	21.09	
HY-1s	12/1/2022	10:29	157,370.15	1,294,202.42	7.52	30.16	22.64	
HY-1s	12/1/2022	11:01	157,370.15	1,294,202.42	7.51	30.16	22.65	
HY-3	3/9/2022	10:25	156,731.96	1,294,580.58	4.26	31.41	27.15	Well opened at 09:09
HY-3	3/9/2022	11:17	156,731.96	1,294,580.58	4.27	31.41	27.14	
HY-3	9/13/2022	15:26	156,731.96	1,294,580.58	7.89	31.41	23.52	Well opened at 15:23
HY-3	9/13/2022	16:07	156,731.96	1,294,580.58	7.89	31.41	23.52	
HY-3	12/1/2022	13:04	156,731.96	1,294,580.58	5.63	31.41	25.78	
HY-3	12/1/2022	13:37	156,731.96	1,294,580.58	5.62	31.41	25.79	
HYCP-2	3/9/2022	10:45	157,370.41	1,294,617.54	3.33	26.42	23.09	Vented. Well opened at 10:10
HYCP-2	6/20/2022	14:51	157,370.41	1,294,617.54	4.30	26.42	22.12	Vented
HYCP-2	9/13/2022	09:42	157,370.41	1,294,617.54	5.92	26.42	20.50	Well opened at 09:33
HYCP-2	9/13/2022	10:26	157,370.41	1,294,617.54	5.91	26.42	20.51	
HYCP-2	12/1/2022	14:25	157,370.41	1,294,617.54	4.11	26.42	22.31	
HYCP-6	3/9/2022	13:11	157,247.92	1,294,672.18	6.61	29.47	22.86	Vented
HYCP-6	6/20/2022	17:17	157,247.92	1,294,672.18	7.58	29.47	21.89	Vented
HYCP-6	9/13/2022	16:48	157,247.92	1,294,672.18	8.74	29.47	20.73	Vented
HYCP-6	12/1/2022	10:54	157,247.92	1,294,672.18	7.35	29.47	22.12	Vented
HYCP-7s	3/9/2022	11:01	157,371.47	1,294,493.49	3.40	26.49	23.09	Well opened at 09:45
HYCP-7s	3/9/2022	12:02	157,371.47	1,294,493.49	3.40	26.49	23.09	
HYCP-7s	6/20/2022	15:07	157,371.47	1,294,493.49	4.42	26.49	22.07	Well opened at 14:39
HYCP-7s	6/20/2022	15:46	157,371.47	1,294,493.49	4.42	26.49	22.07	
HYCP-7s	9/13/2022	09:47	157,371.47	1,294,493.49	6.22	26.49	20.27	Well opened at 09:35
HYCP-7s	9/13/2022	10:32	157,371.47	1,294,493.49	6.21	26.49	20.28	
HYCP-7s	12/1/2022	13:55	157,371.47	1,294,493.49	4.24	26.49	22.25	
HYCP-7s	12/1/2022	14:26	157,371.47	1,294,493.49	4.05	26.49	22.44	
HYCP-7s	12/1/2022	14:55	157,371.47	1,294,493.49	4.04	26.49	22.45	
Gi	3/9/2022	09:34	157,365.03	1,294,748.17	4.49	27.28	22.79	Vented
Gi	6/20/2022	14:56	157,365.03	1,294,748.17	5.45	27.28	21.83	Vented
Gi	9/13/2022	16:15	157,365.03	1,294,748.17	6.52	27.28	20.76	Well opened at 16:11
Gi	12/1/2022	12:33	157,365.03	1,294,748.17	5.46	27.28	21.82	
Hi	3/9/2022	09:30	157,197.41	1,294,730.68	2.91	26.04	23.13	Well opened at 09:27
Hi	3/9/2022	11:12	157,197.41	1,294,730.68	2.85	26.04	23.19	

**Groundwater Elevations
BSB Property, Kent, Washington**

Well	Date	Time	Northing	Easting	Depth to Water	Elevation		Comments
						MP	GW	
Hi	3/9/2022	12:10	157,197.41	1,294,730.68	2.85	26.04	23.19	
Hi	6/20/2022	15:35	157,197.41	1,294,730.68	3.77	26.04	22.27	Well opened at 15:01
Hi	6/20/2022	16:01	157,197.41	1,294,730.68	3.76	26.04	22.28	
Hi	9/13/2022	14:26	157,197.41	1,294,730.68	4.80	26.04	21.24	Well opened at 14:22
Hi	9/13/2022	16:33	157,197.41	1,294,730.68	4.78	26.04	21.26	
Hi	12/1/2022	12:23	157,197.41	1,294,730.68	3.71	26.04	22.33	
Hi	12/1/2022	12:47	157,197.41	1,294,730.68	3.57	26.04	22.47	
Hi	12/1/2022	14:02	157,197.41	1,294,730.68	3.59	26.04	22.45	
HY-11i	3/9/2022	10:30	156,793.43	1,294,190.90	5.79	31.12	25.33	Well opened at 09:13
HY-11i	3/9/2022	11:23	156,793.43	1,294,190.90	5.79	31.12	25.33	
HY-11i	6/20/2022	13:32	156,793.43	1,294,190.90	7.65	31.12	23.47	Well opened at 13:32; unable to access for second reading.
HY-11i	9/13/2022	15:09	156,793.43	1,294,190.90	9.60	31.12	21.52	Well opened at 15:03
HY-11i	9/13/2022	15:53	156,793.43	1,294,190.90	9.57	31.12	21.55	
HY-11i	12/1/2022	13:11	156,793.43	1,294,190.90	7.46	31.12	23.66	
HY-11i	12/1/2022	13:33	156,793.43	1,294,190.90	7.46	31.12	23.66	
HY-12i	3/9/2022	11:25	157,239.44	1,294,502.80	6.94	29.90	22.96	Well opened at 09:21
HY-12i	3/9/2022	12:43	157,239.44	1,294,502.80	6.94	29.90	22.96	
HY-12i	6/20/2022	12:36	157,239.44	1,294,502.80	7.94	29.90	21.96	Well opened at 11:38, under pressure
HY-12i	6/20/2022	14:28	157,239.44	1,294,502.80	7.95	29.90	21.95	
HY-12i	9/13/2022	13:15	157,239.44	1,294,502.80	9.33	29.90	20.57	
HY-12i	9/13/2022	14:06	157,239.44	1,294,502.80	9.33	29.90	20.57	
HY-12i	12/1/2022	9:51	157,239.44	1,294,502.80	7.97	29.90	21.93	
HY-12i	12/1/2022	10:25	157,239.44	1,294,502.80	7.97	29.90	21.93	
HY-13i	3/9/2022	11:27	157,196.73	1,294,550.87	6.61	29.59	22.98	Well opened at 09:28
HY-13i	3/9/2022	12:45	157,196.73	1,294,550.87	6.60	29.59	22.99	
HY-13i	6/20/2022	12:33	157,196.73	1,294,550.87	7.61	29.59	21.98	Well opened at 11:34; under pressure; foam on probe tip
HY-13i	6/20/2022	14:18	157,196.73	1,294,550.87	7.62	29.59	21.97	
HY-13i	9/13/2022	12:46	157,196.73	1,294,550.87	8.96	29.59	20.63	
HY-13i	9/13/2022	13:35	157,196.73	1,294,550.87	8.95	29.59	20.64	
HY-13i	12/1/2022	9:47	157,196.73	1,294,550.87	7.64	29.59	21.95	
HY-13i	12/1/2022	10:16	157,196.73	1,294,550.87	7.64	29.59	21.95	
HY-1i	3/9/2022	11:56	157,364.46	1,294,202.31	6.67	30.75	24.08	Vented. Well opened at 10:01
HY-1i	6/20/2022	15:45	157,364.46	1,294,202.31	8.16	30.75	22.59	Vented
HY-1i	9/13/2022	13:20	157,364.46	1,294,202.31	9.95	30.75	20.80	Well opened at 11:44
HY-1i	9/13/2022	13:53	157,364.46	1,294,202.31	9.92	30.75	20.83	
HY-1i	12/1/2022	10:28	157,364.46	1,294,202.31	8.64	30.75	22.11	
HY-1i	12/1/2022	11:01	157,364.46	1,294,202.31	8.62	30.75	22.13	
HYCP-2i	3/9/2022	10:42	157,369.19	1,294,637.20	3.17	25.74	22.57	Well opened at 10:13
HYCP-2i	3/9/2022	11:44	157,369.19	1,294,637.20	3.17	25.74	22.57	
HYCP-2i	6/20/2022	15:29	157,369.19	1,294,637.20	4.14	25.74	21.60	Well opened at 14:49
HYCP-2i	6/20/2022	15:58	157,369.19	1,294,637.20	4.15	25.74	21.59	
HYCP-2i	9/13/2022	09:44	157,369.19	1,294,637.20	5.34	25.74	20.40	Well opened at 09:33
HYCP-2i	9/13/2022	10:24	157,369.19	1,294,637.20	5.32	25.74	20.42	
HYCP-2i	12/1/2022	14:22	157,369.19	1,294,637.20	4.16	25.74	21.58	
HYCP-2i	12/1/2022	14:55	157,369.19	1,294,637.20	4.18	25.74	21.56	
HYCP-3i	3/9/2022	11:42	157,190.49	1,294,408.30	7.36	30.32	22.96	Well opened at 09:46
HYCP-3i	3/9/2022	13:02	157,190.49	1,294,408.30	7.40	30.32	22.92	
HYCP-3i	6/20/2022	15:10	157,190.49	1,294,408.30	8.39	30.32	21.93	Well opened at 14:31; slightly pressurized
HYCP-3i	6/20/2022	16:36	157,190.49	1,294,408.30	8.39	30.32	21.93	
HYCP-3i	9/13/2022	13:07	157,190.49	1,294,408.30	9.78	30.32	20.54	
HYCP-3i	9/13/2022	13:55	157,190.49	1,294,408.30	9.76	30.32	20.56	
HYCP-3i	12/1/2022		157,190.49	1,294,408.30		30.32	30.32	Covered
HYCP-7i	3/9/2022	10:59	157,375.07	1,294,498.73	2.92	25.75	22.83	Buried in gravel. Well opened at 10:14
HYCP-7i	3/9/2022	12:03	157,375.07	1,294,498.73	2.92	25.75	22.83	
HYCP-7i	6/20/2022	15:07	157,375.07	1,294,498.73	3.91	25.75	21.84	Well opened at 14:39
HYCP-7i	6/20/2022	15:47	157,375.07	1,294,498.73	3.95	25.75	21.80	
HYCP-7i	9/13/2022	09:47	157,375.07	1,294,498.73	5.25	25.75	20.50	Well opened at 09:35
HYCP-7i	9/13/2022	10:32	157,375.07	1,294,498.73	5.24	25.75	20.51	
HYCP-7i	12/1/2022	13:55	157,375.07	1,294,498.73	4.03	25.75	21.72	

**Groundwater Elevations
BSB Property, Kent, Washington**

Well	Date	Time	Northing	Easting	Depth to Water	Elevation		Comments
						MP	GW	
HYCP-7i	12/1/2022	14:26	157,375.07	1,294,498.73	4.05	25.75	21.70	
Bd	3/9/2022	09:22	157,085.66	1,295,109.55	2.47	26.33	23.86	Vented
Bd	6/20/2022	17:32	157,085.66	1,295,109.55	3.23	26.33	23.10	Vented
Bd	9/13/2022	15:02	157,085.66	1,295,109.55	4.42	26.33	21.91	Well opened at 15:01
Bd	9/13/2022	16:17	157,085.66	1,295,109.55	4.42	26.33	21.91	
Bd	12/1/2022	15:14	157,085.66	1,295,109.55	2.18	26.33	24.15	
Gd	3/9/2022	09:37	157,364.33	1,294,763.18	2.72	26.61	23.89	Well opened at 09:36
Gd	3/9/2022	10:39	157,364.33	1,294,763.18	2.75	26.61	23.86	
Gd	6/20/2022	14:55	157,364.33	1,294,763.18	3.60	26.61	23.01	Vented
Gd	9/13/2022	16:18	157,364.33	1,294,763.18	4.43	26.61	22.18	Well opened at 16:11
Gd	9/13/2022	16:55	157,364.33	1,294,763.18	4.45	26.61	22.16	
Gd	12/1/2022	12:35	157,364.33	1,294,763.18	3.99	26.61	22.62	
Hd	3/9/2022	09:30	157,204.70	1,294,731.61	1.94	26.02	24.08	Vented. Well opened at 09:27
Hd	6/20/2022	15:36	157,204.70	1,294,731.61	2.94	26.02	23.08	Well opened at 15:01
Hd	6/20/2022	16:02	157,204.70	1,294,731.61	2.92	26.02	23.10	
Hd	9/13/2022	14:27	157,204.70	1,294,731.61	3.73	26.02	22.29	Well opened at 14:22
Hd	9/13/2022	16:34	157,204.70	1,294,731.61	3.72	26.02	22.30	
Hd	12/1/2022	12:24	157,204.70	1,294,731.61	3.07	26.02	22.95	
Hd	12/1/2022	12:47	157,204.70	1,294,731.61	3.06	26.02	22.96	
HY-11d	3/9/2022	10:29	156,788.26	1,294,192.29	6.19	31.08	24.89	Well opened at 09:13
HY-11d	3/9/2022	11:22	156,788.26	1,294,192.29	6.13	31.08	24.95	
HY-11d	3/9/2022	12:19	156,788.26	1,294,192.29	6.13	31.08	24.95	
HY-11d	6/20/2022	13:31	156,788.26	1,294,192.29	7.53	31.08	23.55	Well opened at 13:31; unable to access for second reading
HY-11d	9/13/2022	15:08	156,788.26	1,294,192.29	8.20	31.08	22.88	Well opened at 15:03
HY-11d	9/13/2022	15:52	156,788.26	1,294,192.29	8.17	31.08	22.91	
HY-11d	12/1/2022	13:12	156,788.26	1,294,192.29	7.54	31.08	23.54	
HY-11d	12/1/2022	13:31	156,788.26	1,294,192.29	7.47	31.08	23.61	
HY-11d	12/1/2022	13:53	156,788.26	1,294,192.29	7.47	31.08	23.61	
HY-1d	3/9/2022	11:55	157,352.19	1,294,202.12	8.15	32.66	24.51	Vented. Well opened at 10:01
HY-1d	6/20/2022	15:43	157,352.19	1,294,202.12	9.31	32.66	23.35	Vented
HY-1d	9/13/2022	13:19	157,352.19	1,294,202.12	10.13	32.66	22.53	Well opened at 11:44
HY-1d	9/13/2022	13:55	157,352.19	1,294,202.12	10.12	32.66	22.54	
HY-1d	12/1/2022	10:26	157,352.19	1,294,202.12	9.49	32.66	23.17	
HY-1d	12/1/2022	10:58	157,352.19	1,294,202.12	9.52	32.66	23.14	
HYCP-2d	3/9/2022	10:44	157,369.08	1,294,627.17	1.60	25.60	24.00	Well opened at 10:13
HYCP-2d	3/9/2022	11:46	157,369.08	1,294,627.17	1.60	25.60	24.00	
HYCP-2d	6/20/2022	15:27	157,369.08	1,294,627.17	2.61	25.60	22.99	Well opened at 14:48
HYCP-2d	6/20/2022	15:55	157,369.08	1,294,627.17	2.61	25.60	22.99	
HYCP-2d	9/13/2022	09:43	157,369.08	1,294,627.17	3.39	25.60	22.21	Well opened at 09:33
HYCP-2d	9/13/2022	10:25	157,369.08	1,294,627.17	3.39	25.60	22.21	
HYCP-2d	12/1/2022	14:23	157,369.08	1,294,627.17	2.79	25.60	22.81	
HYCP-2d	12/1/2022	14:56	157,369.08	1,294,627.17	2.81	25.60	22.79	
HYCP-7d	3/9/2022	11:02	157,374.91	1,294,489.50	1.79	26.05	24.26	Buried in gravel. Well opened at 10:15
HYCP-7d	3/9/2022	12:01	157,374.91	1,294,489.50	1.87	26.05	24.18	
HYCP-7d	3/9/2022	12:29	157,374.91	1,294,489.50	1.88	26.05	24.17	
HYCP-7d	6/20/2022		157,374.91	1,294,489.50		26.05		Inaccessible; parked over by semi cab
HYCP-7d	9/13/2022	09:48	157,374.91	1,294,489.50	3.73	26.05	22.32	Well opened at 09:35
HYCP-7d	9/13/2022	10:33	157,374.91	1,294,489.50	3.73	26.05	22.32	
HYCP-7d	12/1/2022	13:55	157,374.91	1,294,489.50	3.27	26.05	22.78	
HYCP-7d	12/1/2022	14:26	157,374.91	1,294,489.50	3.22	26.05	22.83	
Ld	3/9/2022	11:34	157,154.82	1,294,506.34	5.34	29.94	24.60	Well opened at 09:36
Ld	3/9/2022	12:50	157,154.82	1,294,506.34	5.34	29.94	24.60	
Ld	6/20/2022	15:07	157,154.82	1,294,506.34	6.40	29.94	23.54	Well opened at 14:27
Ld	6/20/2022	16:28	157,154.82	1,294,506.34	6.40	29.94	23.54	
Ld	9/13/2022	12:48	157,154.82	1,294,506.34	7.26	29.94	22.68	
Ld	9/13/2022	NR	157,154.82	1,294,506.34	7.26	29.94	22.68	
Ld	12/1/2022	9:27	157,154.82	1,294,506.34	6.58	29.94	23.36	
Ld	12/1/2022	9:49	157,154.82	1,294,506.34	6.57	29.94	23.37	
HY-101	3/9/2022	11:35	157,185.80	1,294,469.08	5.50	30.13	24.63	Possible misread at 1252. Well opened at 09:39

**Groundwater Elevations
BSB Property, Kent, Washington**

Well	Date	Time	Northing	Easting	Depth to Water	Elevation		Comments
						MP	GW	
HY-101	3/9/2022	12:52	157,185.80	1,294,469.08	5.36	30.13	24.77	
HY-101	3/9/2022	16:37	157,185.80	1,294,469.08	5.52	30.13	24.61	
HY-101	6/20/2022	15:03	157,185.80	1,294,469.08	7.19	30.13	22.94	Well opened at 14:25
HY-101	6/20/2022	16:26	157,185.80	1,294,469.08	7.20	30.13	22.93	
HY-101	9/13/2022	12:49	157,185.80	1,294,469.08	8.00	30.13	22.13	Well opened at 09:38
HY-101	9/13/2022	13:39	157,185.80	1,294,469.08	7.99	30.13	22.14	
HY-101	12/1/2022	9:26	157,185.80	1,294,469.08	7.32	30.13	22.81	
HY-101	12/1/2022	9:46	157,185.80	1,294,469.08	7.33	30.13	22.80	
HY-102	3/9/2022	10:54	157,372.56	1,294,562.45	2.27	26.20	23.93	Slight Bubbling seen coming from bottom of monument. Well
HY-102	3/9/2022	11:50	157,372.56	1,294,562.45	2.30	26.20	23.90	
HY-102	6/20/2022	15:10	157,372.56	1,294,562.45	3.29	26.20	22.91	Well opened at 14:43
HY-102	6/20/2022	15:52	157,372.56	1,294,562.45	3.29	26.20	22.91	
HY-102	9/13/2022	09:39	157,372.56	1,294,562.45	4.06	26.20	22.14	Well opened at 09:39
HY-102	9/13/2022	10:28	157,372.56	1,294,562.45	4.06	26.20	22.14	
HY-102	12/1/2022	14:08	157,372.56	1,294,562.45	3.47	26.20	22.73	Monument flood
HY-102	12/1/2022	14:36	157,372.56	1,294,562.45	3.49	26.20	22.71	Monument flood
HY-105	3/9/2022	11:36	157,187.50	1,294,461.22	6.10	30.13	24.03	Well opened at 09:39
HY-105	3/9/2022	12:53	157,187.50	1,294,461.22	6.11	30.13	24.02	
HY-105	6/20/2022	15:01	157,187.50	1,294,461.22	7.17	30.13	22.96	Well opened at 14:23
HY-105	6/20/2022	16:27	157,187.50	1,294,461.22	7.18	30.13	22.95	
HY-105	9/13/2022	12:51	157,187.50	1,294,461.22	7.97	30.13	22.16	Well opened at 09:30
HY-105	9/13/2022	13:41	157,187.50	1,294,461.22	7.98	30.13	22.15	
HY-105	12/1/2022	9:23	157,187.50	1,294,461.22	7.32	30.13	22.81	
HY-105	12/1/2022	9:44	157,187.50	1,294,461.22	7.34	30.13	22.79	
HY-106	3/9/2022	10:55	157,372.49	1,294,554.87	2.22	26.34	24.12	Well opened at 09:59
HY-106	3/9/2022	11:52	157,372.49	1,294,554.87	2.22	26.34	24.12	
HY-106	6/20/2022	15:10	157,372.49	1,294,554.87	3.28	26.34	23.06	Well opened at 14:43
HY-106	6/20/2022	15:50	157,372.49	1,294,554.87	3.28	26.34	23.06	
HY-106	9/13/2022	09:41	157,372.49	1,294,554.87	4.05	26.34	22.29	Well opened at 09:30
HY-106	12/1/2022	14:08	157,372.49	1,294,554.87	3.24	26.34	23.10	
HY-106	12/1/2022	14:35	157,372.49	1,294,554.87	3.46	26.34	22.88	
HY-106	9/13/2022	NR	157,372.49	1,294,554.87	4.05	26.34	22.29	
HY-106	12/1/2022	14:56	157,372.49	1,294,554.87	3.46	26.34	22.88	
HY-107	3/9/2022	10:46	157,367.91	1,294,622.92	1.72	25.86	24.14	
HY-107	3/9/2022	11:46	157,367.91	1,294,622.92	1.72	25.86	24.14	
HY-107	6/20/2022	15:26	157,367.91	1,294,622.92	2.75	25.86	23.11	Well opened at 14:50
HY-107	6/20/2022	15:55	157,367.91	1,294,622.92	2.75	25.86	23.11	
HY-107	9/13/2022	09:43	157,367.91	1,294,622.92	3.53	25.86	22.33	Well opened at 09:34
HY-107	9/13/2022	10:25	157,367.91	1,294,622.92	3.54	25.86	22.32	
HY-107	12/1/2022	14:24	157,367.91	1,294,622.92	2.97	25.86	22.89	
HY-107	12/1/2022	14:57	157,367.91	1,294,622.92	2.95	25.86	22.91	
HY-108	3/9/2022	13:14	157,342.32	1,294,654.69	2.28	26.19	23.91	
HY-108	3/9/2022	13:38	157,342.32	1,294,654.69	2.27	26.19	23.92	
HY-108	6/20/2022	11:49	157,342.32	1,294,654.69	3.26	26.19	22.93	Well opened at 11:17
HY-108	6/20/2022	14:00	157,342.32	1,294,654.69	3.24	26.19	22.95	
HY-108	9/13/2022	09:58	157,342.32	1,294,654.69	4.50	26.19	21.69	Well opened at 09:38. First measurement off, slightly high
HY-108	12/1/2022	11:37	157,342.32	1,294,654.69	3.42	26.19	22.77	Cap slightly open
HY-108	9/13/2022	12:06	157,342.32	1,294,654.69	4.07	26.19	22.12	
HY-108	12/1/2022	12:22	157,342.32	1,294,654.69	3.43	26.19	22.76	
HY-109	3/9/2022	13:13	157,340.28	1,294,659.55	2.31	26.35	24.04	
HY-109	3/9/2022	13:36	157,340.28	1,294,659.55	2.31	26.35	24.04	
HY-109	6/20/2022	11:51	157,340.28	1,294,659.55	3.34	26.35	23.01	Well opened at 11:15
HY-109	6/20/2022	14:00	157,340.28	1,294,659.55	3.34	26.35	23.01	
HY-109	9/13/2022	09:58	157,340.28	1,294,659.55	4.12	26.35	22.23	Well opened at 09:38
HY-109	9/13/2022	12:03	157,340.28	1,294,659.55	4.16	26.35	22.19	
HY-109	12/1/2022	11:37	157,340.28	1,294,659.55	3.48	26.35	22.87	
HY-109	12/1/2022	12:22	157,340.28	1,294,659.55	3.50	26.35	22.85	
HY-110	3/9/2022	12:48	157,300.95	1,294,591.15	4.08	28.28	24.20	
HY-110	3/9/2022	13:19	157,300.95	1,294,591.15	4.08	28.28	24.20	

**Groundwater Elevations
BSB Property, Kent, Washington**

Well	Date	Time	Northing	Easting	Depth to Water	Elevation		Comments
						MP	GW	
HY-110	6/20/2022	11:59	157,300.95	1,294,591.15	5.12	28.28	23.16	Well opened at 11:19
HY-110	6/20/2022	14:03	157,300.95	1,294,591.15	5.11	28.28	23.17	
HY-110	9/13/2022	09:55	157,300.95	1,294,591.15	5.90	28.28	22.38	Well opened at 09:39
HY-110	9/13/2022	12:13	157,300.95	1,294,591.15	5.91	28.28	22.37	
HY-110	12/1/2022	11:00	157,300.95	1,294,591.15	5.27	28.28	23.01	Monument flooded. Well has h2s or organic-like odor
HY-110	12/1/2022	11:43	157,300.95	1,294,591.15	5.26	28.28	23.02	
HY-111	3/9/2022	13:07	157,237.84	1,294,626.14	4.04	28.35	24.31	
HY-111	3/9/2022	13:21	157,237.84	1,294,626.14	4.05	28.35	24.30	
HY-111	6/20/2022	12:06	157,237.84	1,294,626.14	5.10	28.35	23.25	Well opened at 11:24
HY-111	6/20/2022	14:07	157,237.84	1,294,626.14	5.09	28.35	23.26	
HY-111	9/13/2022	10:01	157,237.84	1,294,626.14	5.87	28.35	22.48	Well opened at 09:35
HY-111	9/13/2022	12:15	157,237.84	1,294,626.14	5.91	28.35	22.44	
HY-111	12/1/2022	10:46	157,237.84	1,294,626.14	5.21	28.35	23.14	
HY-111	12/1/2022	11:45	157,237.84	1,294,626.14	5.22	28.35	23.13	
HY-112	3/9/2022	11:03	157,372.85	1,294,478.29	2.88	27.09	24.21	Well opened at 09:45
HY-112	3/9/2022	12:00	157,372.85	1,294,478.29	2.89	27.09	24.20	
HY-112	6/20/2022	15:06	157,372.85	1,294,478.29	3.93	27.09	23.16	Well opened at 14:37
HY-112	6/20/2022	15:45	157,372.85	1,294,478.29	3.93	27.09	23.16	
HY-112	9/13/2022	09:49	157,372.85	1,294,478.29	4.73	27.09	22.36	Well opened at 09:33
HY-112	9/13/2022	10:33	157,372.85	1,294,478.29	4.71	27.09	22.38	
HY-112	12/1/2022	13:53	157,372.85	1,294,478.29	4.14	27.09	22.95	
HY-112	12/1/2022	14:23	157,372.85	1,294,478.29	4.14	27.09	22.95	
HY-113	3/9/2022	11:19	157,326.86	1,294,542.21	4.01	28.20	24.19	Well opened at 09:12
HY-113	3/9/2022	12:28	157,326.86	1,294,542.21	4.01	28.20	24.19	
HY-113	6/20/2022	12:43	157,326.86	1,294,542.21	5.11	28.20	23.09	Well opened at 11:42
HY-113	6/20/2022	15:14	157,326.86	1,294,542.21	5.10	28.20	23.10	
HY-113	9/13/2022	09:51	157,326.86	1,294,542.21	5.87	28.20	22.33	Well opened at 09:33
HY-113	9/13/2022	10:39	157,326.86	1,294,542.21	5.87	28.20	22.33	
HY-113	12/1/2022	13:05	157,326.86	1,294,542.21	5.26	28.20	22.94	
HY-113	12/1/2022	13:26	157,326.86	1,294,542.21	5.28	28.20	22.92	
HY-114	3/9/2022	11:18	157,324.56	1,294,554.64	4.00	28.23	24.23	Well opened at 09:12
HY-114	3/9/2022	12:29	157,324.56	1,294,554.64	4.00	28.23	24.23	
HY-114	6/20/2022	12:44	157,324.56	1,294,554.64	5.08	28.23	23.15	Well opened at 11:45
HY-114	6/20/2022	15:15	157,324.56	1,294,554.64	5.08	28.23	23.15	
HY-114	9/13/2022	09:51	157,324.56	1,294,554.64	5.86	28.23	22.37	Well opened at 09:34
HY-114	9/13/2022	10:38	157,324.56	1,294,554.64	5.86	28.23	22.37	
HY-114	12/1/2022	13:05	157,324.56	1,294,554.64	5.24	28.23	22.99	
HY-114	12/1/2022	13:26	157,324.56	1,294,554.64	5.25	28.23	22.98	
HY-115	3/9/2022	11:40	157,219.14	1,294,421.92	5.88	30.12	24.24	Well opened at 09:44
HY-115	3/9/2022	13:00	157,219.14	1,294,421.92	5.90	30.12	24.22	
HY-115	6/20/2022	14:54	157,219.14	1,294,421.92	6.95	30.12	23.17	Well opened at 14:13
HY-115	6/20/2022	16:40	157,219.14	1,294,421.92	6.97	30.12	23.15	
HY-115	9/13/2022	13:01	157,219.14	1,294,421.92	7.77	30.12	22.35	
HY-115	9/13/2022	13:53	157,219.14	1,294,421.92	7.77	30.12	22.35	
HY-115	12/1/2022	9:31	157,219.14	1,294,421.92	7.12	30.12	23.00	
HY-115	12/1/2022	9:54	157,219.14	1,294,421.92	7.12	30.12	23.00	
HY-116	3/9/2022	11:39	157,224.94	1,294,425.98	5.44	29.71	24.27	Well opened at 09:44
HY-116	3/9/2022	12:59	157,224.94	1,294,425.98	5.47	29.71	24.24	
HY-116	6/20/2022	14:52	157,224.94	1,294,425.98	6.50	29.71	23.21	Well opened at 14:09
HY-116	6/20/2022	16:39	157,224.94	1,294,425.98	6.51	29.71	23.20	
HY-116	9/13/2022	13:01	157,224.94	1,294,425.98	7.30	29.71	22.41	
HY-116	9/13/2022	13:51	157,224.94	1,294,425.98	7.31	29.71	22.40	
HY-116	12/1/2022	9:32	157,224.94	1,294,425.98	6.68	29.71	23.03	
HY-117	3/9/2022	11:38	157,198.62	1,294,438.32	5.89	30.11	24.22	Well opened at 09:41
HY-117	3/9/2022	12:56	157,198.62	1,294,438.32	5.90	30.11	24.21	
HY-117	6/20/2022	14:58	157,198.62	1,294,438.32	6.95	30.11	23.16	Well opened at 14:21
HY-117	6/20/2022	16:33	157,198.62	1,294,438.32	6.96	30.11	23.15	
HY-117	9/13/2022	13:03	157,198.62	1,294,438.32	7.77	30.11	22.34	Well opened at 12:57
HY-117	9/13/2022	13:42	157,198.62	1,294,438.32	7.76	30.11	22.35	

**Groundwater Elevations
BSB Property, Kent, Washington**

Well	Date	Time	Northing	Easting	Depth to Water	Elevation		Comments
						MP	GW	
HY-117	12/1/2022	9:21	157,198.62	1,294,438.32	7.12	30.11	22.99	
HY-117	12/1/2022	9:41	157,198.62	1,294,438.32	7.12	30.11	22.99	
HY-118	3/9/2022	11:38	157,205.65	1,294,443.10	5.60	29.89	24.29	Well opened at 09:41
HY-118	3/9/2022	12:55	157,205.65	1,294,443.10	5.61	29.89	24.28	
HY-118	6/20/2022	14:57	157,205.65	1,294,443.10	6.67	29.89	23.22	Well opened at 14:18
HY-118	6/20/2022	16:32	157,205.65	1,294,443.10	6.69	29.89	23.20	
HY-118	9/13/2022	13:04	157,205.65	1,294,443.10	7.47	29.89	22.42	Well opened at 12:56
HY-118	9/13/2022	13:44	157,205.65	1,294,443.10	7.49	29.89	22.40	
HY-118	12/1/2022	9:19	157,205.65	1,294,443.10	6.81	29.89	23.08	
HY-118	12/1/2022	9:39	157,205.65	1,294,443.10	6.82	29.89	23.07	
HY-119	3/9/2022	12:23	157,443.95	1,294,631.07	1.30	25.23	23.93	Well opened at 11:04
HY-119	3/9/2022	15:53	157,443.95	1,294,631.07	1.30	25.23	23.93	
HY-119	6/20/2022	13:48	157,443.95	1,294,631.07	2.32	25.23	22.91	Well opened at 13:45
HY-119	6/20/2022	15:40	157,443.95	1,294,631.07	2.32	25.23	22.91	
HY-119	9/13/2022	11:35	157,443.95	1,294,631.07	3.08	25.23	22.15	Well opened at 11:30
HY-119	9/13/2022	12:50	157,443.95	1,294,631.07	3.06	25.23	22.17	
HY-119	12/1/2022	12:38	157,443.95	1,294,631.07	2.50	25.23	22.73	
HY-119	12/1/2022	13:10	157,443.95	1,294,631.07	2.51	25.23	22.72	
HY-120	3/9/2022	12:22	157,443.86	1,294,643.08	1.26	25.24	23.98	Well opened at 11:05
HY-120	3/9/2022	15:15	157,443.86	1,294,643.08	1.25	25.24	23.99	
HY-120	6/20/2022	13:46	157,443.86	1,294,643.08	2.27	25.24	22.97	Well opened at 13:45
HY-120	6/20/2022	15:39	157,443.86	1,294,643.08	2.28	25.24	22.96	
HY-120	9/13/2022	11:39	157,443.86	1,294,643.08	3.02	25.24	22.22	Well opened at 11:30
HY-120	9/13/2022	12:48	157,443.86	1,294,643.08	3.03	25.24	22.21	
HY-120	12/1/2022	12:38	157,443.86	1,294,643.08	2.45	25.24	22.79	
HY-120	12/1/2022	13:10	157,443.86	1,294,643.08	2.45	25.24	22.79	
HY-121	3/9/2022	12:21	157,434.29	1,294,744.33	1.10	24.84	23.74	Well opened at 11:02
HY-121	3/9/2022	13:52	157,434.29	1,294,744.33	1.14	24.84	23.70	
HY-121	6/20/2022	17:26	157,434.29	1,294,744.33	2.76	24.84	22.08	Well opened at 17:26- parked over until late afternoon
HY-121	9/13/2022	11:42	157,434.29	1,294,744.33	2.75	24.84	22.09	Well opened at 11:30
HY-121	9/13/2022	12:55	157,434.29	1,294,744.33	2.78	24.84	22.06	
HY-121	12/1/2022	12:38	157,434.29	1,294,744.33	2.13	24.84	22.71	
HY-121	12/1/2022	13:10	157,434.29	1,294,744.33	2.13	24.84	22.71	
HY-122	3/9/2022	11:23	157,253.78	1,294,501.19	5.47	29.71	24.24	Well opened at 09:21
HY-122	3/9/2022	12:35	157,253.78	1,294,501.19	5.48	29.71	24.23	
HY-122	6/20/2022	12:37	157,253.78	1,294,501.19	6.56	29.71	23.15	Well opened at 11:36
HY-122	6/20/2022	14:28	157,253.78	1,294,501.19	6.57	29.71	23.14	
HY-122	9/13/2022	13:13	157,253.78	1,294,501.19	7.36	29.71	22.35	
HY-122	9/13/2022	14:03	157,253.78	1,294,501.19	7.36	29.71	22.35	
HY-122	12/1/2022	9:49	157,253.78	1,294,501.19	6.71	29.71	23.00	
HY-122	12/1/2022	10:25	157,253.78	1,294,501.19	6.71	29.71	23.00	
HY-123	3/9/2022	11:24	157,249.94	1,294,507.90	5.48	29.76	24.28	Well opened at 09:21
HY-123	3/9/2022	12:42	157,249.94	1,294,507.90	5.48	29.76	24.28	
HY-123	6/20/2022	12:34	157,249.94	1,294,507.90	6.52	29.76	23.24	Well opened at 11:36
HY-123	6/20/2022	14:28	157,249.94	1,294,507.90	6.53	29.76	23.23	
HY-123	9/13/2022	13:14	157,249.94	1,294,507.90	7.33	29.76	22.43	
HY-123	9/13/2022	14:04	157,249.94	1,294,507.90	7.33	29.76	22.43	
HY-123	12/1/2022	9:49	157,249.94	1,294,507.90	6.67	29.76	23.09	
HY-123	12/1/2022	10:25	157,249.94	1,294,507.90	6.67	29.76	23.09	
HY-125	3/9/2022	11:29	157,196.34	1,294,559.26	5.32	29.60	24.28	Well opened at 09:28
HY-125	3/9/2022	12:46	157,196.34	1,294,559.26	5.32	29.60	24.28	
HY-125	6/20/2022	12:29	157,196.34	1,294,559.26	6.49	29.60	23.11	Well opened at 11:33
HY-125	6/20/2022	14:18	157,196.34	1,294,559.26	6.51	29.60	23.09	
HY-125	9/13/2022	12:44	157,196.34	1,294,559.26	7.27	29.60	22.33	
HY-125	9/13/2022	13:33	157,196.34	1,294,559.26	7.28	29.60	22.32	
HY-125	12/1/2022	9:45	157,196.34	1,294,559.26	6.61	29.60	22.99	
HY-125	12/1/2022	10:16	157,196.34	1,294,559.26	6.82	29.60	22.78	
HY-125	12/1/2022	11:47	157,196.34	1,294,559.26	6.65	29.60	22.95	
HY-126	3/9/2022	11:30	157,196.44	1,294,570.29	5.30	29.59	24.29	Well opened at 09:28

**Groundwater Elevations
BSB Property, Kent, Washington**

Well	Date	Time	Northing	Easting	Depth to Water	Elevation		Comments
						MP	GW	
HY-126	3/9/2022	12:48	157,196.44	1,294,570.29	5.32	29.59	24.27	
HY-126	6/20/2022	12:27	157,196.44	1,294,570.29	6.37	29.59	23.22	Well opened at 11:31
HY-126	6/20/2022	14:18	157,196.44	1,294,570.29	6.38	29.59	23.21	
HY-126	9/13/2022	12:28	157,196.44	1,294,570.29	7.18	29.59	22.41	Well opened at 09:28
HY-126	9/13/2022	13:29	157,196.44	1,294,570.29	7.18	29.59	22.41	
HY-126	12/1/2022	9:43	157,196.44	1,294,570.29	6.49	29.59	23.10	
HY-126	12/1/2022	10:16	157,196.44	1,294,570.29	6.51	29.59	23.08	
HY-127	3/9/2022	11:45	157,169.82	1,294,395.62	6.23	30.49	24.26	Well opened at 09:48
HY-127	3/9/2022	13:05	157,169.82	1,294,395.62	6.25	30.49	24.24	
HY-127	6/20/2022	15:12	157,169.82	1,294,395.62	7.31	30.49	23.18	Well opened at 14:40; under pressure
HY-127	6/20/2022	16:42	157,169.82	1,294,395.62	7.31	30.49	23.18	
HY-127	9/13/2022	13:10	157,169.82	1,294,395.62	8.12	30.49	22.37	
HY-127	9/13/2022	14:00	157,169.82	1,294,395.62	8.12	30.49	22.37	
HY-127	12/1/2022	9:29	157,169.82	1,294,395.62	7.47	30.49	23.02	
HY-127	12/1/2022	9:52	157,169.82	1,294,395.62	7.47	30.49	23.02	
HY-128	3/9/2022	11:44	157,173.96	1,294,403.62	5.82	30.32	24.50	Well opened at 09:48
HY-128	3/9/2022	13:03	157,173.96	1,294,403.62	5.83	30.32	24.49	
HY-128	6/20/2022	15:14	157,173.96	1,294,403.62	6.94	30.32	23.38	Well opened at 14:42
HY-128	6/20/2022	16:40	157,173.96	1,294,403.62	6.93	30.32	23.39	
HY-128	9/13/2022	13:09	157,173.96	1,294,403.62	7.77	30.32	22.55	
HY-128	9/13/2022	13:58	157,173.96	1,294,403.62	7.78	30.32	22.54	
HY-128	12/1/2022		157,173.96	1,294,403.62		30.32	30.32	Covered
DW-1a	3/9/2022	13:05	157,246.35	1,294,631.25	3.96	27.91	23.95	Vented
DW-1a	6/20/2022	12:05	157,246.35	1,294,631.25	4.98	27.91	22.93	Well opened at 11:22
DW-1a	6/20/2022	14:06	157,246.35	1,294,631.25	4.98	27.91	22.93	
DW-1a	9/13/2022	10:02	157,246.35	1,294,631.25	5.76	27.91	22.15	Well opened at 10:02
DW-1a	9/13/2022	12:17	157,246.35	1,294,631.25	5.76	27.91	22.15	
DW-1a	12/1/2022	10:53	157,246.35	1,294,631.25	5.10	27.91	22.81	
DW-5	3/9/2022	12:49	157,294.19	1,294,601.08	3.72	27.74	24.02	Vented.
DW-5	6/20/2022	12:00	157,294.19	1,294,601.08	4.83	27.74	22.91	Well opened at 11:20
DW-5	6/20/2022	14:04	157,294.19	1,294,601.08	4.83	27.74	22.91	
DW-5	9/13/2022	09:56	157,294.19	1,294,601.08	5.52	27.74	22.22	Well opened at 09:56
DW-5	9/13/2022	12:14	157,294.19	1,294,601.08	5.55	27.74	22.19	
DW-5	12/1/2022	10:59	157,294.19	1,294,601.08	4.90	27.74	22.84	
P-1	3/9/2022	–	157,324.11	1,294,619.47	5.25	27.19	21.94	Vented
P-1	6/20/2022	11:56	157,324.11	1,294,619.47	6.92	27.19	20.27	Vented
P-1	9/13/2022	12:10	157,324.11	1,294,619.47	7.93	27.19	19.26	Vented
P-1	12/1/2022	8:16	157,324.11	1,294,619.47	5.40	27.19	21.79	Vented
P-2	3/9/2022	–	157,318.23	1,294,624.62	4.37	26.98	22.61	Vented
P-2	6/20/2022	11:58	157,318.23	1,294,624.62	5.37	26.98	21.61	Vented
P-2	9/13/2022	12:10	157,318.23	1,294,624.62	6.74	26.98	20.24	Vented
P-2	12/1/2022	11:38	157,318.23	1,294,624.62	5.32	26.98	21.66	Vented
P-3	3/9/2022	–	157,336.05	1,294,639.01	3.26	26.49	23.23	Vented
P-3	6/20/2022	11:54	157,336.05	1,294,639.01	4.05	26.49	22.44	Vented
P-3	9/13/2022	12:08	157,336.05	1,294,639.01	6.17	26.49	20.32	Vented
P-3	12/1/2022	11:42	157,336.05	1,294,639.01	3.56	26.49	22.93	Vented
P-4	3/9/2022	–	157,333.17	1,294,641.75	4.07	26.44	22.37	Vented
P-4	6/20/2022	11:53	157,333.17	1,294,641.75	5.06	26.44	21.38	Vented
P-4	9/13/2022	12:09	157,333.17	1,294,641.75	6.25	26.44	20.19	Vented
P-4	12/1/2022	11:43	157,333.17	1,294,641.75	5.01	26.44	21.43	Vented
P-5	3/9/2022	11:21	157,337.90	1,294,489.50	5.60	28.36	22.76	Well opened at 09:16
P-5	3/9/2022	12:32	157,337.90	1,294,489.50	5.60	28.36	22.76	
P-5	6/20/2022	12:40	157,337.90	1,294,489.50	6.64	28.36	21.72	Well opened at 11:41
P-5	6/20/2022	15:13	157,337.90	1,294,489.50	6.68	28.36	21.68	
P-5	9/13/2022	13:09	157,337.90	1,294,489.50	8.19	28.36	20.17	Well opened at 11:36
P-5	9/13/2022	13:43	157,337.90	1,294,489.50	8.20	28.36	20.16	
P-5	12/1/2022	13:02	157,337.90	1,294,489.50	6.25	28.36	22.11	
P-5	12/1/2022	13:22	157,337.90	1,294,489.50	6.25	28.36	22.11	
P-6	3/9/2022	11:20	157,337.32	1,294,497.12	5.33	28.25	22.92	Well opened at 09:16


**Groundwater Elevations
BSB Property, Kent, Washington**

Well	Date	Time	Northing	Easting	Depth to Water	Elevation		Comments
						MP	GW	
P-6	3/9/2022	12:30	157,337.32	1,294,497.12	5.33	28.25	22.92	
P-6	6/20/2022	12:40	157,337.32	1,294,497.12	6.31	28.25	21.94	Well opened at 11:41
P-6	6/20/2022	15:14	157,337.32	1,294,497.12	6.34	28.25	21.91	
P-6	9/13/2022	13:06	157,337.32	1,294,497.12	7.67	28.25	20.58	Well opened at 11:33
P-6	9/13/2022	13:42	157,337.32	1,294,497.12	7.68	28.25	20.57	
P-6	12/1/2022	13:02	157,337.32	1,294,497.12	6.35	28.25	21.90	
P-6	12/1/2022	13:22	157,337.32	1,294,497.12	6.35	28.25	21.90	
P-7	3/9/2022	11:53	157,339.12	1,294,230.94	6.40	29.64	23.24	Well opened at 09:59
P-7	3/9/2022	13:17	157,339.12	1,294,230.94	6.40	29.64	23.24	
P-7	6/20/2022	16:25	157,339.12	1,294,230.94	7.14	29.64	22.50	Well opened at 15:36
P-7	6/20/2022	17:03	157,339.12	1,294,230.94	7.15	29.64	22.49	
P-7	9/13/2022	13:13	157,339.12	1,294,230.94	8.75	29.64	20.89	Well opened at 11:38
P-7	9/13/2022	13:49	157,339.12	1,294,230.94	8.87	29.64	20.77	
P-7	12/1/2022	10:24	157,339.12	1,294,230.94	7.64	29.64	22.00	
P-7	12/1/2022	10:56	157,339.12	1,294,230.94	7.64	29.64	22.00	
P-8	3/9/2022	11:54	157,348.05	1,294,233.80	6.50	29.45	22.95	Well opened at 09:59
P-8	3/9/2022	13:18	157,348.05	1,294,233.80	6.50	29.45	22.95	
P-8	6/20/2022	16:19	157,348.05	1,294,233.80	7.45	29.45	22.00	Well opened at 15:34; under slight pressure.
P-8	6/20/2022	17:01	157,348.05	1,294,233.80	7.45	29.45	22.00	
P-8	9/13/2022	13:15	157,348.05	1,294,233.80	8.81	29.45	20.64	Well opened at 11:41
P-8	9/13/2022	13:50	157,348.05	1,294,233.80	8.83	29.45	20.62	
P-8	12/1/2022	10:24	157,348.05	1,294,233.80	7.55	29.45	21.90	
P-8	12/1/2022	10:54	157,348.05	1,294,233.80	7.54	29.45	21.91	
P-9	3/9/2022	11:49	156,992.66	1,294,218.30	9.10	32.39	23.29	Well opened at 09:55
P-9	3/9/2022	13:10	156,992.66	1,294,218.30	9.42	32.39	22.97	
P-9	3/9/2022	16:41	156,992.66	1,294,218.30	9.41	32.39	22.98	
P-9	6/20/2022	16:57	156,992.66	1,294,218.30	10.39	32.39	22.00	Well opened at 16:08
P-9	6/20/2022	17:11	156,992.66	1,294,218.30	10.39	32.39	22.00	
P-9	9/13/2022	13:32	156,992.66	1,294,218.30	11.76	32.39	20.63	Well opened at 12:00
P-9	9/13/2022	14:00	156,992.66	1,294,218.30	11.76	32.39	20.63	
P-9	12/1/2022	10:08	156,992.66	1,294,218.30	10.51	32.39	21.88	
P-9	12/1/2022	10:36	156,992.66	1,294,218.30	10.50	32.39	21.89	
P-10	3/9/2022	11:47	156,987.94	1,294,225.89	9.43	32.40	22.97	Found with no cap. Well opened at 09:52
P-10	3/9/2022	13:08	156,987.94	1,294,225.89	9.45	32.40	22.95	
P-10	6/20/2022	16:56	156,987.94	1,294,225.89	10.42	32.40	21.98	Well opened at 16:08
P-10	6/20/2022	17:10	156,987.94	1,294,225.89	10.43	32.40	21.97	
P-10	9/13/2022	13:33	156,987.94	1,294,225.89	11.79	32.40	20.61	Well opened at 12:00
P-10	9/13/2022	14:01	156,987.94	1,294,225.89	11.80	32.40	20.60	
P-10	12/1/2022	10:09	156,987.94	1,294,225.89	10.53	32.40	21.87	
P-10	12/1/2022	10:39	156,987.94	1,294,225.89	10.54	32.40	21.86	
P-11	3/9/2022	11:49	156,973.90	1,294,198.97	7.37	32.60	25.23	Well opened at 09:56
P-11	3/9/2022	13:11	156,973.90	1,294,198.97	7.40	32.60	25.20	
P-11	6/20/2022	16:55	156,973.90	1,294,198.97	9.19	32.60	23.41	Well opened at 16:07; under slight pressure
P-11	6/20/2022	17:08	156,973.90	1,294,198.97	9.19	32.60	23.41	
P-11	9/13/2022	13:34	156,973.90	1,294,198.97	11.13	32.60	21.47	Well opened at 12:00
P-11	9/13/2022	14:02	156,973.90	1,294,198.97	11.17	32.60	21.43	
P-11	12/1/2022	10:10	156,973.90	1,294,198.97	9.36	32.60	23.24	
P-11	12/1/2022	10:41	156,973.90	1,294,198.97	9.36	32.60	23.24	
P-12	3/9/2022	11:50	156,969.51	1,294,204.89	7.53	32.74	25.21	Well opened at 09:56
P-12	3/9/2022	13:13	156,969.51	1,294,204.89	7.56	32.74	25.18	
P-12	6/20/2022	16:53	156,969.51	1,294,204.89	9.35	32.74	23.39	Well opened at 16:06; under slight pressure
P-12	6/20/2022	17:07	156,969.51	1,294,204.89	9.36	32.74	23.38	
P-12	9/13/2022	13:35	156,969.51	1,294,204.89	11.29	32.74	21.45	Well opened at 12:00
P-12	9/13/2022	14:03	156,969.51	1,294,204.89	11.30	32.74	21.44	
P-12	12/1/2022	10:11	156,969.51	1,294,204.89	9.45	32.74	23.29	
P-12	12/1/2022	10:43	156,969.51	1,294,204.89	9.45	32.74	23.29	
P-13	3/9/2022	13:08	157,204.98	1,294,611.83	7.17	29.13	21.96	
P-13	3/9/2022	13:22	157,204.98	1,294,611.83	7.17	29.13	21.96	
P-13	6/20/2022	12:08	157,204.98	1,294,611.83	8.60	29.13	20.53	Well opened at 11:26


**Groundwater Elevations
BSB Property, Kent, Washington**

Well	Date	Time	Northing	Easting	Depth to Water	Elevation		Comments
						MP	GW	
P-13	6/20/2022	14:11	157,204.98	1,294,611.83	8.62	29.13	20.51	
P-13	9/13/2022	10:08	157,204.98	1,294,611.83	9.82	29.13	19.31	Well opened at 09:36
P-13	9/13/2022	12:20	157,204.98	1,294,611.83	9.83	29.13	19.30	
P-13	12/1/2022	9:42	157,204.98	1,294,611.83	7.42	29.13	21.71	
P-13	12/1/2022	10:05	157,204.98	1,294,611.83	7.41	29.13	21.72	
P-14	3/9/2022	13:09	157,203.95	1,294,622.57	6.09	28.91	22.82	
P-14	3/9/2022	13:23	157,203.95	1,294,622.57	6.09	28.91	22.82	
P-14	6/20/2022	12:09	157,203.95	1,294,622.57	7.11	28.91	21.80	Well opened at 11:26
P-14	6/20/2022	14:11	157,203.95	1,294,622.57	7.13	28.91	21.78	
P-14	9/13/2022	10:07	157,203.95	1,294,622.57	8.45	28.91	20.46	Well opened at 09:36
P-14	9/13/2022	12:20	157,203.95	1,294,622.57	8.46	28.91	20.45	
P-14	12/1/2022	9:40	157,203.95	1,294,622.57	7.00	28.91	21.90	
P-14	12/1/2022	10:05	157,203.95	1,294,622.57	7.01	28.91	21.90	
P-15	3/9/2022	1309	157,184.84	1,294,612.59	5.77	29.25	23.48	
P-15	3/9/2022	1324	157,184.84	1,294,612.59	5.77	29.25	23.48	
P-15	6/20/2022	1212	157,184.84	1,294,612.59	6.81	29.25	22.44	Well opened at 11:27
P-15	6/20/2022	1411	157,184.84	1,294,612.59	6.81	29.25	22.44	
P-15	9/13/2022	1005	157,184.84	1,294,612.59	8.08	29.25	21.17	Well opened at 10:02
P-15	9/13/2022	1218	157,184.84	1,294,612.59	8.21	29.25	21.04	
P-15	9/14/2022	1422	157,184.84	1,294,612.59	8.19	29.25	21.06	
P-15	12/1/2022	9:40	157,184.84	1,294,612.59	6.31	29.25	22.94	
P-15	12/1/2022	10:05	157,184.84	1,294,612.59	6.31	29.25	22.94	
P-16	3/9/2022	1310	157,183.97	1,294,621.27	5.72	29.25	23.53	
P-16	3/9/2022	1325	157,183.97	1,294,621.27	5.71	29.25	23.54	
P-16	6/20/2022	1210	157,183.97	1,294,621.27	6.85	29.25	22.40	Well opened at 11:29
P-16	6/20/2022	1412	157,183.97	1,294,621.27	6.85	29.25	22.40	
P-16	9/13/2022	1005	157,183.97	1,294,621.27	8.08	29.25	21.17	Well opened at 10:02
P-16	9/13/2022	1218	157,183.97	1,294,621.27	8.08	29.25	21.17	
P-16	12/1/2022	9:34	157,183.97	1,294,621.27	6.56	29.25	22.69	
P-16	12/1/2022	10:05	157,183.97	1,294,621.27	6.56	29.25	22.69	


Hydrograph -- Piezometers P-1 and P-3 BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometers P-2 and P-4 BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometer P-5 and Well HYCP-7s BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometer P-6 and Well HYCP-7i BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometer P-7 and Well HY-1s BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometer P-8 and Well HY-1i BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometers P-9 and P-11 BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometers P-10 and P-12 BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometers P-13 and P-15 BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometers P-14 and P-16 BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometer P-4 and Well HY-108 BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Wells HYCP-7i and HYCP-7d BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Monitoring Wells HY-1i and HY-1d BSB Property, Kent, Washington




Hydrograph -- Piezometer P-12 and Well HY-11d BSB Property, Kent, Washington



Hydrograph -- Piezometer P-14 and Well HY-125 BSB Property, Kent, Washington



**Hydrograph -- Wells HYCP-3i and HY-117
BSB Property, Kent, Washington**



ATTACHMENT C
Groundwater Chemistry Data and HVOC Time Trend Plots


**Groundwater Chemistry Data
Well Gs
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-Chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
Gs	08/11/87		310	5 U	330	330		290	4	1 U	1 U	11000	1 U	1 U	1 U	1 U		11,934	0.01	0.005 U
Gs	09/09/87		1000 U	500 U	820	820		100 U	100 U	100 U	100 U	7000	100 U	100 U	100 U	100 U		7,820	0.005	0.005 U
Gs	10/08/87		580	5 U	160	160		86	4	1 U	1 U	3000	1 U	10	1	4	1 U	3,845	0.005 U	0.005 U
Gs	10/08/87	Split	1200	3.3 U	34000	34000		90	2 U	2.3 U	1.6 U	3300	1.2 U	12	1.5 J	5.7	1.7 U	38,609		
Gs	11/10/87		1200	8	160	160		120	3	1 U	1 U	4300	1 U	9	1 U	1	1 U	5,801	0.006	0.005 U
Gs	03/24/88		1800	500 U	100	18100	18000	100 U	100 U	100 U	100 U	3800	100 U	100 U	100 U	100 U		23,700	0.005 U	0.005 U
Gs	03/24/88	Dupl	2100	500 U	180	360	180	100 U	100 U	100 U	100 U	4000	100 U	100 U	100 U	100 U		6,460	0.005 U	0.005 U
Gs	06/28/88		1000 U	500 U	100 U	100		100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U		ND	0.005 U	0.008
Gs	09/20/88		1500	5 U	200	200		340	4	17	1 U	3300	360	10	1	2		5,734	0.005 U	0.005 U
Gs	03/16/89		737	1 U	73	73		71	1 U	1 U	1 U	24	1 U	1 U	1 U	2 U		905	0.005 U	0.01 U
Gs	06/21/89		1590		149	149		127	1 U	1 U	1 U	468	2 U	6.8	1 U	2 U	1 U	2,341	0.005 U	0.01 U
Gs	10/05/89		1850	1 U	57	57		67	1.3	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1,975	0.005 U	0.01 U
Gs	01/11/90		788	1 U	43	5373	5330	43	1 U	1 U	1 U	1.4	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	6,205	0.005	0.01 U
Gs	04/04/90		1530	2 U	153	24753	24600	105	0.8	0.5 U	0.5 U	71.4	0.5 U	1.7	0.5 U	1 U	0.5 U	26,462	0.005 U	0.01 U
Gs	06/27/90		1850	2 U	125	11125	11000	114	0.6	1 U	7.2	11.8 U	0.5 U	1.9	0.5 U	1 U	0.5 U	13,099	0.005 U	0.01 U
Gs	01/08/91		2200	100 U	50 U	11050	11000	25 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	13,200	0.005 U	0.01 U
Gs	04/02/91		2300	200 U	50 U	12050	12000	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	14,300	0.005 U	0.01 U
Gs	07/05/91		580	200 U	50 U	7250	7200	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	7,780	0.005 U	0.01 U
Gs	10/08/91		1400	200 U	50 U	4650	4600	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	6,000	0.005 U	0.01 U
Gs	01/08/92		1500	50 U	25 U	8025	8000	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	50 U	50 U	50 U	25 U	9,500	0.005 U	0.01 U
Gs	03/31/92		1200	100 U	45	5445	5400	23	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	6,668	0.005 U	0.01 U
Gs	07/02/92		1100	500 U	50 U	3950	3900	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	5,000	0.005 U	0.01 U
Gs	10/07/92		280	200 U	50 U	9850	9800	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U					10,080	0.007	0.01 U
Gs	01/08/93		420	200 U	50 U	15050	15000	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	15,420	0.006	0.01 U
Gs	03/31/93		370	400 U	100 U	5000	4900	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	200 U	200 U	200 U	100 U	5,270	0.007	0.01 U
Gs	07/06/93		450	50 U	55	6355	6300	15	6	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	6,826	0.009	0.01 U
Gs	10/12/93		320	50 U	31	4931	4900	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	5,251	0.006	0.01 U
Gs	01/12/94		370	20 U	19	1019	1000	6.1	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	1,395	0.005 U	0.01 U
Gs	04/11/94		99	2 U	3.9	358.9	355	0.8	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	460	0.007	0.01 U
Gs	07/11/94		260	2 U	24.4	3124.4	3100	5	2.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	3,392	0.007	0.01 U
Gs	11/09/94		200	2 U	12	952	940	3.2	2.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1,157	0.006	0.01 U
Gs	01/17/95		190	20 U	13	1013	1000	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	1,203	0.006	0.01 U
Gs	04/25/95		46	2 U	0.7	56.7	56	0.5 U	1.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	104	0.005	0.01 U
Gs	07/13/95		320	5 U	16	1316	1300	4.2	3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1,639	0.007	0.01 U
Gs	12/05/95		240	20 U	9.7	649.7	640	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	890	0.008	0.01 U
Gs	03/25/96		290	2 U	12	872	860	3.5	3.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1,169	0.006	0.01 U
Gs	05/28/96		100	20 U	5 U	96	91	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	191	0.006	0.01 U
Gs	09/11/96		330	10 U	17	1817	1800	5	2.5 U	2.5 U	2.5 U	2.5 U	2.5 U	5 U	5 U	5 U	2.5 U	2,152	0.006	0.01 U
Gs	12/05/96		180	2 U	5.7	425.7	420	1.4	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	607	0.009	0.01 U
Gs	03/05/97		210	20 U	9	409	400	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	619	0.009	0.01 U
Gs	06/17/97		330	40 U	15	1015	1000	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1,345	0.006	0.01 U
Gs	09/17/97		51	5 U	1	53	52	0.5 U	0.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	105	0.008	0.01 U
Gs	12/09/97		150	25 U	5	315	310	2 U	2 U	2 U	2 U	2 U	2 U	5 U	5 U	5 U	2 U	465	0.009	0.01 U
Gs	03/10/98		310	5 U	9.8	609.8	600	2.2	3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	925	0.01	0.01 U
Gs	06/10/98		260	50 U	7.8	707.8	700	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	968	0.008	0.01 U
Gs	09/19/98		350	25 U	8.6	548.6	540	2 U	2.5	2 U	2 U	2 U	2 U	5 U	5 U	5 U	2 U	901	0.007	0.01 U
Gs	09/19/98	Dupl	370	5 U	9.8	589.8	580	2.1	2.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	965	0.008	0.01 U
Gs	12/21/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	03/12/12		0.260	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.260	NA	NA
Gs	06/18/12		0.370	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.370	NA	NA

**Groundwater Chemistry Data
Well Gs
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-Chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
Gs	09/17/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	12/21/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	03/13/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	06/12/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	09/06/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	12/26/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	03/19/14		0.570	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.570	NA	NA
Gs	06/24/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	09/10/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	12/10/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	03/23/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	06/29/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	09/02/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	03/25/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	09/14/16		0.200 UJ	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	03/06/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	09/29/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	03/20/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	08/30/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	03/19/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	08/30/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	02/26/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	09/09/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	03/11/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	09/14/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	03/09/22		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gs	09/16/22		1.62 J	0.750 UJ	0.500 UJ	1.00	0.500 UJ	0.500 UJ	0.500 UJ	0.400 UJ	0.400 UJ	0.500 UJ	0.400 UJ	NA	NA	NA	NA	1.62	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well Gs BSB Property, Kent, Washington



- Notes:**
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.


**Groundwater Chemistry Data
Well Hs
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans Dichloroethene µg/L	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,2-Dichloroethene µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
Hs	08/11/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	16	1 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U		18.0	0.005 U	0.005 U
Hs	09/08/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	13	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		13.0	0.005 U	0.005 U
Hs	10/08/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	13	1 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	15.0	0.005 U	0.005 U
Hs	11/10/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	12	1 U	1 U	1	1 U	1 U	1 U	1 U		13.0	0.005 U	0.005 U
Hs	03/23/88		10 U	5 U	1 U	3	2	1 U	10	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		12.0	0.005 U	0.005 U
Hs	06/27/88		10 U	5 U	1 U	1		1 U	16	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		16.0	0.005 U	0.005 U
Hs	06/27/88	Dupl	10 U	5 U	1 U	1		1 U	5	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		5.00		
Hs	09/21/88		10 U	5 U	1 U	1		1 U	20	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		20.0	0.005 U	0.005 U
Hs	09/21/88	Dupl	10 U	5 U	1 U	1		5 U	8	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		13.0	0.005 U	0.005 U
Hs	03/16/89		2 U	1 U	1 U	1		1 U	1.8	1 U	4.1	1 U	1 U	1 U	1 U	2 U		5.90	0.005 U	0.01 U
Hs	06/22/89		2 U		1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	2 U	2 U	1 U	1 U	2 U	1 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	10/05/89		1 U	1 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	01/10/90		1 U	1 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	04/04/90		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	06/27/90		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	01/08/91		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	04/03/91		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	4	1 U	1 U	2.8	0.5 U	6.80	0.005 U	0.01 U
Hs	07/03/91		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	10/09/91		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	01/07/92		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	03/31/92		1 U	10 U	1 U	3	2 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	07/02/92		1 U	10 U	1 U	3	2 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	10/08/92		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U					ND	0.005 U	0.01 U
Hs	01/06/93		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	03/31/93		0.5 U	3	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	3.00	0.005 U	0.01 U
Hs	07/07/93		0.5 U	9	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	1 U	1 U	0.5 U	10	0.005 U	0.01 U
Hs	10/12/93		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	01/11/94		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	04/11/94		1 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	07/12/94		1 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	1 U	1 U	0.5 U	1.00	0.005 U	0.01 U
Hs	11/08/94		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	01/17/95		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	04/25/95		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	07/13/95		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	12/05/95		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	03/26/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	3.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	3.50	0.005 U	0.01 U
Hs	05/28/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.60	0.005 U	0.01 U
Hs	09/11/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	1.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.70	0.005 U	0.01 U
Hs	12/06/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	2.3	0.5 U	0.5 U	0.8	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	3.10	0.005 U	0.01 U
Hs	03/05/97		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	1.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.70	0.005 U	0.01 U
Hs	06/18/97		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	09/18/97		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	1.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.10	0.005 U	0.01 U
Hs	12/09/97		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	1.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.50	0.005 U	0.01 U
Hs	03/10/98		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	1.8	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.80	0.005 U	0.01 U
Hs	06/10/98		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	06/10/98	Dupl	0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hs	09/19/98		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	1.1	0.5 U	0.5 U	0.7	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.80	0.005 U	0.01
Hs	10/16/02		0.50 U	2.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.00 U	0.50 U	ND	0.01 U	0.01 U
Hs	12/21/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA

**Groundwater Chemistry Data
Well Hs
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
Hs	03/12/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	06/19/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	09/18/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	12/20/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	03/14/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	06/13/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	09/11/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	12/27/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	03/20/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	06/25/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	09/11/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	12/11/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	03/23/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	06/29/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	09/09/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	03/29/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	09/14/16		0.200 UJ	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	03/06/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	09/29/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	03/20/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	08/29/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	03/19/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	08/28/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	02/26/20		0.200 U	2.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	09/09/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	03/11/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	09/14/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hs	03/10/22		0.200 UJ	1.00 U	0.500 U	1.28	0.775	0.500 U	0.500 U	0.50 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.775	NA	NA
Hs	09/26/22		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well Hs BSB Property, Kent, Washington



- Notes:**
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HY-1s
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-1s	01/10/83	A-rej	1 U	6.1	1 U	1		31				17						54.1		
HY-1s	01/10/83	B-rej	1 U	5.6	2.4	2.4		21				16						45.0		
HY-1s	01/10/83	C-rej	1 U	4.9	2.1	2.1		21				6.5						34.5		
HY-1s	01/10/83	D-rej	1 U	3.5	1 U	1		18				2.3						23.8		
HY-1s	04/08/83	A-rej	1 U	11	1 U	1		10				1 U						21.0		
HY-1s	04/08/83	B-rej	1 U	12	1 U	1		9				1 U						21.0		
HY-1s	04/08/83	C-rej	1 U	15	1 U	1		11				1 U						26.0		
HY-1s	04/08/83	D-rej	1 U	54	1 U	1		10				1 U						64.0		
HY-1s	11/02/83		10 U	10 U	10 U	10		10 U	10 U		10 U	10 U	10 U	1 U	1 U	1 U		ND		
HY-1s	01/31/84		5	10 U	10 U	10		10 U	10 U		10 U	10 U	10 U	1 U	1 U	1 U		5.00		
HY-1s	09/01/84		1.9	5 U	1 U	1		1 U	1 U		1 U	1 U	10 U	1 U	1 U	1 U		1.90		
HY-1s	12/08/84		1 U	5 U	27	27		1.5	1 U		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		28.5		
HY-1s	02/01/85		1 U	5 U	12.3	12.3		1 U	1 U		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		12.3		
HY-1s	04/05/85		9	5 U	14.3	14.3		1 U	1 U		1 U	1 U	1 U					23.3		
HY-1s	01/20/86		6	10 U	25	25		1 U	1 U		1 U	1 U	1 U	2	1 U	1 U		33.0		
HY-1s	08/11/86		10 U	1 U	1 U	1		1 U	1 U		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND		
HY-1s	03/10/87		100 U	50 U	10 U	10		10 U	10 U		10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U		ND		
HY-1s	08/12/87		8	5 U	1 U	1		1 U	1 U	5	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		13.0	0.009	0.006
HY-1s	09/10/87		10	5 U	1 U	1		1 U	1 U	3	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		13.0	0.013	0.005 U
HY-1s	10/08/87		29	5 U	1 U	1		1 U	1 U	4	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		33.0	0.012	0.005 U
HY-1s	11/10/87		51	5 U	1 U	1		11	2	5	12	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		81.0		
HY-1s	03/21/88		23	5 U	1 U	27	26	1 U	1 U	4	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		53.0	0.008	0.008
HY-1s	06/30/88		16	6	1 U	1		1 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		24.0	0.012	0.008
HY-1s	09/20/88		16	17	1 U	1		1 U	1.0	1.0	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		35.0	0.012	0.005 U
HY-1s	03/17/89		6.8	1 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	2 U		8.80	0.013	0.01 U
HY-1s	06/26/89		15		1 U	1		1 U	2.5	1 U	1 U	2 U	2 U	1 U	1 U	2 U	1 U	17.5	0.011	0.01 U
HY-1s	10/05/89		26	1 U	1 U	1		1 U	3.2	1.8	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	31.0	0.01	0.01 U
HY-1s	01/10/90		17	1 U	1 U	34	33	1 U	1 U	2.4	1 U	1 U	1 U	1.2	1 U	1	1 U	54.6	0.011	0.01 U
HY-1s	04/03/90		15.1	2 U	0.5 U	42	41.5	0.5 U	1	2.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	60.1	0.011	0.01 U
HY-1s	01/08/91		10.9	2 U	0.5 U	52.3	51.8	0.5 U	1.6	3.1	0.5 U	2.2	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	69.6	0.012	0.01 U
HY-1s	04/02/91		21.7	2 U	0.5 U	51.7	51.2	0.5 U	2.8	1.9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	2.4	0.5 U	80.0	0.012	0.02
HY-1s	07/02/91		10.4	2 U	0.5 U	53.5	53	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	3.7	1 U	1 U	0.5 U	67.1	0.007	0.01 U
HY-1s	10/08/91		0.5 U	2 U	0.5 U	34.5	34	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	34.0	0.005 U	0.01 U
HY-1s	01/09/92		5.4	2 U	0.5 U	49.5	49	0.5 U	3.2	2.8	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	60.4	0.01	0.01 U
HY-1s	04/01/92		7	10 U	1 U	39	38	1 U	3	3	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	53.0	0.01	0.01 U
HY-1s	07/01/92		11	10 U	1 U	33	32	1 U	2	3	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	48.0	0.008	0.01 U
HY-1s	10/07/92		3	2 U	0.5 U	45.5	45	0.5 U	2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U					50.0	0.008	0.01 U
HY-1s	01/06/93		0.5 U	2 U	0.5 U	81.5	81	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	81.0	0.009	0.01 U
HY-1s	04/01/93		3.5	2	0.5	23.5	23	0.5 U	2.4	1.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	33.0	0.008	0.01 U
HY-1s	07/06/93		8.9	8	1.5	46.5	45	0.5 U	5.9	1.8	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.7	71.8	0.008	0.01 U
HY-1s	10/12/93		16	2 U	1.1	37.1	36	0.5 U	4.8	1.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	59.6	0.007	0.01 U
HY-1s	01/13/94		19	2 U	2	62	60	1.1	6.4	2.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	90.6	0.008	0.01 U
HY-1s	04/13/94		23	2 U	1.4	73.6	72.2	0.5 U	4	1.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	102	0.007	0.01 U
HY-1s	07/14/94		32	2 U	1.5	264.5	263	0.5 U	3.6	1.4	0.5 U	125	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	427	0.007	0.01 U
HY-1s	11/07/94		43	20 U	5.4	265.4	260	0.5 U	12	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	320	0.007	0.01 U
HY-1s	01/18/95		53	10 U	5.3	375.3	370	2.5 U	8	2.5 U	2.5 U	2.5 U	2.5 U	5 U	5 U	5 U	2.5 U	436	0.008	0.01 U
HY-1s	04/26/95		43	2 U	3.6	183.6	180	1.3	8	2.4	2.5 U	1.1	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	239	0.01	0.01 U


**Groundwater Chemistry Data
Well HY-1s
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-1s	07/11/95		130	50 U	12.5 U	942.5	930	12.5 U	16	12.5 U	12.5 U	12.5 U	12.5 U	25 U	25 U	25 U	12.5 U	1,076	0.012	0.01 U
HY-1s	12/07/95		200	40 U	10 U	1310	1300	10 U	18	10 U	10 U	12	10 U	20 U	20 U	20 U	10 U	1,530	0.009	0.01 U
HY-1s	03/27/96		96	20 U	12	912	900	5 U	11	5 U	5 U	16	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	1,035	0.007	0.01 U
HY-1s	05/30/96		110	2 U	12	982	970	8.9	10	1.6	0.5 U	16	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1,129	0.007	0.01 U
HY-1s	09/11/96		150	20 U	12	1012	1000	7	14	5 U	5 U	19	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	1,202	0.008	0.01 U
HY-1s	12/05/96		130	20 U	10	840	830	6	13	5 U	5 U	16	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	1,005	0.01	0.01 U
HY-1s	03/04/97		54	100 U	25 U	410	410	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	50 U	50 U	50 U	25 U	464	0.008	0.01 U
HY-1s	06/18/97		32	4 U	4	184	180	2	3	1 U	1 U	7	1 U	2 U	2 U	2 U	1 U	228	0.007	0.01 U
HY-1s	09/18/97		120	5 U	10	710	700	5.4	12	1.8	0.5 U	13	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	862	0.01	0.01 U
HY-1s	12/09/97		130	50 U	10	670	660	5 U	9	5 U	5 U	19	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	828	0.01	0.01 U
HY-1s	03/09/98		73	5 U	6.9	417	410	2.7	6.6	1.3	0.5 U	9.8	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	510	0.016	0.01 U
HY-1s	06/11/98		67	50 U	5.4	645	640	5 U	5.3	5 U	5 U	5.4	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	723	0.009	0.01 U
HY-1s	06/11/98	Dupl	77	50 U	5.7	626	620	5 U	5.8	5 U	5 U	5.5	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	714	0.009	0.01 U
HY-1s	09/19/98		110	50 U	8.5	619	610	5 U	8.8	5 U	5 U	8.9	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	746	0.009	0.01 U
HY-1s	04/22/99		65	5 U	6.8	357	350	2.5	5.6	0.8	0.5 U	5.7	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	436	0.009	0.01 U
HY-1s	10/05/99		75	5 U	8.4	488	480	3.2	6.5	0.8	0.5 U	6.5	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	580	0.01	0.01 U
HY-1s	04/14/00		48	5 U	5.8	326	320	2	4.6	0.5 U	0.5 U	4.6	0.5 U	1 U	1 U	1	0.5 U	386	0.01	0.01 U
HY-1s	10/10/00		76	1 U	15	445	430	3	6.9	0.71	0.5 U	5.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	537	0.012	0.01
HY-1s	04/25/01		70	1 U	6.8	347	340	2	5.9	0.78	0.5 U	6.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	432	0.0155	0.01
HY-1s	10/25/01		53	7.3	6	316	310	2.5 U	5.1	2.5 U	2.5 U	7.9	2.5 U	2.5 U	2.5 U	5 U	2.5 U	389	0.0086	0.01 U
HY-1s	04/23/02		50	2 U	5.5	246	240	1.3	4.9	1 U	0.5 U	4.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	306	0.01	0.02
HY-1s	10/16/02		23	2.0 U	3.1	153	150	0.86	3.2	0.66	0.50 U	2.8	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.0 U	0.50 U	184	0.0097	0.010 U
HY-1s	04/09/03		22	0.2 U	2.6	80.6	78	0.54	1.2	0.28 J	0.12 U	1.4	0.11 U	0.14 J	0.13 U	0.299 U	0.11 U	106	0.01	0.01
HY-1s	04/09/03	Dupl	22	0.2 U	2.7	77.6	75	0.53	0.99	0.29 J	0.12 U	1.4	0.11 U	0.1 J	0.13 U	0.299 U	0.11 U	103	0.01	0.01
HY-1s	10/21/03		36 J	2 UJ	5.4 J	255	250 J	1.3 J	4.4 J	0.63 J	0.5 UJ	2.7 J	0.5 UJ	0.5 UJ	0.5 UJ	1 UJ	0.5 UJ	300	0.0101	0.01
HY-1s	04/13/04		25	2 U	3.3 J	113	110 J	0.63	2.3	0.5 U	0.5 U	1.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	143	0.0079	0.01 U
HY-1s	10/04/04		4.1	2 U	1.7	69.7	68	0.5 U	1.4	0.5 U	0.5 U	1.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	76.5	0.0108	0.01
HY-1s	04/20/05		22	0.2 U	4.5	146	140	0.85	3.1	0.99	0.12 U	2.1	0.13 U	0.49 JB	0.13 U	0.33 U	0.14 U	174	0.0131	0.01
HY-1s	10/28/05		28	2 U	5.3	205	200	1	4.4	0.88	0.5 U	1.9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	241	0.0109	0.02
HY-1s	04/26/06		15	2 U	2.7	69.7	67	0.5 U	1.5	0.5 U	0.5 U	1.2	0.5 U	NA	NA	NA	NA	87	0.012	0.01
HY-1s	10/23/06		5.9	2 U	1.4	48.4	47	0.5 U	0.86	0.5 U	0.5 U	0.65	0.5 U	NA	NA	NA	NA	56	0.0159	0.01 U
HY-1s	04/11/07		8.6	2.0 U	1.8	50	48	0.50 U	0.86	0.50 U	0.50 U	0.79	0.50 U	NA	NA	NA	NA	60	0.0137	0.007 J
HY-1s	10/09/07		7.9	2.0 U	1.1	29	28	0.50 U	0.56	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	38	0.0145	0.01 U
HY-1s	04/17/08		9.5	0.20 U	1.8	43	41	0.23 J	0.77	0.36 J	0.12 U	0.80	0.13 U	NA	NA	NA	NA	54	0.0122	0.009 J
HY-1s	10/15/08		12	0.23 U	3.0	71	68	0.34 J	1.1	0.34 J	0.050 U	0.99	0.077 U	NA	NA	NA	NA	86	0.011	0.002 J
HY-1s	04/07/09		12	0.23 U	1.8	35	33	0.20 J	0.65	0.23 J	0.050 U	0.69	0.077 U	NA	NA	NA	NA	49	0.0144	0.005 J
HY-1s	10/14/09		14	0.17 U	2.7	64	61	0.39 J	1.4	0.30 J	0.075 U	0.72	0.066 U	NA	NA	NA	NA	81	0.0098	0.003 U
HY-1s	10/14/09	Dupl	16	0.17 U	2.9	73	70	0.37 J	1.7	0.28 J	0.075 U	0.67	0.066 U	NA	NA	NA	NA	92	0.009	0.003 U
HY-1s	04/07/10		19	0.17 U	1.3	18	17	0.18 J	0.48 J	0.15 J	0.075 U	0.37 J	0.066 U	NA	NA	NA	NA	38	0.017	0.003 U
HY-1s	12/03/10		0.730	1.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	0.730	0.0325	0.05 U
HY-1s	05/12/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.26	0.760	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.760	0.0175	0.05 U
HY-1s	12/21/11		15.8	1.00 U	0.500 U	3.27	2.77	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	18.6	NA	NA
HY-1s	03/12/12		19.1	1.00 U	0.500 U	1.87	1.37	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	20.5	NA	NA
HY-1s	06/18/12		20.4	1.00 U	0.500 U	1.89	1.39	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	21.8	NA	NA
HY-1s	09/17/12		23.9	1.00 U	1.25	11.6	10.3	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	35.5	NA	NA
HY-1s	12/20/12		16.4	1.00 U	0.500 U	2.06	1.56	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	18.0	NA	NA
HY-1s	03/12/13		9.10	1.00 U	0.500 U	1.71	1.21	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	10.3	NA	NA

**Groundwater Chemistry Data
Well HY-1s
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-1s	06/12/13		15.9	1.00 U	0.550	4.94	4.39 J	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	20.8	NA	NA
HY-1s	09/06/13		39.5	1.00 U	1.14	14.8	13.7	0.500 U	0.730	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	55.1	NA	NA
HY-1s	12/27/13		22.9	1.00 U	0.500 U	5.39	4.89	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	27.8	NA	NA
HY-1s	12/27/13	Dupl	23.6	1.00 U	0.500 U	5.10	4.60	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	28.2	NA	NA
HY-1s	03/18/14		9.29	1.00 U	0.500 U	3.43	2.93	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	12.2	NA	NA
HY-1s	06/24/14		15.6	1.00 U	0.500 U	3.51	3.01	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	18.6	NA	NA
HY-1s	09/10/14		38.5	1.00 U	1.16	10.4	9.26	0.500 U	0.720	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	49.6	NA	NA
HY-1s	12/09/14		2.90	1.00 U	0.500 U	1.31	0.810	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.71	NA	NA
HY-1s	12/09/14	Dupl	2.92	1.00 U	0.500 U	1.21	0.710	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.63	NA	NA
HY-1s	03/19/15		6.16	1.00 U	0.500 U	1.75	1.25	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	7.41	NA	NA
HY-1s	06/30/15		30.3	1.00 U	0.500 U	2.97	2.47	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	32.8	NA	NA
HY-1s	09/01/15		36.4	1.00 U	0.610	6.35	5.74	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	42.8	NA	NA
HY-1s	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	6.24	5.74	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5.94	NA	NA
HY-1s	12/07/15	Dupl	0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-1s	03/24/16		3.77	1.00 U	0.500 U	1.02	0.520	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.29	NA	NA
HY-1s	09/13/16		23.5 J	1.00 U	0.500 U	2.57	2.07	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	25.6	NA	NA
HY-1s	03/07/17		4.85	1.00 U	0.500 U	1.14	0.636	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5.49	NA	NA
HY-1s	09/29/17		14.4	1.00 U	0.500 U	2.21	1.71	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	16.1	NA	NA
HY-1s	09/29/17	Dupl	15.4	1.00 U	0.500 U	2.25	1.75	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	17.2	NA	NA
HY-1s	03/21/18		14.3	1.00 U	0.500 U	1.80	1.30	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	15.6	NA	NA
HY-1s	08/30/18		18.6	1.00 U	0.500 U	1.65	1.15	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	19.8	NA	NA
HY-1s	03/19/19		10.2	1.00 U	0.500 U	1.85	1.35	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	11.6	NA	NA
HY-1s	03/19/19	Dupl	10.1	1.00 U	0.500 U	1.80	1.30	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	11.4	NA	NA
HY-1s	08/26/19		14.7	1.00 U	0.500 U	1.84	1.34	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	16.0	NA	NA
HY-1s	02/26/20		11.2	1.00 U	0.500 U	1.87	1.37	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	12.6	NA	NA
HY-1s	09/08/20		14.1	1.00 U	0.500 U	2.90	2.40	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	16.5	NA	NA
HY-1s	03/10/21		13.8	1.00 U	0.500 U	3.03	2.53	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	16.3	NA	NA
HY-1s	03/10/21	Dupl	13.7	1.00 U	0.500 U	3.23	2.73	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	16.4	NA	NA
HY-1s	09/13/21		18.7	1.00 U	0.510	4.90	4.39	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	23.6	NA	NA
HY-1s	09/13/21	Dupl	19.2	1.00 U	0.523	5.09	4.57	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	24.3	NA	NA
HY-1s	03/09/22		16.4	1.00 U	0.500 U	4.01	3.51	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	19.9	NA	NA
HY-1s	09/26/22		21.9	1.00 U	0.500 U	3.09	2.59	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	24.5	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well HY-1s BSB Property, Kent, Washington



- Notes:**
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HY-11s
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-11s	09/11/84		1 U	5 U	1 U	1		1 U	3									3		
HY-11s	12/08/84		1 U	5 U	2.2	2.2		1 U	1.4		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		3.6		
HY-11s	02/04/85		1 U	5 U	1 U	1		2.8	1 U		1 U	20	1 U	1 U	1 U	1 U		22.8		
HY-11s	04/05/85		1 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U		1 U	1 U	1 U					ND		
HY-11s	01/20/86		1 U	10 U	1 U	1		1 U	1 U		1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U		2		
HY-11s	08/11/86		10 U	1 U	1 U	1		1 U	1 U		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND		
HY-11s	03/09/87		10 U	4	1 U	1		1 U	1 U		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		4		
HY-11s	08/12/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
HY-11s	09/10/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
HY-11s	10/08/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
HY-11s	11/09/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
HY-11s	03/23/88		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
HY-11s	06/27/88		10 U	7	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		7	0.005 U	0.005 U
HY-11s	10/07/91		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11s	01/07/92		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11s	04/01/92		1 U	10 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11s	06/30/92		1 U	10 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	ND	0.005	0.01 U
HY-11s	10/08/92		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U					ND	0.006	0.01 U
HY-11s	01/08/93		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.006	0.01 U
HY-11s	04/01/93		0.5 U	6	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	6.6	0.011	0.01 U
HY-11s	07/08/93		0.5 U	9	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	9	0.005 U	0.01 U
HY-11s	10/11/93		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.014	0.01 U
HY-11s	10/11/93	Dupl	0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	1.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.1	0.014	0.01 U
HY-11s	01/14/94		0.5 U	2 U	0.5 U	1.3	0.8	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.8	0.026	0.01 U
HY-11s	04/11/94		1 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.037	0.01 U
HY-11s	07/13/94		1 U	6	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	6	0.016	0.01 U
HY-11s	07/13/94	Dupl	1 U	9	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	9	0.024	0.01 U
HY-11s	11/08/94		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.9	0.022	0.01 U
HY-11s	11/08/94	Dupl	0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.8	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.8	0.034	0.01 U
HY-11s	01/19/95		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.6	0.008	0.01 U
HY-11s	01/19/95	Dupl	0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.6	0.013	0.01 U
HY-11s	04/25/95		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.5	0.018	0.01 U
HY-11s	07/12/95		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.7	0.009	0.01 U
HY-11s	12/05/95		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.7	0.034	0.01 U
HY-11s	03/26/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.009	0.01 U
HY-11s	05/30/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.012	0.01 U
HY-11s	09/10/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.01	0.01 U
HY-11s	12/05/96		5 U	20 U	5 U	10	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	ND	0.007	0.01 U
HY-11s	03/05/97		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.013	0.01 U
HY-11s	06/16/97		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.006	0.01 U
HY-11s	09/19/97		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.5	0.005 U	0.01 U
HY-11s	12/10/97		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.014	0.01 U
HY-11s	03/11/98		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.01	0.01 U
HY-11s	06/11/98		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.014	0.01 U


**Groundwater Chemistry Data
Well HY-11s
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-11s	09/24/98		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.018	0.01 U
HY-11s	04/23/99		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.007	0.01 U
HY-11s	10/05/99		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.7	0.011	0.01 U
HY-11s	04/17/00		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.006	0.02
HY-11s	10/10/00		0.5 U	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.76	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	0.76	0.009	0.01 U
HY-11s	04/26/01		0.5 U	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.74	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	0.74	0.0125	0.01 U
HY-11s	10/26/01		0.5 U	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	ND	0.0106	0.01 U
HY-11s	04/27/02		0.50 U	1.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.0 U	0.50 U	ND	0.010 U	0.010 U
HY-11s	10/16/02		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.50 U	1.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	1.20	0.0146	0.01 U
HY-11s	04/09/03		0.22 U	0.2 U	0.14 U	0.26	0.12 U	0.12 U	0.12 J	0.12 U	0.12 U	0.12 U	0.11 J	0.098 U	0.13 U	0.299 U	0.11 U	0.230	0.005 U	0.01 U
HY-11s	10/21/03		0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.50 U	2.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	2.70	0.0118	0.01 U
HY-11s	04/13/04		0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.50 U	0.5 J	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 J	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	1.00	0.005 U	0.01 U
HY-11s	10/04/04		0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.50 U	0.64	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	0.640	0.0139	0.01 U
HY-11s	04/20/05		0.22 U	0.2 U	0.15 U	0.31	0.16 J	0.13 U	0.6	0.12 U	0.12 U	0.14 U	0.13 U	1 B	0.13 U	0.33 U	0.14 U	1.76	0.0034 J	0.06
HY-11s	10/26/05		0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.50 U	0.97	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	0.970	0.0106	0.01 U
HY-11s	04/25/06		0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.50 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.005	0.01 U
HY-11s	10/23/06		0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.50 U	0.59	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	NA	NA	NA	NA	0.590	0.0139	0.01 U
HY-11s	10/23/06	Dupl	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.50 U	0.67	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	NA	NA	NA	NA	0.670	0.0147	0.01 U
HY-11s	04/12/07		0.50 U	2.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.0033	0.01 U
HY-11s	10/09/07		0.50 U	2.0 U	0.50 U	1.4	0.87	0.50 U	0.82	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	1.7	0.0058	0.01 U
HY-11s	04/17/08		0.042 U	0.20 U	0.15 U	0.58	0.43 J	0.13 U	0.21 J	0.12 U	0.12 U	0.14 U	0.13 U	NA	NA	NA	NA	0.64	0.0017	0.002 U
HY-11s	10/16/08		0.11 J	0.23 U	0.048 U	1.5	1.5	0.14 J	0.86	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	2.6	0.0021	0.002 U
HY-11s	04/08/09		0.071 U	0.23 U	0.048 U	0.33	0.28 J	0.10 U	0.12 J	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.090 J	NA	NA	NA	NA	0.49	0.0012	0.003 U
HY-11s	10/13/09		0.15 J	0.17 U	0.091 U	2.6	2.5	0.20 J	1.1	0.080 U	0.075 U	0.10 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	4.0	0.002	0.003 U
HY-11s	04/07/10		0.075 U	0.17 U	0.091 U	0.21	0.12 J	0.074 U	0.08 U	0.080 U	0.075 U	0.10 U	0.10 J	NA	NA	NA	NA	0.22	0.0013	0.003 U
HY-11s	12/03/10		0.20 U	1.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.001 U	0.05 U
HY-11s	05/10/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.001 U	0.05 U
HY-11s	12/21/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.500	NA	NA
HY-11s	03/13/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	06/19/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	09/18/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	2.37	1.87	0.500 U	0.620	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2.49	NA	NA
HY-11s	12/21/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	03/14/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	06/13/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	09/11/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	4.57	4.07	0.500 U	0.960	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5.03	NA	NA
HY-11s	12/27/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.960	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.960	NA	NA
HY-11s	03/20/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	06/25/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	09/11/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.98	1.48	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.48	NA	NA
HY-11s	12/10/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	03/23/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	06/29/15		0.230	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.230	NA	NA
HY-11s	09/01/15		0.620	1.00 U	0.500 U	7.51	7.01	0.500 U	0.860	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	8.49	NA	NA
HY-11s	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA

**Groundwater Chemistry Data
Well HY-11s
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-11s	04/01/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	09/23/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	03/06/17		0.249	1.00 U	0.500 U	1.32	0.824	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.07	NA	NA
HY-11s	10/03/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	03/20/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	08/30/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	2.42	1.92	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.92	NA	NA
HY-11s	03/19/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	08/27/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	2.99	2.49 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	03/03/20		0.200 U	1.00 U	1.00 U	2.00	1.00 U	1.00 U	1.00 U	1.00 U	1.00 U	0.500 U	1.00 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	09/10/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	2.46	1.96	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.96	NA	NA
HY-11s	03/11/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	09/15/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	3.63	3.13	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.13	NA	NA
HY-11s	03/14/22		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11s	09/26/22		0.235	1.00 U	0.500 U	3.89	3.39	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.63	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well HY-11s (Background) BSB Property, Kent, Washington



- Notes:**
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HYCP-2
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethylbenzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HYCP-2	05/07/85		26600	1 U	440	440		7.3	500		232	15.1	1 U	135	15	39		27,983		
HYCP-2	06/07/85		850	18	6900	6900		400	10 U		11	720	10 U	125	12	29		9,065		
HYCP-2	01/14/86		26000	23	18000	18000		60	270		130	10 U	1 U	46	2	7	3	44,541		
HYCP-2	07/03/86		41000	6400	180	180		54	160		200	2 U	25	13	1 U	2		48,034		
HYCP-2	09/30/86		173000	1 U	200	200		100 U	700		100	100 U	100 U	200	100 U	100 U		174,200		
HYCP-2	01/22/87		102000	50 U	120	120		310	280		89	10 U	10 U	19	10 U	10 U		102,818		
HYCP-2	01/22/87		111000	50 U	130	130		290	300		92	10 U	10 U	17	10 U	10 U		111,829		
HYCP-2	03/11/87		80000	10 U	140	140		21	220		44	2	1 U	1 U	1 U	1 U		80,427		
HYCP-2	09/11/87		480	5 U	120	120		10 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		600	0.005 U	0.005 U
HYCP-2	09/11/87	Split	710	9 J	480	480		45 U	20 U	23 U	16 U	14 U	12 U	5 M	21 U	24 U	17 U	1,204		
HYCP-2	10/08/87		1100	5 U	6	6		1 U	4	1 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1		1,113	0.005 U	0.005 U
HYCP-2	11/10/87		4100	7	12	12		8	9	1 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U		4,138	0.005 U	0.005 U
HYCP-2	03/23/88		9100	500 U	100 U	390	290	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U		9,390	0.005 U	0.026
HYCP-2	06/29/88		1000 U	630	230	230		800	1900	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U		3,560	0.005 U	0.025
HYCP-2	06/29/88	Dupl	25000	5700	1000 U	1000		1000 U	1400	1000 U	1000 U	1000 U	1000 U	1000 U	1000 U	1000 U		32,100	0.005 U	0.04
HYCP-2	03/17/89		9080	1 U	156	156		107	489	1 U	1 U	1 U	1 U	113	6.4	24		9,975	0.005	0.03
HYCP-2	06/26/89		29100		262	262		214	2240	42	118	40	2 U	82	1 U	2 U	4.8	32,103	0.005 U	0.01
HYCP-2	10/05/89		39300	2.4	194	194		121	2490	31	40	4.7	1 U	103	3.6	13	3.4	42,306	0.005	0.05
HYCP-2	10/05/89	Dupl	43100	1.9	189	189		120	2860	33	39	4	1 U	102	3.4	12	3.3	46,468	0.006	0.05
HYCP-2	01/09/90		30200	2	106	9836	9730	102	1820	32	23	12	1 U	76	4.8	19	14	42,141	0.005 U	0.01
HYCP-2	04/03/90		14500	2 U	74.7	5594.7	5520	27	701	12.6	0.5 U	4.6	4.6	44.6	1 U	2 U	4.8	20,894	0.007	0.1
HYCP-2	06/26/90		14100	2 U	86.8	3696.8	3610	28.2	620	18.2	1.1	8	0.5 U	82	5.3	19.8	6.6	18,586	0.006	0.01
HYCP-2	01/07/91		7800	100 U	75	3975	3900	25 U	470	25 U	25 U	25 U	25 U	50 U	50 U	50 U	25 U	12,245	0.012	0.01 U
HYCP-2	01/07/91	Dupl	5200	100 U	25 U	2625	2600	25 U	500	25 U	25 U	25 U	25 U	50 U	50 U	50 U	50 U	8,300	0.012	0.01 U
HYCP-2	04/02/91		4700	200 U	50 U	4050	4000	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	8,700	0.011	0.02
HYCP-2	07/03/91		6100	200 U	50 U	3850	3800	50 U	250	50 U	120	50 U	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	10,270	0.006	0.02
HYCP-2	10/11/91		7400	100 U	25 U	4925	4900	25 U	260	25 U	25 U	25 U	25 U	50 U	50 U	50 U	25 U	12,560	0.007	0.01
HYCP-2	01/08/92		6000	200 U	50 U	3450	3400	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	9,400	0.008	
HYCP-2	04/01/92		6300	500 U	50 U	4350	4300	50 U	340	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	10,940	0.009	0.01 U
HYCP-2	06/30/92		5400	1000 U	100 U	1800	1700	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	7,100	0.009	0.01
HYCP-2	10/08/92		5600	100 U	25 U	5725	5700	25 U	150	25 U	25 U	25 U	25 U	NA	NA	NA	NA	11,450	0.005 U	0.01 U
HYCP-2	10/08/92	Dupl	5200	20 U	18	5218	5200	5 U	210	5 U	5 U	5 U	5 U	NA	NA	NA	NA	10,628	0.005 U	0.01 U
HYCP-2	01/11/93		1300	25 U	25 U	805	780	25 U	120	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	2,200	0.01	0.01
HYCP-2	01/11/93	Dupl	1400	50 U	50 U	630	580	50 U	98	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	2,078	0.011	0.01
HYCP-2	04/01/93		530	50 U	12 U	192	180	12 U	42	12 U	12 U	12 U	12 U	25 U	25 U	25 U	12 U	752	0.012	0.01 U
HYCP-2	07/06/93		170	9	1.3	26.3	25	0.5 U	30	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	2	2	1 U	0.7	240	0.018	0.01 U
HYCP-2	10/12/93		690	20 U	5 U	245	240	5 U	44	5 U	5 U	71	5 U	10 U	10 U	10 U	0.5 U	1,045	0.019	0.01 U
HYCP-2	01/13/94		1500	5 U	5 U	825	820	5 U	110	5 U	5 U	510	5 U	9	5 U	5 U	5 U	2,949	0.018	0.01 U
HYCP-2	04/13/94		100	2 U	0.7	44.6	43.9	1.9	36.2	0.5 U	0.5 U	19.3	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	202	0.018	0.01 U
HYCP-2	07/11/94		335	2 U	1.4	311.4	310	6.6	71.6	0.5 U	0.5 U	58	0.5 U	3	1 U	2	0.5 U	788	0.017	0.01 U
HYCP-2	11/07/94		67	2 U	0.5 U	6	5.5	0.5 U	19	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	91.5	0.017	0.01 U
HYCP-2	01/17/95		180	1 U	0.6	30.6	30	0.5	18	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	229	0.015	0.01 U
HYCP-2	04/26/95		24	2 U	0.5 U	14.5	14	0.5 U	3.2	0.5 U	0.5 U	1.2	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	42.4	0.017	0.01 U
HYCP-2	07/11/95		630	2 U	6.1	586.1	580	3.3	30	0.5 U	0.5 U	0.9	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1,250	0.014	0.01 U
HYCP-2	12/06/95		5 U	20 U	5 U	10	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	ND	0.02	0.01 U


**Groundwater Chemistry Data
Well HYCP-2
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethylbenzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HYCP-2	03/28/96		29	2	0.5 U	1.3	0.8	0.5 U	4	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	35.8	0.016	0.01 U
HYCP-2	05/29/96		5 U	20 U	5 U	10	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	ND	0.021	0.01 U
HYCP-2	09/10/96		27	2 U	0.5 U	4.6	4.1	0.5 U	6.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	37.4	0.017	0.01 U
HYCP-2	12/12/96		84	3	0.5	76.5	76	0.5 U	9.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	173	0.022	0.01 U
HYCP-2	03/04/97		13	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	3.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	16.1	0.021	0.01 U
HYCP-2	06/17/97		13	2 U	0.5 U	6.8	6.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	19.3	0.016	0.02 U
HYCP-2	09/17/97		10	5 U	0.5 U	4.7	4.2	0.5 U	2.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	16.9	0.022	0.01 U
HYCP-2	12/11/97		1	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	1.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	2.50	0.022	0.01 U
HYCP-2	03/10/98		1.6	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	2.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	3.70	0.021	0.01 U
HYCP-2	06/10/98		7.4	5 U	0.5 U	2.3	1.8	0.5 U	10	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	19.2	0.019	0.01 U
HYCP-2	09/20/98		2.8	5 U	0.5 U	1	0.5	0.5 U	2.4	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	5.70	0.016	0.01 U
HYCP-2	04/22/99		42 J	1 U	0.5 U	33.5	33	0.5 U	7.9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	82.9	0.014	0.01 U
HYCP-2	10/05/99		74	1 U	1	63	62 J	0.6	6.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	144	0.027	0.01 U
HYCP-2	10/05/99	Dupl	55	1 U	0.7	73.7	73	0.5 U	5.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	134	0.028	0.01 U
HYCP-2	04/17/00	Dupl	8	5 U	0.5 U	23.5	23	0.5 U	2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	33.0	0.024	0.01 U
HYCP-2	04/17/00	Dupl	290 J	1 U	2	722	720 J	2	10 J	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	1,024	0.024	0.01 U
HYCP-2	10/10/00		220	1 U	2.5	242.5	240	1.3	11	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.78	0.5 U	1 U	0.5 U	476	0.02	0.01 U
HYCP-2	04/26/01		0.84	1 U	0.5 U	5.5	5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	0.840	0.027	0.01 U
HYCP-2	10/24/01		1.4	1 U	0.5 U	5.5	5 U	0.5 U	0.84	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	2.24	0.023	0.01 U
HYCP-2	04/25/02		14	1 U	0.50 U	1.37	0.87	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.00 U	0.50 U	15.87	0.0217	0.010 U
HYCP-2	10/24/02		16	2 U	0.50 U	3.70	3.2	0.50 U	1.1	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.00 U	0.50 U	20.30	0.0176	0.010 U
HYCP-2	10/18/02	Dupl	17	2 U	0.5 U	2.7	2.5	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	20.5	0.017	0.01 U
HYCP-2	04/10/03		1.2	0.2 U	0.14 U	0.41	0.27 J	0.12 U	0.49 J	0.12 U	0.12 U	0.12 U	0.11 U	0.12 J	0.13 U	0.299 U	0.11 U	2.08	0.0207	0.01 U
HYCP-2	10/21/03		20	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.62	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	20.6	0.0274	0.01 U
HYCP-2	04/13/04		4	2 U	0.5 U	3.6	3.1	0.5 U	0.74	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	7.84	0.017	0.01 U
HYCP-2	10/05/04		25	2 U	0.5 U	14.5	14	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	40.0	0.0109	0.01 U
HYCP-2	04/19/05		93	0.2 U	1.1	91.1	90	0.43 J	6.2	0.12 U	0.12 U	0.14 U	0.13 U	0.63 B	0.13 U	0.33 U	0.14 U	191	0.0129	0.003 U
HYCP-2	10/27/05		3.2	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	1.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	4.30	0.0237	0.01 U
HYCP-2	04/26/06		5.2	2 U	0.5 U	3.9	3.4	0.5 U	0.78	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	9.38	0.0172	0.01 U
HYCP-2	10/24/06		3.2	2 U	0.5 U	1.14	0.64	0.5 U	0.66	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	4.50	0.0318	0.01 U
HYCP-2	04/11/07		2.80	0.50 U	0.50 U	2.10	1.60	0.50 U	0.83	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.00 U	0.50 U	5.2	0.0173	0.003 J
HYCP-2	10/08/07		3.8	0.50 U	0.50 U	2.5	2.0	0.50 U	0.73	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	6.5	0.0023	0.01 U
HYCP-2	10/08/07	Dupl	5.4	0.50 U	0.50 U	3.8	3.3	0.50 U	1.2	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	9.9	0.0023	0.01 U
HYCP-2	04/16/08		1.8	0.20 U	0.15 U	0.38	0.23 J	0.13 U	1.3	0.12 U	0.14 U	0.14 U	0.13 U	NA	NA	NA	NA	3.3	0.0203	0.003 J
HYCP-2	04/16/08	Dupl	1.8	0.20 U	0.15 U	0.35	0.20 J	0.13 U	1.2	0.12 U	0.12 U	0.14 U	0.13 U	NA	NA	NA	NA	3.2	NA	NA
HYCP-2	10/17/08		2.2	0.23 U	0.060 J	0.27	0.21 J	0.10 U	1.1	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	3.6	0.0256	0.002 J
HYCP-2	04/08/09		1.8	0.23 U	0.090 J	0.38	0.29 J	0.10 U	1.4	0.073 U	0.050 U	0.070 J	0.077 U	NA	NA	NA	NA	3.7	0.0228	0.003 J
HYCP-2	10/14/09		51	0.17 U	0.15 J	0.97	0.82	0.13 J	1.0	0.080 U	0.075 U	0.10 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	53	0.0026	0.003 U
HYCP-2	04/08/10		1.8	0.17 U	0.091 U	0.30	0.21 J	0.13 J	1.0	0.080 U	0.075 U	0.10 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	3.1	0.0226	0.00 U
HYCP-2	12/02/10		4.12	0.50 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.820	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	4.94	0.0203	0.05 U
HYCP-2	05/11/11		0.200 U	0.500 U	0.500 U	1.36	0.860	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.860	0.0197	0.05 U
HYCP-2	12/21/11		2.31	1.00 U	0.500 U	5.10	4.60	0.500 U	0.750	0.500 U	0.500 U	1.97	0.500 U	NA	NA	NA	NA	9.63	NA	NA
HYCP-2	03/14/12		2.85	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.990	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.84	NA	NA
HYCP-2	03/14/12	Dupl	2.85	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.990	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.84	NA	NA
HYCP-2	09/18/12		28.2	1.00 U	0.500 U	5.43	4.93	0.500 U	1.93	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	35.1	NA	NA

**Groundwater Chemistry Data
Well HYCP-2
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethylbenzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HYCP-2	09/18/12	Dupl	27.6	1.00 U	0.540	4.86	4.32	0.500 U	1.98	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	33.9	NA	NA
HYCP-2	12/21/12		8.18	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	1.18	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	9.36	NA	NA
HYCP-2	03/13/13		25.4	1.00 U	0.500 U	1.50	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	26.4	NA	NA
HYCP-2	06/13/13		38.5	1.00 U	0.500 U	3.24	2.74 J	0.500 U	2.58	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	43.8	NA	NA
HYCP-2	09/10/13		8.56	1.00 U	0.500 U	1.08	0.580	0.500 U	0.790	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	9.93	NA	NA
HYCP-2	12/26/13		7.50	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	7.50	NA	NA
HYCP-2	03/19/14		4.40	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	1.04	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5.44	NA	NA
HYCP-2	03/19/14	Dupl	4.73	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	1.06	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5.79	NA	NA
HYCP-2	06/24/14		2.13	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	1.27	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.40	NA	NA
HYCP-2	09/14/14		2.10	1.00 U	0.500 U	1.39	0.890	0.500 U	1.34	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.33	NA	NA
HYCP-2	12/11/14		1.39	1.00 U	0.500 U	1.48	0.980	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2.37	NA	NA
HYCP-2	03/20/15		1.99	1.00 U	0.500 U	1.71	1.21	0.500 U	0.580	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.20	NA	NA
HYCP-2	06/30/15		1.95	1.00 U	0.500 U	1.87	1.37	0.500 U	1.21	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.53	NA	NA
HYCP-2	06/30/15	Dupl	2.30	1.00 U	0.500 U	1.96	1.46	0.500 U	1.20	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.96	NA	NA
HYCP-2	09/01/15		1.90	1.00 U	0.500 U	1.39	0.890	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2.79	NA	NA
HYCP-2	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2	03/24/16		1.44	1.00 U	0.500 U	1.54	1.04	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2.48	NA	NA
HYCP-2	03/24/16	Dupl	1.32	1.00 U	0.500 U	1.49	0.990	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2.31	NA	NA
HYCP-2	09/13/16		1.41 J	1.00 U	0.500 U	2.12	1.62	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.03	NA	NA
HYCP-2	03/08/17		0.994	1.00 U	0.500 U	1.65	1.15	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2.14	NA	NA
HYCP-2	09/28/17		1.53	1.00 U	0.500 U	1.83	1.33	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2.86	NA	NA
HYCP-2	03/20/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2	03/20/18	Dupl	0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2	08/29/18		0.890	1.00 U	0.500 U	1.59	1.09	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.98	NA	NA
HYCP-2	03/20/19		3.00	1.00 U	0.500 U	1.62	1.12	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.12	NA	NA
HYCP-2	08/28/19		2.35	1.00 U	0.500 U	1.21	0.714	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.06	NA	NA
HYCP-2	08/28/19	Dupl	0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.19	0.687	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.887	NA	NA
HYCP-2	02/26/20		2.56 U	1.00 U	0.500 U	1.51	1.01	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.57	NA	NA
HYCP-2	09/09/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.08	0.579	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.579	NA	NA
HYCP-2	03/10/21		2.18	1.00 U	0.500 U	1.35	0.852	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.03	NA	NA
HYCP-2	09/14/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.13	0.630	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.630	NA	NA
HYCP-2	03/10/22		1.77 J-	1.44	0.500 U	1.07	0.570	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.78	NA	NA
HYCP-2	03/10/22	Dupl	1.68 J-	1.09	0.500 U	1.06	0.563	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.33	NA	NA
HYCP-2	09/15/22		0.972 J	0.750 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.400 U	0.400 U	0.500 U	0.400 U	NA	NA	NA	NA	0.972	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well HYCP-2 BSB Property, Kent, Washington




- Notes:
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HYCP-7s
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HYCP-7s	12/21/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	03/14/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	09/17/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.920	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.920	NA	NA
HYCP-7s	12/21/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	03/14/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	06/13/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	09/10/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.530	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.530	NA	NA
HYCP-7s	12/26/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	03/19/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	06/24/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	09/14/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	12/11/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	03/24/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	06/29/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	09/01/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	03/29/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	09/14/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	03/08/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	10/02/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	03/21/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	08/29/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	03/20/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	08/26/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	02/26/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	09/08/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	03/11/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	09/15/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	03/10/22		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7s	09/14/22		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well HYCP-7s BSB Property, Kent, Washington



- Notes:**
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.


**Groundwater Chemistry Data
Well Gi
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
Gi	08/11/87		190	5 U	160	160		310	1 U	1 U	1 U	8000	1 U	5	1 U	1 U		8,665	0.006	0.005 U
Gi	09/09/87		170	5 U	160	160		490	1 U	1 U	1 U	9500	1 U	1 U	1 U	1 U		10,320	0.005 U	0.005 U
Gi	10/08/87		340	5 U	57	57		170	1 U	1 U	1 U	5900	1 U	5	1 U	2	1 U	6,474	0.005	0.005 U
Gi	11/10/87		160	7	38	38		62	1 U	1 U	1 U	920	1 U	2	1 U	1 U		1,189	0.005 U	0.005 U
Gi	03/24/88		1500	500 U	100 U	7900	7800	150	100 U	100 U	100 U	11000	100 U	100 U	100 U	100 U		20,450	0.005 U	0.005 U
Gi	06/28/88		6000	150	240	240		100 U	100 U	100 U	100 U	11000	100 U	100 U	100 U	100 U		17,390	0.005 U	0.014
Gi	09/20/88		230	13	53	53		46	1 U	4	1 U	5000	1 U	5	1	1		5,353	0.005 U	0.007
Gi	03/16/89		502	1 U	130	130		237	1 U	1 U	1 U	9480	1 U	1 U	7	2 U		10,356	0.005 U	0.01 U
Gi	03/16/89	Dupl	821	1 U	166	166		347	1 U	1 U	1 U	29800	1 U	20	10	2 U		31,164	0.005 U	0.01 U
Gi	06/21/89		917		122	122		197	1 U	1 U	1 U	9690	2 U	6.8	1 U	2 U	1 U	10,933	0.005 U	0.01 U
Gi	10/05/89		2100	1 U	122	122		136	1.6	1 U	1 U	5050	1 U	3.8	1 U	1 U	1 U	7,413	0.005 U	0.01 U
Gi	01/11/90		833		91	12891	12800	102	1 U	7.1 U	1 U	1700	1 U	4.1	1 U	1.5	1 U	15,532	0.005 U	0.01 U
Gi	04/04/90		932	2 U	116	19916	19800	138	9.6	0.5 U	0.5 U	3330	0.7	5.2	0.5 U	1 U	0.5 U	24,332	0.005 U	0.01 U
Gi	06/27/90		1070	2 U	74.3	9514.3	9440	120	0.5 U	0.5 U	5.5	3570	0.6	7.6	0.5	2.4	1.9	14,293	0.005 U	0.01 U
Gi	01/08/91		1900	100 U	110	21110	21000	160	50 U	50 U	50 U	4700	25 U	50 U	50 U	50 U	50 U	27,870	0.005 U	0.01 U
Gi	04/02/91		50 U	200 U	50 U	19050	19000	50 U	50 U	50 U	50 U	3500	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	22,500	0.005 U	0.01 U
Gi	07/13/91		2600	200 U	220	42220	42000	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	44,820	0.005 U	0.01 U
Gi	10/08/91		50 U	200 U	50 U	820	770	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	770	0.005 U	0.01 U
Gi	01/08/92		780	20 U	73	15073	15000	64	5 U	5 U	5 U	290	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	16,207	0.005 U	0.01 U
Gi	03/31/92		4200	100 U	210	40210	40000	180	28	10 U	10 U	4200	10 U	12	10 U	10 U	10 U	48,830	0.005 U	0.01 U
Gi	03/31/92	Dupl	3700	100 U	220	35220	35000	170	27	10 U	10 U	3800	10 U	11	10 U	10 U	10 U	42,928	0.005 U	0.01 U
Gi	07/02/92		250	100 U	10 U	620	610	10 U	14	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	874	0.005 U	0.01 U
Gi	10/07/92		5 U	20 U	5 U	1305	1300	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U				1300	0.005 U	0.01 U
Gi	01/08/93		110	2 U	0.5 U	46.5	46	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	156	0.005 U	0.01 U
Gi	01/08/93	Dupl	140	2 U	0.5 U	57.5	57	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	197	0.005 U	0.01 U
Gi	03/31/93		93	3	0.9	23.9	23	2.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.9	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	123.4	0.005 U	0.01 U
Gi	07/06/93		88	5 U	1.3	57.3	56	1.9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	147	0.005 U	0.01 U
Gi	10/12/93		140	50 U	5 U	275	270	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	410	0.005 U	0.01 U
Gi	10/12/93	Dupl	120	50 U	5 U	255	250	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	370	0.005 U	0.01 U
Gi	01/12/94		93	20 U	5 U	345	340	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	433	0.005 U	0.01 U
Gi	04/11/94		15.9	2 U	0.6	114.6	114	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	131	0.005 U	0.01 U
Gi	07/11/94		127	2 U	0.9	222.9	222	0.5 U	2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	1 U	1	0.5 U	354	0.005 U	0.01 U
Gi	07/11/94	Dupl	120	2 U	1	228	227	0.5 U	2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	2	1 U	2	0.5 U	354	0.005 U	0.01 U
Gi	11/09/94		43	2 U	0.7	43.7	43	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	86.7	0.005 U	0.01 U
Gi	11/09/94	Dupl	46	2 U	0.7	44.7	44	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	90.7	0.005 U	0.01 U
Gi	01/17/95		41	2 U	1.1	102.1	101	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	143	0.005 U	0.01 U
Gi	01/17/95	Dupl	38	2 U	0.7	91.7	91	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	130	0.005 U	0.01 U
Gi	04/25/95		290	2 U	17	1317	1300	5.7	4.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1,617	0.006	0.01 U
Gi	04/25/95	Dupl	290	2 U	18	1218	1200	5.8	4.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1,518	0.006	0.01 U
Gi	07/13/95		39	25 U	2.5 U	28.5	26	2.5 U	2.5 U	2.5 U	2.5 U	2.5 U	2.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	65.0	0.005 U	0.01 U
Gi	07/13/95	Dupl	44	5 U	0.5 U	29.5	29	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	73.5	0.005 U	0.01 U
Gi	12/05/95		39	2 U	0.5 U	18	18	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	57.0	0.005 U	0.01 U
Gi	03/25/96		68	2 U	0.9	72.9	72	0.5 U	0.9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	141.8	0.005 U	0.01 U
Gi	05/28/96		74	2	0.9	47.9	47	0.5 U	1.8	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	125.7	0.005 U	0.01 U
Gi	09/11/96		320	2 U	2	93	91	0.7	2.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	416	0.005 U	0.01 U
Gi	12/05/96		370	2 U	3.4	303.4	300	1.1	3.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	678	0.005 U	0.01 U

**Groundwater Chemistry Data
Well Gi
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
Gi	03/05/97		81	2 U	1.4	54.4	53	0.5 U	1.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5	138	0.005 U	0.01 U
Gi	06/17/97		200	10 U	2 U	50	50	2 U	2 U	2 U	2 U	2 U	2 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	250	0.005 U	0.01 U
Gi	09/17/97		240	50 U	5 U	26	26	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	5 U	10 U	10 U	10 U	5 U	266	0.005 U	0.01 U
Gi	12/10/97		73	5 U	0.5 U	7.3	7.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	80.3	0.005 U	0.01 U
Gi	03/11/98		83	5 U	0.5 U	8.5	8	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	91.0	0.005 U	0.01 U
Gi	06/10/98		140	10 U	1 U	16	15	1 U	1 U	1 U	1 U	5.1	1 U	2 U	2 U	2 U	1 U	160	0.005 U	0.01 U
Gi	09/19/98		110	10 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	2 U	2 U	2 U	1 U	110	0.005 U	0.01 U
Gi	12/21/11		0.230	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.230	NA	NA
Gi	03/14/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	06/18/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	09/17/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	12/21/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	03/13/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	06/12/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	09/06/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	12/26/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	03/19/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	06/24/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	09/10/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	12/10/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	03/23/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	06/29/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	09/02/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	03/26/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	09/14/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	03/06/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	09/29/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	03/20/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	08/29/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	03/19/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	08/30/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	02/26/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	09/09/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	03/11/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	09/14/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Gi	03/09/22		0.200 U	1.02	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.02	NA	NA
Gi	09/16/22		4.99 J	0.750 U	3.40 J	3.90	0.500 UJ	0.500 UJ	0.500 UJ	0.400 UJ	0.400 UJ	0.500 UJ	0.400 UJ	NA	NA	NA	NA	8.39	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well Gi BSB Property, Kent, Washington



- Notes:**
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well Hi
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
Hi	08/11/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
Hi	09/08/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
Hi	10/08/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1	1 U	1 U	1 U	1 U		1	0.005 U	0.005 U
Hi	11/10/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1	1 U	1 U	1 U	1 U		1	0.005 U	0.005 U
Hi	03/24/88		10 U	13	1 U	3	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	2	1 U	1 U		17	0.005 U	0.006 U
Hi	06/27/88		10 U	5	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		5	0.005 U	0.005 U
Hi	09/21/88		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	3	1 U	1 U	1 U	1 U		3	0.005 U	0.012 U
Hi	03/16/89		109	1 U	1 U	1		1 U	1.1	1 U	1 U	2.4	1 U	1 U	1 U	2 U		113	0.005 U	0.01 U
Hi	06/22/89		10		1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	8.9	2 U	1 U	1 U	2 U	1 U	18.9	0.005 U	0.02 U
Hi	10/05/89		1 U	1 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hi	01/10/90		1 U	1 U	1 U	4.5	3.5	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	3.5	0.005 U	0.02 U
Hi	04/04/90		0.6	2 U	0.5 U	1.2	0.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	1.3	0.005 U	0.01 U
Hi	06/27/90		0.5 U	2 U	0.5 U	2.3	1.8	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.8	0.5 U	1 U	0.6	3.2	0.005 U	0.02 U
Hi	06/27/90	Dupl	0.5 U	2 U	0.5 U	2.1	1.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.8	0.5 U	1 U	0.6	3	0.005 U	0.02 U
Hi	01/08/91		0.5 U	2 U	0.5 U	6.1	5.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1.1	1 U	1 U	0.5 U	6.7	0.005 U	0.01 U
Hi	04/03/91		170	2 U	0.5 U	54.6	54.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	224	0.005 U	0.01 U
Hi	07/03/91		6.5	2 U	0.5 U	14.9	14.4	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1.1	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	22	0.005 U	0.02 U
Hi	10/09/91		0.5 U	2 U	0.5 U	7.5	7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	7	0.005 U	0.01 U
Hi	01/07/92		0.5 U	2 U	0.5 U	1.8	1.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.8	2.1	0.005 U	0.01 U
Hi	03/31/92		1 U	10 U	1 U	4	3	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	3	0.005 U	0.01 U
Hi	07/02/92		1 U	10 U	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hi	10/08/92		0.5 U	2 U	0.5 U	1.2	0.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U					0.7	0.005 U	0.01 U
Hi	01/06/93		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hi	03/31/93		1.9	4	0.5 U	5.4	4.9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.6	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	11.4	0.005 U	0.01 U
Hi	07/07/93		0.5 U	7	0.5 U	7.9	7.4	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	15.4	0.005 U	0.01 U
Hi	10/12/93		2.2	2 U	0.5 U	1.2	0.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	2.9	0.005 U	0.01 U
Hi	01/11/94		0.5	2 U	0.5 U	2.7	2.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	3.2	0.005 U	0.01 U
Hi	04/11/94		1	2 U	0.5 U	6.3	5.8	0.5 U	10.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	17.1	0.005 U	0.01 U
Hi	07/12/94		1 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	1 U	1 U	0.5	1.5	0.005 U	0.01 U
Hi	11/08/94		0.6	2 U	0.5 U	1.9	1.4	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	2	0.005 U	0.01 U
Hi	01/17/95		0.5 U	2 U	0.5 U	2.7	2.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.6	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	2.8	0.005 U	0.01 U
Hi	04/25/95		0.5 U	2 U	0.5 U	2.4	1.9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.9	0.005 U	0.01 U
Hi	07/13/95		0.8	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.8	0.005 U	0.01 U
Hi	12/05/95		2.9	2 U	0.5 U	8.4	7.9	0.5 U	9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	19.8	0.005 U	0.01 U
Hi	03/26/96		1.4	2 U	0.5 U	4	3.5	0.5 U	6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	10.9	0.005 U	0.01 U
Hi	05/28/96		1.3	2 U	0.5 U	1.7	1.2	0.5 U	1.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	3.8	0.005 U	0.01 U
Hi	09/11/96		0.7	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.7	0.005 U	0.01 U
Hi	12/06/96		0.9	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.8	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.7	0.005 U	0.01 U
Hi	03/05/97		1.7	2 U	0.5 U	1.5	1	0.5 U	1.9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	4.6	0.005 U	0.01 U
Hi	06/18/97		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hi	09/18/97		0.8	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.8	0.005 U	0.01 U
Hi	12/09/97		0.6	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.6	0.005 U	0.01 U
Hi	03/10/98		0.9	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.5	0.005 U	0.01 U
Hi	06/10/98		1.9	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	1.9	0.005 U	0.01 U
Hi	09/10/98		0.7	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	0.7	0.005 U	0.01 U
Hi	04/29/99		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U


**Groundwater Chemistry Data
Well Hi
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Tri-chloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
Hi	10/05/99		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hi	04/18/00		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	2	1 U	1 U	0.5 U	2	0.005 U	0.01 U
Hi	10/10/00		0.5 U	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.75	0.5 U	1 U	0.5 U	0.75	0.005 U	0.01 U
Hi	04/25/01		0.5 U	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hi	10/23/01		0.5 U	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
Hi	04/24/02		0.50 U	1.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.0 U	0.50 U	ND	0.010 U	0.010 U
Hi	12/27/02		0.50 U	1.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.0 U	0.50 U	ND	0.0050 U	0.010 U
Hi	04/10/03		0.22 U	0.2 U	0.14 U	0.26	0.12 U	0.12 U	0.09 U	0.12 U	0.12 U	0.12 U	0.11 U	0.11 J	0.13 U	0.299 U	0.11 U	0.11	0.005 U	0.01 U
Hi	04/16/08		0.11 J	0.20 U	0.15 U	0.27	0.12 U	0.13 U	0.11 U	0.12 U	0.12 U	0.14 U	0.13 U	NA	NA	NA	NA	0.11	0.00204	0.002 U
Hi	10/15/08		0.090 J	0.23 U	0.048 U	0.093	0.045 U	0.10 U	0.042 U	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	0.090	0.0012	0.002 U
Hi	10/15/08	Dupl	0.11 J	0.23 U	0.048 U	0.093	0.045 U	0.10 U	0.042 U	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	0.11	NA	NA
Hi	04/06/09		0.10 J	0.23 U	0.048 U	0.093	0.045 U	0.10 U	0.042 U	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	0.10	0.003	0.003 U
Hi	10/13/09		0.16 J	0.17 U	0.091 U	0.16	0.067 U	0.074 U	0.077 U	0.080 U	0.075 U	0.10 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	0.16	0.0019	0.004 J
Hi	04/09/10		0.09 J	0.17 U	0.091 U	0.16	0.067 U	0.074 U	0.077 U	0.080 U	0.075 U	0.10 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	0.090	0.003	0.00 J
Hi	12/06/10		0.360	1.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	0.360	0.001 U	0.05 U
Hi	05/12/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.001 U	0.05 U
Hi	12/21/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	03/15/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	06/19/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	09/18/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	12/21/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	03/14/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	06/13/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	09/11/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	12/27/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	03/20/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	06/25/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	09/11/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	12/10/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	03/23/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	06/29/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	09/09/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	03/29/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	09/14/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	03/06/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	09/29/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	03/20/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	08/29/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	03/19/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	08/28/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	02/26/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	09/09/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	03/11/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	09/14/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
Hi	03/10/22		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.58	1.08	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.08	NA	NA

**Groundwater Chemistry Data
Well Hi
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethylbenzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
Hi	09/26/22		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well Hi BSB Property, Kent, Washington



- Notes:**
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HY-1i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethylbenzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-1i	01/20/86		1 U	10 U	4	4		1 U	2		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		6.00		
HY-1i	01/20/86	Dupl	1 U	10 U	5	5		1 U	2		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		7.00		
HY-1i	03/10/87		U	50 U	10 U	10		10 U	10 U		10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U		ND		
HY-1i	08/12/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	4	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		4.00	0.005 U	0.005 U
HY-1i	09/10/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	3	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		3.00	0.005 U	0.005 U
HY-1i	10/08/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	3	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		3.00	0.005 U	0.005 U
HY-1i	11/10/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	4	1 U	6	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		10.0	0.005 U	0.005 U
HY-1i	03/21/88		10 U	5 U	1 U	14	13	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		13.0	0.005 U	0.005 U
HY-1i	06/30/88		10 U	7	1 U	1		1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		9.00	0.005 U	0.005 U
HY-1i	09/20/88		10 U	7	1 U	1		1 U	1	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		8.00	0.005 U	0.005 U
HY-1i	03/17/89		2 U	1 U	1 U	1		1 U	1.3	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	2 U		1.30	0.005 U	0.01 U
HY-1i	06/26/89		2 U		1 U	1		1 U	2.5	1 U	1 U	2 U	2 U	1 U	1 U	1 U	1 U	2.50	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/05/89		1 U	1 U	1 U	1		1 U	3.9	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	2 U	1 U	3.90	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/03/90		0.5 U	2 U	0.5 U	18.6	18.1	0.5 U	0.5 U	1.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	19.2	0.005 U	0.03
HY-1i	06/26/90		0.5 U	2 U	0.5 U	23.4	22.9	0.5 U	1.7	0.5 U	0.5 U	1.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	25.8	0.005 U	0.01 U
HY-1i	01/08/91		0.5 U	2 U	0.5 U	22.8	22.3	0.5 U	0.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.6	23.4	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/02/91		0.5 U	2 U	0.5 U	32	31.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	3.1	0.5 U	34.6	0.005 U	0.01 U
HY-1i	07/02/91		0.5 U	2 U	0.5 U	27.5	27	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	27.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	07/02/91	Dupl	0.5 U	2 U	0.5 U	24.5	24	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	24.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/08/91		0.5 U	2 U	0.5 U	26.5	26	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	26.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	01/09/92		0.5 U	2 U	0.5 U	22.5	22	0.5 U	1.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	23.5	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/01/92		1 U	10 U	1 U	20	19	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	21.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	07/01/92	#1	2	10 U	1 U	22	21	1 U	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	25.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/07/92		0.5 U	2 U	0.5 U	25.5	25	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U					25.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	01/06/93		0.5 U	2 U	0.5 U	61.5	61	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	61.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/01/93		1.1	3	0.5 U	25.5	25	0.9	2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	32.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	07/06/93		4	5 U	0.8	35.8	35	0.5 U	2.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	42.1	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/12/93		0.5 U	5 U	0.5 U	53.5	53	1.1	1.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	1 U	3	0.6	60.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	01/13/94		11	5 U	0.9	45.9	45	9.3	2.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	68.4	0.005 U	0.01 U
HY-1i	01/13/94	Dupl	12	5 U	0.9	53.9	53	9.8	2.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	77.8	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/13/94		28	2 U	0.9	96.1	95.2	0.6	2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	127	0.005 U	0.01 U
HY-1i	07/14/94		19	2 U	0.5	83.8	83.3	0.5 U	0.8	0.5 U	0.5 U	2.6	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	106	0.005 U	0.01 U
HY-1i	11/07/94		8.4	2 U	1	56	55	0.5 U	1.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	66.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	01/18/95		4.7	2 U	0.9	53.9	53	0.5 U	1.4	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	60.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/26/95		6.8	2 U	0.8	35.8	35	0.5 U	1.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	43.9	0.005 U	0.01 U
HY-1i	07/11/95		4.1	2 U	0.8	37.8	37	0.5 U	1.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	43.2	0.005 U	0.01 U
HY-1i	12/07/95		9	2 U	0.5 U	39.5	39	0.5 U	1.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	49.1	0.005 U	0.01 U
HY-1i	03/27/96		15	2 U	0.7	39.7	39	0.5 U	1.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	56.2	0.005 U	0.01 U
HY-1i	05/30/96		20	2 U	0.7	43.7	43	0.5 U	1.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	65.2	0.005 U	0.01 U
HY-1i	09/11/96		15	2 U	0.7	50.7	50	0.5 U	1.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	67.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	12/05/96		14	2 U	0.6	48.6	48	0.5 U	1.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	63.7	0.005 U	0.01 U
HY-1i	03/04/97		14	2 U	0.6	40.6	40	0.5 U	1.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	55.8	0.005 U	0.01 U
HY-1i	06/18/97		17	2 U	0.6	45.6	45	0.5 U	1.4	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	64.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	09/18/97		22	5 U	0.9	71.9	71	0.5 U	1.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	95.6	0.005 U	0.01 U


**Groundwater Chemistry Data
Well HY-1i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Tri-chloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-1i	12/09/97		15	5 U	0.7	50.7	50	0.5 U	1.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	66.8	0.005 U	0.01 U
HY-1i	03/09/98		30	5 U	0.7	51.7	51	0.5 U	1.4	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	83.1	0.005 U	0.01 U
HY-1i	03/09/98	Dupl	25	5 U	0.7	59.7	59	0.5 U	1.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	86.2	0.005 U	0.01 U
HY-1i	06/11/98		5.1	5 U	0.5 U	85.5	85	0.5 U	0.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	90.8	0.005 U	0.01 U
HY-1i	09/20/98		16	5 U	0.9	79.9	79	0.5 U	1.4	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	97.3	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/22/99		22	5 U	0.8	65.8	65	0.5 U	1.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	89.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/05/99		6.2	5 U	0.7	41.7	41	0.5 U	0.8	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	48.7	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/14/00		10	5 U	0.5 U	29.5	29	0.5 U	0.7	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	39.7	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/10/00		6.1	1 U	0.57	22.57	22	0.5 U	0.65	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	29.3	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/26/01		22	1 U	0.5 U	39.5	39	0.5 U	0.9	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	62.4	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/25/01		6.5	1 U	1.3	34.3	33	0.5 U	0.53	0.5 U	0.5 U	5.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	46.4	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/23/02		14.0	1.0 U	0.50 U	33.0	33.0	0.50 U	0.59	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.0 U	0.50 U	47.6	0.0050 U	0.010
HY-1i	10/16/02		15.0	2.0 U	0.56	31.6	31.0	0.50 U	0.66	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.0 U	0.50 U	47.2	0.0050 U	0.010 U
HY-1i	04/09/03		18	0.2 U	0.41 J	22.41	22	0.18 J	0.42 J	0.12 U	0.12 U	0.12 U	0.11 U	0.13 J	0.13 U	0.299 U	0.11 U	41.1	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/21/03		11	2 U	0.5 U	23	23	0.54	0.51	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	35.1	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/21/03	Dupl	11	2 U	0.5 U	23	23	0.5 U	0.51	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	34.5	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/14/04		13	2 U	0.5 U	22	22	0.5 U	0.5	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	35.5	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/05/04		17	2 U	0.5 U	9.5	9.5	0.5 U	0.51	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	27.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/20/05		11	0.2 U	0.36 J	14.36	14	0.13 U	0.5	0.12 U	0.12 U	0.14 U	0.13 U	0.48 J	0.13 U	0.33 U	0.14 U	26.3	0.0013 J	0.004 J
HY-1i	10/28/05		9.9	2 U	0.5 U	8.1	7.6	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	17.5	0.0006	0.01
HY-1i	04/26/06		14	2 U	0.5 U	14.5	14	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	NA	NA	NA	NA	28.0	0.005 U	0.01 U
HY-1i	10/23/06		14	2 U	0.5 U	6.8	6.3	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	NA	NA	NA	NA	20.3	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/11/07		12	2.0 U	0.50 U	8.7	8.2	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	20	0.005 U	0.007 J
HY-1i	10/09/07		14	2.0 U	0.50 U	2.5	2.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	16	0.005 U	0.01 U
HY-1i	04/17/08		1.0	0.20 U	0.15 U	0.78	0.63	0.13 U	0.17 J	0.12 U	0.12 U	0.14 U	0.13 U	NA	NA	NA	NA	1.8	0.0002 J	0.002 U
HY-1i	10/15/08		12	0.23 U	0.12 J	3.4	3.3	0.10 U	0.36 J	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	16	0.0002 U	0.002 U
HY-1i	04/07/09		15	0.23 U	0.18 J	5.1	4.9	0.10 U	0.49 J	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	21	0.0002 U	0.003 U
HY-1i	10/14/09		8.6	0.17 U	0.091 U	2.1	2.0	0.074 U	0.35 J	0.080 U	0.075 U	0.10 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	11	0.0005	0.003 U
HY-1i	04/07/10		12	0.17 U	0.14 J	2.0	1.9	0.074 U	0.39 J	0.080 U	0.075 U	0.10 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	14	0.0002 J	0.003 U
HY-1i	12/03/10		8.69	1.0 U	0.50 U	1.4	0.910	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	9.60	0.001 U	0.05 U
HY-1i	05/12/11		2.48	1.00 U	0.500 U	2.03	1.53	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.01	0.00 U	0.05 U
HY-1i	12/21/11		5.34	1.00 U	0.500 U	1.55	1.05	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	6.39	NA	NA
HY-1i	03/14/12		11.20	1.00 U	0.500 U	1.39	0.890	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	12.09	NA	NA
HY-1i	06/18/12		9.62	1.00 U	0.500 U	1.64	1.14	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	10.76	NA	NA
HY-1i	09/17/12		6.81	1.00 U	0.500 U	1.81	1.31	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	8.12	NA	NA
HY-1i	12/20/12		4.84	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.84	NA	NA
HY-1i	03/12/13		3.99	1.00 U	0.500 U	1.80	1.30	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5.29	NA	NA
HY-1i	06/12/13		3.50	0.500 U	0.500 U	1.65	1.15 J	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.65	NA	NA
HY-1i	06/12/13	Dupl	4.61	0.500 U	0.500 U	3.89	3.39 J	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	8.00	NA	NA
HY-1i	09/06/13		4.52	1.00 U	0.500 U	1.11	0.610	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5.13	NA	NA
HY-1i	12/27/13		4.44	1.00 U	0.500 U	1.22	0.716	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5.16	NA	NA
HY-1i	03/18/14		2.77	1.00 U	0.500 U	1.58	1.08	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.85	NA	NA
HY-1i	06/24/14		2.85	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2.85	NA	NA
HY-1i	09/10/14		2.94	1.00 U	0.500 U	1.36	0.860	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.80	NA	NA

**Groundwater Chemistry Data
Well HY-1i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans Dichloro-ethene µg/L	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-1i	09/10/14	Dupl	3.30	1.00 U	0.500 U	1.42	0.920	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.22	NA	NA
HY-1i	12/09/14		3.16	1.00 U	0.500 U	1.66	1.16	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.32	NA	NA
HY-1i	03/19/15		3.87	1.00 U	0.500 U	2.42	1.92	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5.79	NA	NA
HY-1i	06/30/15		4.19	1.00 U	0.500 U	1.34	0.840	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5.03	NA	NA
HY-1i	09/01/15		2.53	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2.53	NA	NA
HY-1i	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-1i	03/24/16		3.81	1.00 U	0.500 U	1.33	0.830	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.64	NA	NA
HY-1i	09/13/16		4.97 J	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.97	NA	NA
HY-1i	09/13/16	Dupl	4.96 J	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.96	NA	NA
HY-1i	03/07/17		3.48	1.00 U	0.500 U	1.36	0.860	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.34	NA	NA
HY-1i	09/29/17		3.51	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.553	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.06	NA	NA
HY-1i	03/21/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.513	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.513	NA	NA
HY-1i	08/30/18		3.08	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.574	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.65	NA	NA
HY-1i	08/30/18	Dupl	3.20	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.603	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.80	NA	NA
HY-1i	03/19/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.649	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.649	NA	NA
HY-1i	08/26/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.647	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.647	NA	NA
HY-1i	02/26/20		0.699 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.817	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.817	NA	NA
HY-1i	02/26/20	Dupl	0.687 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.787	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.787	NA	NA
HY-1i	09/08/20		0.759	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.777	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.54	NA	NA
HY-1i	03/10/21		0.522	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.817	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.34	NA	NA
HY-1i	09/13/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.670	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.670	NA	NA
HY-1i	03/09/22		0.512	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.629	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.14	NA	NA
HY-1i	09/20/22		0.200 U	0.750 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.696	0.400 U	0.400 U	0.500 U	0.400 U	NA	NA	NA	NA	0.696	NA	NA
HY-1i	09/20/22	Dupl	0.393	0.750 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.737	0.400 U	0.400 U	0.500 U	0.400 U	NA	NA	NA	NA	1.13	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well HY-1i BSB Property, Kent, Washington



- Notes:
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HY-11i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-11i	01/17/86		1 U	1 U	1 U	1		1 U	1 U		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND		
HY-11i	01/17/86	Dupl	1 U	27 @	1 U	1		1 U	1 U		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		27		
HY-11i	03/09/87	#2	10 U	9	1 U	1		1 U	1 U		1 U	1 U	8	1 U	1 U	1 U		17		
HY-11i	08/12/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1	1 U	1 U	1 U	1 U		1	0.005 U	0.005 U
HY-11i	09/10/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
HY-11i	10/08/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
HY-11i	11/09/87		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
HY-11i	03/23/88		10 U	5 U	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		ND	0.005 U	0.005 U
HY-11i	06/27/88		10 U	10	1 U	1		1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U		10	0.005 U	0.005 U
HY-11i	10/07/91		25 U	100 U	25 U	50	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	50 U	50 U	50 U	25 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	01/07/92		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	1 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/01/92		1 U	10 U	1 U	4	3	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	3	0.005 U	0.01 U
HY-11i	07/02/92		2	10 U	1 U	3	2	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	4	0.005 U	0.01 U
HY-11i	10/08/92		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U					ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	01/08/93		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/01/93		0.5 U	3	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	3	1 U	2	0.7	8.7	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/01/93	Dupl	0.5 U	4	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	3	1 U	2	0.7	9.7	0.005 U	0.01 U
HY-11i	07/08/93		0.5 U	10	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	4	2	8	3.6	28	0.005 U	0.01 U
HY-11i	07/08/93	Dupl	0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	4	1	5	0.8	11	0.005 U	0.01 U
HY-11i	10/11/93		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	1 U	3	0.5 U	4	0.005 U	0.01 U
HY-11i	01/14/94		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/11/94		1 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/11/94	Dupl	1 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	07/13/94		1 U	2	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1	1 U	1 U	0.5 U	3	0.005 U	0.01 U
HY-11i	11/08/94		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	01/17/95		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/25/95		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	07/12/95		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	07/12/95	Dupl	0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	12/05/95		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	03/26/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	05/30/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	09/10/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	12/05/96		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	03/05/97		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	06/16/97		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	09/19/97		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	12/10/97		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	03/11/98		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	06/11/98		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	09/24/98		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/23/99		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	10/05/99		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/17/00		0.5 U	5 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	1 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	10/10/00		0.5 U	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/26/01		0.5 U	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U


**Groundwater Chemistry Data
Well HY-11i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-11i	10/26/01		0.5 U	1 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1 U	0.5 U	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/24/02		0.50 U	1.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.0 U	0.50 U	0.50	0.010 U	0.010 U
HY-11i	10/16/02		0.50 U	2.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	1.0 U	0.50 U	ND	0.0050 U	0.010 U
HY-11i	04/09/03		0.22 U	0.2 U	0.14 U	0.26	0.12 U	0.12 U	0.09 U	0.12 U	0.12 U	0.12 U	0.11 U	0.1 J	0.13 U	0.299 U	0.11 U	0.1	0.005 U	0.01 U
HY-11i	10/21/03		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.76 B	0.5 U	1 U	0.5 U	0.8	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/13/04		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	2.7 B	0.5 U	1 U	0.5 U	2.7	0.005 U	0.01 U
HY-11i	10/04/04		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	130	0.5 U	1 U	0.5 U	130	0.005 U	0.01 U
HY-11i	04/20/05		0.22 U	0.2 U	0.15 U	0.27	0.12 U	0.13 U	0.11 U	0.12 U	0.12 U	0.14 U	0.13 U	1.2 B	0.13 U	0.33 U	0.14 U	1.2	0.0012 J	0.006 J
HY-11i	10/26/05		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	1.3 B	0.5 U	1 U	0.5 U	1.3	0.0009	0.01 U
HY-11i	04/25/06		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.005 U	0.01 U
HY-11i	10/23/06		0.5 U	2 U	0.5 U	1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.0006	0.01 U
HY-11i	04/12/07		0.50 U	2.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.05 U	0.01 U
HY-11i	04/12/07	Dupl	0.50 U	2.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.05 U	0.01 U
HY-11i	10/09/07		0.50 U	2.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.05 U	0.01 U
HY-11i	04/16/08		0.042 U	0.20 U	0.15 U	0.27	0.12 U	0.13 U	0.11 U	0.12 U	0.12 U	0.14 U	0.13 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.0004 J	0.002 U
HY-11i	10/16/08		0.071 U	0.23 U	0.048 U	0.093	0.045 U	0.10 U	0.042 U	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.0005	0.01
HY-11i	04/07/09		0.071 U	0.23 U	0.048 U	0.093	0.045 U	0.10 U	0.042 U	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.0003 J	0.003 U
HY-11i	10/13/09		0.075 U	0.17 U	0.091 U	0.27	0.18 U	0.074 U	0.077 U	0.080 U	0.075 U	0.10 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.0002 J	0.003 U
HY-11i	04/06/10		0.075 U	0.17 U	0.091 U	0.27	0.18 U	0.074 U	0.077 U	0.080 U	0.075 U	0.10 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.0004 J	0.003 U
HY-11i	12/03/10		0.20 U	1.0 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.00125	0.05 U
HY-11i	05/10/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.00 U	0.05 U
HY-11i	12/21/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	03/15/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	06/16/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	09/18/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	12/21/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	03/14/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	06/13/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	09/11/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	12/27/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	03/20/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	06/25/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	09/11/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	12/10/14		0.320	1.00 U	0.500 U	2.17	1.67	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.99	NA	NA
HY-11i	03/23/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	06/29/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	09/01/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	04/01/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	09/15/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	03/06/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	10/03/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	03/20/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	08/30/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	03/19/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	08/27/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA

**Groundwater Chemistry Data
Well HY-11i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-11i	03/03/20		0.200 U	1.00 U	1.00 U	2.00	1.00 U	1.00 U	1.00 U	1.00 U	1.00 U	0.500 U	1.00 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	09/10/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	03/11/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	09/15/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HY-11i	03/14/22		0.200 U	1.92	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.92	NA	NA
HY-11i	09/26/22		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well HY-11i (Background) BSB Property, Kent, Washington




- Notes:
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HYCP-2i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,2-Di-chloro-ethene µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HYCP-2i	04/16/08		20	0.20 U	0.15 U	10	9.9	0.13 U	0.38 J	0.12 U	0.12 U	0.14 U	0.13 U	NA	NA	NA	NA	30	0.0002 J	0.002 U
HYCP-2i	10/17/08		0.35 J	0.23 U	0.048 U	0.12	0.070 J	0.10 U	0.27 J	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	0.69	0.0003 J	0.002 U
HYCP-2i	04/08/09		43	0.23 U	0.11 J	5.3	5.2	0.10 U	0.84	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	49	0.0003 J	0.003 U
HYCP-2i	04/08/09	Dupl	46	0.23 U	0.12 J	5.6	5.5	0.10 U	0.90	0.073 U	0.050 U	0.061 U	0.077 U	NA	NA	NA	NA	53	0.0003 J	0.003 U
HYCP-2i	10/14/09		2.40	0.17 U	0.091 U	0.32	0.230 J	0.074 U	0.450 J	0.080 U	0.075 U	0.100 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	3.08	0.0002 J	0.003 U
HYCP-2i	04/08/10		10.0	0.17 U	0.091 U	1.49	1.40	0.074 U	0.340 J	0.080 U	0.075 U	0.100 U	0.066 U	NA	NA	NA	NA	11.7	0.0003 J	0.003 U
HYCP-2i	12/02/10		0.790	0.50 U	0.50 U	1.0	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	NA	NA	NA	NA	0.790	0.00145	0.05 U
HYCP-2i	05/11/11		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	0.0010 U	0.05 U
HYCP-2i	12/22/11		1.81	1.00 U	0.500 U	2.32	1.82	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.850	0.500 U	NA	NA	NA	NA	4.48	NA	NA
HYCP-2i	03/14/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	09/18/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	12/21/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	03/13/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	06/12/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	09/10/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	12/26/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	03/19/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	06/24/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	09/14/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	12/10/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	03/23/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	06/30/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	09/02/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	03/24/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	09/13/16		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	03/08/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	09/28/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	03/20/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	03/20/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	08/29/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	02/26/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	09/09/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	03/10/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	09/14/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-2i	03/10/22		0.734 J	1.07	0.500 U	2.07	1.57	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	3.37	NA	NA
HYCP-2i	09/15/22		0.200 U	0.750 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.400 U	0.400 U	0.500 U	0.400 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well HYCP-2i BSB Property, Kent, Washington



- Notes:**
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HYCP-3i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,2-Dichloroethene µg/L	1,1,1-Trichloroethene µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethylbenzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HYCP-3i	01/28/84		440	7	3300	3300		18	10		19	4,400	5	17	10	7		8,233		
HYCP-3i	06/07/85		280	10 U	1020	1020		10 U	10 U		300	10 U	10 U	1.9	1.7	2.5		1,606		
HYCP-3i	07/11/86		85	25 U	5 U	5		5 U	5 U		5 U	5 U	5 U	1 U	1 U	1		86.0		
HYCP-3i	09/30/86		630	1 U	17	17		2	1 U		1 U	350	1 U	1 U	1 U	1 U		999.0		
HYCP-3i	03/21/89		979	37	36	36		72	118	1 U	7.8	22,600	21	288	60	235		24,454	0.006	0.01 U
HYCP-3i	06/20/89		655		103	103		173	716	1 U	606	15,100	2 U	209	41	133	21	17,757	0.01	0.01
HYCP-3i	10/05/89		1 U	3.2	173	173		231	1440	6.4	184	51,800	13	349	95	286	7.9	54,589	0.009	0.01 U
HYCP-3i	01/10/90		2,170	7.8	149	17,949	17,800	203	729	1 U	342	43,700	17	394	99	308	46	65,965	0.008	0.01 U
HYCP-3i	04/03/90		1,590	2 U	140	45,640	45,500	218	312	1 U	318	151,000	16.2	439	87.7	277	6.3	199,904	0.01	0.02
HYCP-3i	06/26/90		4,580	4.3	208	41,508	41,300	198	587	0.5 U	65.9	187,000	80	736	124	737	21.3	235,642	0.01	0.01 U
HYCP-3i	04/08/91		6,100	100 U	280	72,280	72,000	240	1200	25 U	25 U	170,000	25 U	480	150	510	25 U	250,960	0.011	0.01
HYCP-3i	01/08/91	Dupl	5,700	100 U	200	73,200	73,000	170	990	25 U	330	160,000	25 U	50 U	50 U	50 U	25 U	240,390	0.011	0.01
HYCP-3i	04/02/91		5,000 U	20,000 U	5000 U	195,000	190,000	5000 U	5000 U	5000 U	5000 U	320,000	5000 U	10000 U	10000 U	10000 U	5000 U	510,000	0.013	0.01 U
HYCP-3i	04/02/91	Dupl	5,000 U	20,000 U	5000 U	155,000	150,000	5000 U	5000 U	5000 U	5000 U	280,000	5000 U	10000 U	10000 U	10000 U	5000 U	430,000	0.015	0.01 U
HYCP-3i	01/08/91		2,000 U	8,000 U	2000 U	89,000	87,000	2000 U	2000 U	2000 U	2000 U	163,000	2000 U	4000 U	4000 U	4000 U	2000 U	250,000	0.005 U	0.01
HYCP-3i	10/09/91		14,000	10,000 U	2500 U	46,500	44,000	2500 U	2500 U	2500 U	2500 U	2,500 U	2500 U	5000 U	5000 U	5000 U	2500 U	58,000	0.01	0.01 U
HYCP-3i	01/09/92		3,700	1000 U	250 U	120,250	120,000	250 U	250 U	250 U	250 U	360,000	250 U	500 U	500 U	500 U	500 U	483,700	0.016	0.02
HYCP-3i	04/01/92		4,300	5000 U	500 U	110,500	110,000	500 U	500 U	500 U	500 U	380,000	500 U	500 U	500 U	500 U	500 U	494,300	0.013	0.02
HYCP-3i	04/01/92	Dupl	4,400	5000 U	500 U	110,500	110,000	500 U	500 U	500 U	500 U	360,000	500 U	500 U	500 U	500 U	500 U	474,400	0.011	0.02
HYCP-3i	06/30/92		21,000	40000 U	4000 U	42,000	38,000	4000 U	4000 U	4000 U	4000 U	6,000	4000 U	4000 U	4000 U	4000 U	4000 U	65,000	0.008	0.01 U
HYCP-3i	10/06/92		23,000	400 U	100 U	110,100	110,000	100 U	560	100 U	100 U	20,000	100 U					153,560	0.014	0.01
HYCP-3i	01/05/93		12,000	100 U	60	52,060	52,000	25 U	280	25 U	25 U	9,500	25 U	50 U	50 U	50 U	25 U	73,840	0.01	0.01 U
HYCP-3i	04/01/93		13,000	2000 U	500 U	15,500	15,000	500 U	500 U	500 U	500 U	1,400	500 U	1000 U	1000 U	1000 U	500 U	29,400	0.01	0.01 U
HYCP-3i	07/06/93		15,000	27	89	18,089	18,000	32	300	5 U	37	22,000	5 U	170	10 U	72	5 U	55,727	0.011	0.01 U
HYCP-3i	10/11/93		13,000	20 U	36	9,036	9,000	14	87	5 U	5 U	31,000	5 U	180	82	88	5 U	53,487	0.019	0.01 U
HYCP-3i	01/13/94		9,500	20 U	100	12,100	12,000	69	83	5 U	5 U	12,000	12	170	50	140	5	34,117	0.015	0.01 U
HYCP-3i	01/13/94	Dupl	8,600	20 U	82	10,082	10,000	55	140	5 U	5 U	2,400	5 U	170	41	110	5	21,603	0.015	0.01 U
HYCP-3i	04/11/94		21,000	2 U	41.1	7,641	7,600	11.1	95.2	0.6	4.5	114	0.5 U	114	20	1 U	2.3	29,003	0.012	0.01 U
HYCP-3i	07/14/94		3,300	2 U	76.2	32,076	32,000	94.3	51.1	0.5	5.4	40,000	4	139	49	74	4	75,798	0.013	0.01 U
HYCP-3i	11/07/94		2,500	2000 U	500 U	33,500	33,000	500 U	500 U	500 U	500 U	78,000	500 U	1000 U	1000 U	1000 U	500 U	113,500	0.014	0.01 U
HYCP-3i	01/18/95		6,200	400 U	100 U	12,100	12,000	100 U	170	100 U	100 U	5,000	100 U	200 U	200 U	200 U	100 U	23,770	0.01	0.01 U
HYCP-3i	04/26/95		4,200	1000 U	250 U	32,250	32,000	250 U	250 U	250 U	250 U	77,000	250 U	500 U	500 U	500 U	250 U	113,200	0.011	0.01 U
HYCP-3i	07/11/95		500 U	2000 U	500 U	38,500	38,000	500 U	500 U	500 U	500 U	84,000	500 U	1000 U	1000 U	1000 U	500 U	122,000	0.009	0.01 U
HYCP-3i	12/06/95		4,400	2000 U	500 U	5,500	5,000	500 U	500 U	500 U	500 U	500 U	500 U	1000 U	1000 U	1000 U	500 U	9,400	0.012	0.01 U
HYCP-3i	03/27/96		2,900	100 U	25 U	3,125	3,100	25 U	67	25 U	25 U	920	25 U	83	50 U	53	25 U	7,123	0.01	0.01 U
HYCP-3i	05/30/96		2,500	2 U	13	1,513	1,500	5	54	0.5 U	2.4	14	0.5 U	39	10	35	1.4	4,174.4	0.01	0.01
HYCP-3i	09/11/96		3,500	100 U	98	20,098	20,000	29	49	25 U	25 U	34,000	25 U	170	50 U	140	25 U	57,986	0.011	0.02
HYCP-3i	12/05/96		2,700	100 U	25 U	4,425	4,400	25 U	25 U	25 U	25 U	1,700	25 U	74	50 U	73	25 U	8,947	0.015	0.03
HYCP-3i	12/05/96		2,700	100 U	25 U	4,425	4,400	25 U	25 U	25 U	25 U	1,700	25 U	74	50 U	73	25 U	8,947	0.015	0.03
HYCP-3i	03/06/97		1,900	100 U	25 U	2,125	2,100	25 U	46	25 U	25 U	890	25 U	100	50 U	68	25 U	5,104	0.011	0.03
HYCP-3i	06/18/97		800	100 U	25 U	1,525	1,500	25 U	26	25 U	25 U	2,600	25 U	50 U	50 U	50 U	25 U	4,926	0.009	0.03
HYCP-3i	09/18/97		460	50 U	5 U	155	150	5 U	30	5 U	5 U	60	5 U	38	14	43	5 U	795	0.012	0.02
HYCP-3i	12/09/97		1,400	100 U	10 U	1,310	1,300	10 U	40	10 U	10 U	950	10 U	35	20 U	61	10 U	3,786	0.013	0.01 U
HYCP-3i	03/09/98		1,800	100 U	20	5,220	5,200	10 U	31	10 U	10 U	11,000	10 U	89	35	88	10 U	18,263	0.014	0.02
HYCP-3i	06/11/98		5,400	2500 U	250 U	41,250	41,000	10 U	250 U	250 U	250 U	77,000	250 U	500 U	500 U	500 U	250 U	123,400	0.01	0.03
HYCP-3i	09/19/98		6,600	5000 U	500 U	41,500	41,000	500 U	500 U	500 U	500 U	61,000	500 U	1000 U	1000 U	1000 U	500 U	108,600	0.012	0.03
HYCP-3i	04/22/99		4,700	500 U	170	33,170	33,000	50 U	50 U	50 U	50 U	75,000	50 U	180	100 U	100 U	50 U	113,050	0.011	0.04
HYCP-3i	10/05/99		5,100	500 U	180	32,180	32,000	52	50 U	50 U	50 U	63,000	50 U	100 U	100 U	100 U	50 U	100,332	0.01	0.02
HYCP-3i	04/14/00		3,600	5000 U	500 U	30,500	30,000	500 U	500 U	500 U	500 U	67,000	500 U	1000 U	1000 U	1000 U	500 U	100,600	0.012	0.02
HYCP-3i	10/10/00		8,200	1 U	200 U	41,200	41,000	46	32	1.1	0.5 U	72,000	3.8	500 U	55	130	1.6	121,471	0.012	0.04


**Groundwater Chemistry Data
Well HYCP-3i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,2-Dichloroethene µg/L	1,1,1-Trichloroethene µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethylbenzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HYCP-3i	10/10/00	Dupl	7,500	1000 U	500 U	41,700	37,000	500 U	500 U	500 U	500 U	64,000	500 U	500 U	500 U	1000 U	500 U	108,500	0.01	0.03
HYCP-3i	04/26/01		730	20 U	10 U	770	760	10 U	11	10 U	10 U	960	10 U	22	18	19	10 U	2,530	0.015	0.02
HYCP-3i	04/26/01	Dupl	820	25 U	13 U	873	860	13 U	13	13 U	13 U	1,200	13 U	25	19	22	13 U	2,972	0.017	0.02
HYCP-3i	10/25/01		630	110	50 U	3,050	3,000	50 U	50 U	50 U	50 U	4,100	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	7,890	0.011	0.03
HYCP-3i	10/25/01	Dupl	670	120	50 U	3,250	3,200	50 U	50 U	50 U	50 U	4,400	50 U	50 U	50 U	50 U	50 U	8,390	0.011	0.03
HYCP-3i	04/24/02		3,700	400 U	130	32,130	32,000	100 U	100 U	100 U	100 U	76,000	100 U	140	100 U	100 U	100 U	111,970	0.0103	0.02
HYCP-3i	04/24/02	Dupl	3,300	200 U	110	27,110	27,000	50 U	50 U	50 U	50 U	66,000	50 U	130	68	64	50 U	96,672	0.0113	0.02
HYCP-3i	10/16/02		7,500	500 U	190	42,190	42,000	130 U	130 U	130 U	130 U	59,000	130 U	170	130 U	260 U	130 U	108,860	0.0107	0.04
HYCP-3i	04/09/03		1,400	9.7 U	24 U	5,524	5,500	11 J	10 J	5.7 U	5.7 U	8,500	5.5 U	45	43	53	5.3 U	15,562	0.0122	0.01
HYCP-3i	10/22/03		240	2 U	2	202	200	0.5 U	3.1	0.5 U	0.5 U	110	0.5 U	7.8	7	31	0.5 U	601	0.0147	0.04
HYCP-3i	04/14/04		3,100	200 U	200	34,200	34,000	51	50 U	50 U	50 U	74,000	50 U	110	65	72	50 U	111,598	0.0067	0.01 U
HYCP-3i	10/05/04		38	4 U	1.2	311	310	1 U	2.5	1 U	1 U	540	1 U	1 U	1 U	12	1 U	904	0.0117	0.02
HYCP-3i	10/05/04	Dupl	37	4 U	1.4	331	330	1 U	2.5	1 U	1 U	570	1 U	1 U	1 U	12	1 U	953	0.0156	0.01
HYCP-3i	04/20/05		2,800	140 J	220 J	47,220	47,000	75 J	51 U	57 U	58 U	90,000	63 U	120 J	85 J	161 U	68 U	140,440	0.0096	0.04
HYCP-3i	10/28/05		300	100 U	25 U	4,425	4,400	25 U	25 U	25 U	25 U	8,300	25 U	25 U	25 U	50 U	25 U	13,000	0.0111	0.01
HYCP-3i	04/26/06		460	50 U	18	4,818	4,800	13 U	13 U	13 U	13 U	7,400	13 U	NA	NA	NA	NA	12,678	0.0078	0.01
HYCP-3i	10/23/06		2,300	2000 U	500 U	59,500	59,000	500 U	500 U	500 U	500 U	88,000	500 U	NA	NA	NA	NA	149,800	0.0114	0.01 U
HYCP-3i	04/11/07		380	400 U	13	2,913	2,900	0.50 U	0.50 U	0.50 U	0.50 U	6,000	0.50 U	NA	NA	NA	NA	9,293	0.008	0.007 J
HYCP-3i	10/09/07		1,400	400 U	100	25,100	25,000	100 U	100 U	100 U	100 U	46,000	100 U	NA	NA	NA	NA	72,500	0.0116	0.01 U
HYCP-3i	04/17/08		370	3.9 U	25	6,825	6,800	8.2 J	3.6 J	2.3 U	2.4 U	10,000	2.6 U	NA	NA	NA	NA	17,207	0.0095	0.007 J
HYCP-3i	10/15/08		3,400	58 U	240	44,240	44,000	68 J	15 J	19 U	13 U	53,000	20 U	NA	NA	NA	NA	100,723	0.0133	0.004 J
HYCP-3i	04/08/09		3,200	23 U	340	45,340	45,000	68	16 J	7.3 U	5.0 U	55,000	7.7 U	NA	NA	NA	NA	103,624	0.0107	0.007 J
HYCP-3i	10/14/09		3,900	34 U	190	49,190	49,000	62 J	16 J	16 U	15 U	42,000	14 U	NA	NA	NA	NA	95,168	0.0124	0.006 J
HYCP-3i	04/07/10		3,700	47 J	170	45,170	45,000	59	15 J	8.0 U	7.5 U	51,000	9.0 J	NA	NA	NA	NA	100,000	0.0113	0.003 U
HYCP-3i	12/01/10		3,510	1.0 U	219	20,219	20,000 E	35.7	9.22	0.50 U	0.50 U	25,000 E	1.89	NA	NA	NA	NA	48,776	0.0132	0.05 U
HYCP-3i	05/10/11		3,890	1.00 U	344 J	16,744	16,400	39.6	24.7	0.500 U	0.500 U	19,600	1.17	NA	NA	NA	NA	40,299	0.0054	0.05 U
HYCP-3i	05/10/11	Dupl	3,870	1.00 U	664 J	16,364	15,700	41.7	27.5	0.500 U	0.500 U	19,600	1.35	NA	NA	NA	NA	39,905	0.00423	0.05 U
HYCP-3i	12/22/11		2,980	1.00 U	137	31,137	31,000	24.0	7.01	0.500 U	0.500 U	22,400	1.01	NA	NA	NA	NA	56,549	NA	NA
HYCP-3i	03/14/12		3,260	1.00 U	140	36,040	35,900	40.3	6.08	0.500 U	0.500 U	36,900	2.18	NA	NA	NA	NA	76,249	NA	NA
HYCP-3i	06/15/12		2,630	1.00 U	144	33,244	33,100	38.8	5.33	0.500 U	0.500 U	36,200	2.59	NA	NA	NA	NA	72,121	NA	NA
HYCP-3i	09/18/12		3,480	1.00 U	147	30,147	30,000	25.3	4.27	0.500 U	0.500 U	23,400	1.50	NA	NA	NA	NA	57,058	NA	NA
HYCP-3i	12/21/12		1,930	1.00 U	91.0	20,491	20,400	30.5	3.56	0.500 U	0.500 U	11,400	0.500 U	NA	NA	NA	NA	33,855	NA	NA
HYCP-3i	03/14/13		3,120	1.00 U	127	40,127	40,000	33.4	4.00	0.500 U	0.500 U	40,200	1.40	NA	NA	NA	NA	83,486	NA	NA
HYCP-3i	03/14/13	Dupl	2,980	1.00 U	128	43,228	43,100	33.3	4.03	0.500 U	0.500 U	37,200	1.38	NA	NA	NA	NA	83,447	NA	NA
HYCP-3i	06/12/13		3,200	1.00 U	257	42,857	42,600	33.8	0.500 U	0.500 U	0.500 U	24,700	1.93	NA	NA	NA	NA	70,793	NA	NA
HYCP-3i	09/10/13		4,380	1.00 U	151	35,251	35,100	32.2	3.46	0.500 U	0.500 U	14,400	0.500 U	NA	NA	NA	NA	54,067	NA	NA
HYCP-3i	12/27/13		1,430	1.00 U	102	23,102	23,000	16.0	1.23	0.500 U	0.652	7,420	1.08	NA	NA	NA	NA	31,971	NA	NA
HYCP-3i	03/19/14		4,380	1.00 U	581	32,681	32,100	34.3	3.44	0.500 U	0.500 U	16,300	0.500 U	NA	NA	NA	NA	53,399	NA	NA
HYCP-3i	06/25/14		3,060	1.00 U	128	28,028	27,900	23.4	2.65	0.500 U	0.500 U	13,100	1.57	NA	NA	NA	NA	44,216	NA	NA
HYCP-3i	09/10/14		4,590	1.00 U	165	28,165	26,000	21.8	2.44	0.500 U	0.500 U	4,110	0.500 U	NA	NA	NA	NA	34,889	NA	NA
HYCP-3i	12/10/14		1,300	1.00 U	51.9	17,152	17,100	13.4	0.500 U	0.500 U	0.500 U	4,550	0.500 U	NA	NA	NA	NA	23,015	NA	NA
HYCP-3i	03/18/15		4,160	1.00 U	117	26,017	25,900	22.8	2.03	0.500 U	0.500 U	7,410	1.05	NA	NA	NA	NA	37,613	NA	NA
HYCP-3i	06/29/15		5,960	1.00 U	223	39,923	39,700	25.3	2.57	0.500 U	0.500 U	3,180	0.500 U	NA	NA	NA	NA	49,091	NA	NA
HYCP-3i	09/08/15		437	1.00 U	26.5	2,177	2,150	3.74	1.54	0.500 U	0.500 U	20.2	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2,639	NA	NA
HYCP-3i	03/26/16		4,270	1.00 U	104	24,104	24,000	22.1	2.34	0.500 U	0.500 U	3,640	0.500 U	NA	NA	NA	NA	32,038	NA	NA
HYCP-3i	09/14/16		2,660	1.00 U	96.8	12,497	12,400	11.1	0.990	0.500 U	0.500 U	523	0.500 U	NA	NA	NA	NA	15,692	NA	NA
HYCP-3i	03/07/17		4,150	1.00 U	107	24,007	23,900	9.16	1.70	0.500 U	0.500 U	2,920	0.500 UJ	NA	NA	NA	NA	31,088	NA	NA
HYCP-3i	09/27/17		11,300	1.00 U	97.9	20,398	20,300	12.8	1.21	0.500 U	0.500 U	2.43	0.500 U	NA	NA	NA	NA	31,714	NA	NA
HYCP-3i	03/21/18		7,250	1.00 U	112	20,812	20,700	17.6	1.75	0.500 U	0.500 U	1,030	0.500 U	NA	NA	NA	NA	29,111	NA	NA
HYCP-3i	10/04/18		14,700	3.96 U	186	19,086	18,900	2.07 U	0.903 U	0.831 U	0.839 U	0.948 U	0.851 U	NA	NA	NA	NA	33,786	NA	NA

**Groundwater Chemistry Data
Well HYCP-3i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethene µg/L	1,1-Dichloroethane µg/L	1,2-Dichloroethane µg/L	1,1,1-Trichloroethane µg/L	Tri-chloroethene µg/L	Tetra-chloroethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HYCP-3i	03/21/19		7,550	1.00 U	87.5	24,288	24,200	13.6	1.37	0.500 U	0.500 U	889	0.500 U	NA	NA	NA	NA	32,741	NA	NA
HYCP-3i	09/05/19		11,200	10.0 U	109	19,309	19,200	12.6	5.00 U	5.00 U	5.00 U	32.5	5.00 U	NA	NA	NA	NA	30,559	NA	NA
HYCP-3i	03/02/20		6,330	20.0 U	66.1	16,366	16,300	20.0 U	20.0 U	20.0 U	20.0 U	75.2	20.0 U	NA	NA	NA	NA	22,811	NA	NA
HYCP-3i	09/09/20		9,900	20.0 U	275	14,975	14,700	18.9	3.50 J	10.0 U	10.0 U	12.8	10.0 U	NA	NA	NA	NA	24,910	NA	NA
HYCP-3i	03/10/21		5,770	20.0 U	41.0	9,221	9,180	10.0 U	10.0 U	10.0 U	10.0 U	10.0 U	10.0 U	NA	NA	NA	NA	14,991	NA	NA
HYCP-3i	09/14/21		12,600	10.0 U	52.8	6,293	6,240	5.00 U	5.00 U	5.00 U	5.00 U	5.00 U	5.00 U	NA	NA	NA	NA	18,893	NA	NA
HYCP-3i	03/10/22		9,280 J-	1.00 U	35.1	5,505	5,470	3.94	1.38	0.500 U	0.500 U	2.08	0.500 U	NA	NA	NA	NA	14,793	NA	NA
HYCP-3i	10/11/22		18,700	1.00 U	48.2	7,988	7,940	4.27	1.06	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	26,694	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well HYCP-3i BSB Property, Kent, Washington




- Notes:**
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HYCP-7i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HYCP-7i	12/21/11		0.990	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.990	NA	NA
HYCP-7i	03/14/12		0.480	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.480	NA	NA
HYCP-7i	09/17/12		0.720	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.720	NA	NA
HYCP-7i	12/21/12		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	03/14/13		0.460	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.460	NA	NA
HYCP-7i	06/13/13		0.400	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.400	NA	NA
HYCP-7i	09/11/13		0.420	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.420	NA	NA
HYCP-7i	12/26/13		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	03/19/14		1.09	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.09	NA	NA
HYCP-7i	06/24/14		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	09/14/14		0.480	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.480	NA	NA
HYCP-7i	12/11/14		0.510	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.510	NA	NA
HYCP-7i	03/24/15		0.530	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.530	NA	NA
HYCP-7i	06/29/15		0.680	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.680	NA	NA
HYCP-7i	09/02/15		0.600	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.600	NA	NA
HYCP-7i	09/02/15	Dupl	0.560	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.560	NA	NA
HYCP-7i	12/07/15		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	03/29/16		0.470	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.470	NA	NA
HYCP-7i	09/14/16		0.860 J	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.860	NA	NA
HYCP-7i	03/08/17		0.621	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.621	NA	NA
HYCP-7i	03/08/17	Dupl	0.781	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.781	NA	NA
HYCP-7i	10/02/17		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	03/20/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	08/29/18		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	03/19/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	08/26/19		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	02/26/20		0.367 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	09/09/20		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	09/09/20	Dupl	0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	03/11/21		0.427	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	0.427	NA	NA
HYCP-7i	09/15/21		0.200 U	1.00 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	ND	NA	NA
HYCP-7i	03/10/22		0.548	1.04	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1.59	NA	NA
HYCP-7i	09/15/22		0.209 J	0.750 U	0.500 U	1.00	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.400 U	0.400 U	0.500 U	0.400 U	NA	NA	NA	NA	0.209	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well HYCP-7i BSB Property, Kent, Washington




- Notes:
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HY-12i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloroethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloroethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L
HY-12i	12/22/11		154	1.00 U	23.2	3,423	3,400	4.86	0.500 U	0.500 U	0.500 U	2,300	0.500 U	NA	NA	NA	NA	5,882	NA	NA
HY-12i	03/14/12		208	1.00 U	5.81	382	376	0.860	0.500 U	0.500 U	0.500 U	36.8	0.500 U	NA	NA	NA	NA	627	NA	NA
HY-12i	06/18/12		19,000	1.00 U	1,100	43,300	42,200	138	0.500 U	0.500 U	0.500 U	2,030	0.500 U	NA	NA	NA	NA	64,468	NA	NA
HY-12i	09/18/12		32,600	1.00 U	1,530	78,930	77,400	251	0.500 U	0.500 U	0.500 U	3,730	0.500 U	NA	NA	NA	NA	115,511	NA	NA
HY-12i	12/21/12		288	1.00 U	14.1	788	774	1.80	0.500 U	0.500 U	0.500 U	5.38	0.500 U	NA	NA	NA	NA	1,083	NA	NA
HY-12i	03/12/13		6,890	1.00 U	386	15,086	14,700	40.2	0.500 U	0.500 U	0.500 U	107	0.500 U	NA	NA	NA	NA	22,123	NA	NA
HY-12i	06/12/13		4,460	1.00 U	502	16,202	15,700	61.0	0.500 U	0.500 U	0.500 U	15.6	0.500 U	NA	NA	NA	NA	20,739	NA	NA
HY-12i	09/05/13		16,800	1.00 U	870	39,870	39,000	168	0.500 U	0.500 U	0.500 U	498	0.500 U	NA	NA	NA	NA	57,336	NA	NA
HY-12i	09/05/13	Dupl	16,700	1.00 U	822	39,722	38,900	174	0.500 U	0.500 U	0.500 U	470	0.500 U	NA	NA	NA	NA	57,066	NA	NA
HY-12i	12/27/13		36,900	1.00 U	2,130	118,130	116,000	477	0.500 U	0.500 U	0.500 U	1,580	0.500 U	NA	NA	NA	NA	157,087	NA	NA
HY-12i	03/18/14		554	1.00 U	6.98	319	312	1.28	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.570	0.500 U	NA	NA	NA	NA	875	NA	NA
HY-12i	06/25/14		4,340	1.00 U	180	9,800	9,620	38.5	0.500 U	0.500 U	0.500 U	432	0.500 U	NA	NA	NA	NA	14,611	NA	NA
HY-12i	09/10/14		2,640	1.00 U	404	18,304	17,900	168	0.500 U	0.500 U	0.500 U	3,040	0.500 U	NA	NA	NA	NA	24,152	NA	NA
HY-12i	12/09/14		31,900	1.00 U	2,430	136,430	134,000	444	0.500 U	0.500 U	0.500 U	2,920	0.500 U	NA	NA	NA	NA	171,694	NA	NA
HY-12i	03/17/15		47,300	1.00 U	2,990	142,990	140,000	569	0.500 U	0.500 U	0.500 U	2,850	0.500 U	NA	NA	NA	NA	193,709	NA	NA
HY-12i	06/29/15		58,800	1.00 U	2,790	149,790	147,000	197	0.500 U	0.500 U	0.500 U	2,180	0.500 U	NA	NA	NA	NA	210,967	NA	NA
HY-12i	09/11/15		28,200	1.00 U	2,400	96,300	93,900	300	0.500 U	0.500 U	0.500 U	715	0.500 U	NA	NA	NA	NA	125,515	NA	NA
HY-12i	12/07/15		50,500	1.00 U	3,240	139,240	136,000	602	0.500 U	0.500 U	0.500 U	1,090	0.500 U	NA	NA	NA	NA	191,432	NA	NA
HY-12i	03/26/16		27,000	1.00 U	2,070	79,670	77,600	342	0.500 U	0.500 U	0.500 U	216	0.500 U	NA	NA	NA	NA	107,228	NA	NA
HY-12i	09/15/16		46,200	1.00 U	3,840	139,840	136,000	625	0.500 U	0.500 U	0.500 U	114	0.500 U	NA	NA	NA	NA	186,779	NA	NA
HY-12i	03/07/17		17,800	1.00 U	1,540	55,640	54,100	211	0.500 U	0.500 U	0.500 U	37.9	0.500 U	NA	NA	NA	NA	73,689	NA	NA
HY-12i	09/28/17		14,100	1.00 U	1,080	45,880	44,800	155	0.500 U	0.500 U	0.500 U	2.31	0.500 U	NA	NA	NA	NA	60,137	NA	NA
HY-12i	03/21/18		54,400	1.00 U	3,140	128,140	125,000	646	0.500 U	0.500 U	0.500 U	5.59	0.500 U	NA	NA	NA	NA	183,186	NA	NA
HY-12i	08/28/18		37,100	1.00 U	2,700	93,800	91,100	2,700	0.500 U	0.500 U	0.500 U	25.0 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	133,600	NA	NA
HY-12i	03/21/19		44,900	50.0 U	2,860	120,860	118,000	418	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	NA	NA	NA	NA	166,178	NA	NA
HY-12i	08/29/19		55,900	50.0 U	3,400	119,400	116,000	431	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	NA	NA	NA	NA	175,731	NA	NA
HY-12i	02/26/20		45,100	50.0 U	3,450	109,450	106,000	504	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	NA	NA	NA	NA	155,054	NA	NA
HY-12i	09/08/20		41,400	50.0 U	3,190	104,190	101,000	419	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	NA	NA	NA	NA	146,009	NA	NA
HY-12i	03/10/21		16,700	50.0 U	1,240	37,240	36,000	173	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	NA	NA	NA	NA	54,113	NA	NA
HY-12i	09/14/21		45,300	50.0 U	2,840	99,040	96,200	378	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	25.0 U	NA	NA	NA	NA	144,718	NA	NA
HY-12i	03/10/22		20,000 J-	1.00 U	1,830	31,430	29,600	268	0.765	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	NA	NA	NA	NA	51,699	NA	NA
HY-12i	09/15/22		61,800 J-	0.750 U	3,200 J	97,200	94,000 J	479 J	0.500 U	0.400 U	0.400 U	0.500 U	0.400 U	NA	NA	NA	NA	159,479	NA	NA

Groundwater Chemistry - Well HY-12i BSB Property, Kent, Washington




- Notes:
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.

**Groundwater Chemistry Data
Well HY-13i
BSB Property, Kent, Washington**

Site	Date	Note	Vinyl Chloride µg/L	Methylene Chloride µg/L	trans-1,2-Dichloro-ethene µg/L	cis+trans	cis-1,2-Dichloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethene µg/L	1,1-Di-chloro-ethane µg/L	1,2-Di-chloro-ethane µg/L	1,1,1-Tri-chloro-ethane µg/L	Tri-chloro-ethene µg/L	Tetra-chloro-ethene µg/L	Toluene µg/L	Ethyl-benzene µg/L	total Xylenes µg/L	Benzene µg/L	total VOCs µg/L	dissolved Arsenic mg/L	total Cyanide mg/L	
HY-13i	12/22/11		2,590	1.00 U	32.3	4,222	4,190	6.11	1.13	0.500 U	0.500 U	2.11	0.500 U	µg/L	NA	NA	NA	NA	6,822	NA	NA
HY-13i	03/14/12		2,790	1.00 U	182	13,282	13,100	37.5	2.04	0.500 U	0.500 U	49.5	0.500 U	NA	NA	NA	NA	16,161	NA	NA	
HY-13i	06/13/12		3,970	1.00 U	326	24,326	24,000	83.5	2.32	0.500 U	0.500 U	3,640	0.500 U	NA	NA	NA	NA	32,022	NA	NA	
HY-13i	09/17/12		3,700	1.00 U	629	17,829	17,200	119	0.500 U	0.500 U	0.600	10,200	0.500 U	NA	NA	NA	NA	31,849	NA	NA	
HY-13i	12/21/12		4,150	1.00 U	1,170	139,170	138,000	218	8.30	0.500 U	0.500 U	90,600	1.49 J	NA	NA	NA	NA	234,148	NA	NA	
HY-13i	12/21/12	Dupl	4,520	1.00 U	1,200	140,200	139,000	290	9.72	0.500 U	0.500 U	104,000	2.55 J	NA	NA	NA	NA	249,022	NA	NA	
HY-13i	03/14/13		5,100	1.00 U	1,510	137,510	136,000	411	4.84	0.500 U	0.500 U	102,000	1.02	NA	NA	NA	NA	245,027	NA	NA	
HY-13i	06/12/13		5,890	1.00 U	1,380	60,680	59,300	451	0.500 U	0.500 U	0.500 U	31,900	0.500 U	NA	NA	NA	NA	98,921	NA	NA	
HY-13i	09/05/13		5,020	1.00 U	734	40,334	39,600	329	1.17	0.500 U	0.500 U	17,300	0.500 U	NA	NA	NA	NA	62,984	NA	NA	
HY-13i	12/27/13		7,260	1.00 U	631	32,131	31,500	271	0.500 U	0.500 U	0.500 U	13,900	0.500 U	NA	NA	NA	NA	53,562	NA	NA	
HY-13i	03/19/14		8,880	1.00 U	2,770	203,770	201,000	403	2.24	0.500 U	0.500 U	161,000	0.500 U	NA	NA	NA	NA	374,055	NA	NA	
HY-13i	06/25/14		5,720	1.00 U	1,610	129,610	128,000	404	4.43	0.500 U	0.500 U	89,800	3.17	NA	NA	NA	NA	225,542	NA	NA	
HY-13i	06/25/14	Dupl	5,820	1.00 U	1,750	129,750	128,000	364	4.42	0.500 U	0.500 U	88,500	3.31	NA	NA	NA	NA	224,442	NA	NA	
HY-13i	09/10/14		4,020	1.00 U	640 J	35,540	34,900	906	0.810	0.500 U	0.500 U	13,900	0.500 U	NA	NA	NA	NA	54,367	NA	NA	
HY-13i	12/09/14		3,000	1.00 U	313	22,313	22,000	146	0.500 U	0.500 U	0.500 U	5,900	0.500 U	NA	NA	NA	NA	31,359	NA	NA	
HY-13i	03/17/15		3,800	1.00 U	334	13,434	13,100	122	0.500 U	0.500 U	0.500 U	5,900	0.500 U	NA	NA	NA	NA	23,256	NA	NA	
HY-13i	06/29/15		3,150	1.00 U	242	13,842	13,600	79.0	0.500 U	0.500 U	0.500 U	3,590	0.500 U	NA	NA	NA	NA	20,661	NA	NA	
HY-13i	09/01/15		2,300	1.00 U	306	16,306	16,000	97.0	0.500 U	0.500 U	0.500 U	4,270	0.500 U	NA	NA	NA	NA	22,973	NA	NA	
HY-13i	12/07/15		2,170	1.00 U	184	7,964	7,780	70.0	0.500 U	0.500 U	0.500 U	1,470	0.500 U	NA	NA	NA	NA	11,674	NA	NA	
HY-13i	03/26/16		1,770	1.00 U	231	9,771	9,540	63.2	0.500 U	0.500 U	0.500 U	2,330	0.500 U	NA	NA	NA	NA	13,934	NA	NA	
HY-13i	09/14/16		2,660	1.00 U	314	12,214	11,900	84.0	0.500 U	0.500 U	0.500 U	2,580	0.500 U	NA	NA	NA	NA	17,538	NA	NA	
HY-13i	03/07/17		1,590	1.00 U	220	9,670	9,450	63.8	0.500 U	0.500 U	0.500 U	1,940	0.500 UJ	NA	NA	NA	NA	13,264	NA	NA	
HY-13i	10/02/17		2,110	1.00 U	190	9,040	8,850	0.500 U	0.500 U	0.500 U	0.500 U	1,300	0.500 U	NA	NA	NA	NA	12,451	NA	NA	
HY-13i	03/21/18		2,900	1.00 U	284	13,384	13,100	117	0.500 U	0.500 U	0.500 U	2,320	0.500 U	NA	NA	NA	NA	18,721	NA	NA	
HY-13i	08/28/18		1,620	1.00 U	140	9,380	9,240	140	0.500 U	0.500 U	0.500 U	426	0.500 U	NA	NA	NA	NA	11,566	NA	NA	
HY-13i	03/21/19		1,490	10.0 U	167	9,547	9,380	5.00 U	5.00 U	5.00 U	5.00 U	997	5.00 U	NA	NA	NA	NA	12,034	NA	NA	
HY-13i	08/27/19		1,480	100 U	146	9,056	8,910	47.1	50.0 U	50.0 U	50.0 U	343	50.0 U	NA	NA	NA	NA	10,879	NA	NA	
HY-13i	03/03/20		1,080	10.0 U	137	7,657	7,520	53.9	10.0 U	10.0 U	10.0 U	434	10.0 U	NA	NA	NA	NA	9,171	NA	NA	
HY-13i	09/10/20		1,100	10.0 U	143	8,353	8,210	53.5	5.00 U	5.00 U	5.00 U	290	5.00 U	NA	NA	NA	NA	9,797	NA	NA	
HY-13i	03/10/21		1,120	10.0 U	106	6,176	6,070	46.7	5.00 U	5.00 U	5.00 U	195	5.00 U	NA	NA	NA	NA	7,538	NA	NA	
HY-13i	09/14/21		1,120	10.0 U	107	7,617	7,510	45.5	5.00 U	5.00 U	5.00 U	49.9	5.00 U	NA	NA	NA	NA	8,832	NA	NA	
HY-13i	03/10/22		387 J-	1.00 U	54.7	1,945	1,890	27.9	0.500 U	0.500 U	0.500 U	24.9	0.500 U	NA	NA	NA	NA	2,360	NA	NA	
HY-13i	09/26/22		1,570 J+	1.00 U	133 J	6,983	6,850 J	52.3 J+	0.500 U	0.500 U	0.500 U	164	0.500 U	NA	NA	NA	NA	8,769	NA	NA	

Groundwater Chemistry - Well HY-13i BSB Property, Kent, Washington



- Notes:**
1. All results detected below the MRLs are shown as hollow data points .
 2. Site Cleanup Levels: TCE = 30 µg/L, cDCE = 70 µg/L, and Vinyl Chloride = 0.2 µg/L.
 3. The original CMS (activated in August 1992) was replaced with a soil-bentonite cutoff wall in October 2011.